


KA BAKA LA ENG

RE SE KEREKE YA LEINA?

 Ke monyetla go ba morago mo phuluphithing gape, ka morago ga e ka ba, ke a thanka, e nyakile go ba dikgwedi tše tharo tša go se be gona. Dihlorana di bile le nako ye thata, le nna ke bile le yona. Oo, go ikhutsitše, go le bjalo, bjale, gomme le ikwela kudu go swana le go tsenā ka tirelong gape. Gomme go letela gape go thoma beke ye e tlogo, Laboraro le le tlogo le bošego, la tso—tso tsošeletšo thwi mo ka tabarenekeleng. Gomme ge Modimo a rata, ke na le mohuta wa . . . Morena o ntshepišitše mohuta wo moswa gomme wa go fapana wa bodiredi. Gomme ge Yena a kgahlegile go dira bjalo, ke holofela go thoma yeo—yeo ye mpsha mohuta wa tirelo beke e tlogo ye, mo ka tabarenekeleng, lefelo la mathomo.

² Gomme ka gona, ga ke na le dikopano tše di beakantšwego, eupša feela Australia le New Zealand, Jeneware ye e tlogo. Gomme ka gona Ngwanešu Osborn o biletša kopano ya mohlakanelwa yeo ka mokgwa wo mongwe ke mo tshepišitšego mo nako ye nngwe ya go feta, ka Tulsa, eupša moragonyana gannyane, eupša ga re na le nnete ka yeo bjale.

³ E be e le mo go botse ka nnete, Ngwanešu Jeffreys, go hwetša go šišinya seatla sa gago morago mo, gomme gape le go kwa mošemane wa gago a opela pina yela, gomme wena o raloka. Ke mohuta wa go rata seo, tate le morwa. A ga le rate seo? “Godiša ngwana ka tsela ye a swanetšego go eya.” Yeo ke therešo, Mna. Guenther, le—le a tseba gore yeo ke therešo, bobedi bja lena. “Godiša ngwana ka tsela ye a swanetšego go eya, gomme ge e gola a ka se tlogele.” Gomme yeo ke therešo. Fao go ka no ba dinako tše dingwe mo a kago go tloga go yona, eupša e ka se tloge go yena. Le a bona? E tla—e tla dula le yena ka mehla. Moo ke go thwasišwa ga bosweng le eng kapa eng a godišitšwego go se dira, ka—ka nnete e tla dula le yena. Bjale, a se ke . . .

⁴ Ke kopane le Ngwanešu Jeffreys ntle kua, gomme ka re, “Ngwanešu Jeffreys . . .” Ke gopotše, o a tseba, ka mehla ke thaba go bona yo mongwe le yo mongwe wa baena ba ba etetšego ka gare, eupša bošego bjo bo bjalo bjo ngwanešu wa go eta a tlogo! Bjo ke bošego feela bja setšhaba se se tlogo tabarenekeleng, feela pele ga tsošeletšo ye. Bjo ke bošego . . . Re nyaka go tšea bošego bjo, le gosasa mosong, le gosasa bošego, feela ka se re se dumelago mo tabarenekeleng, go—go se bušeletša godimo gape. Re na le tumelo tša go se kwešišege kudu, ya go se tlwaelege kudu, eupša ka mokgwa wo mongwe

goba wo mongwe re di hwetša ka Beibeleng. Di bonala go ba fao ka moka gabotse.

⁵ Gomme bjale, ge go ka ba ngwanešu goba kgaetšedi wa mosetsebje ka gare, yo e lego wa kereke ye e itšego ya leina, goba—goba a ganana, a nno dula ka gare go se bošego bjo, re nyaka gore o tsebe gore o amogetšwe ka go phethagala. Le a bona, o nno amogelwa ka mo o ka kgonago go ba. Eupša bjale ke a holofela. . . Gomme re dira se makgwakgwa gabotse. Ka fao ge go bonala o ka re ga o dumelelane le yona, go lokile, bjale, o dira seo go swana le ka mo ke dirago ge ke eja phae ya tšheri. Gomme ge ke eja phae ya tšheri, yeo e lego mamoratwa wa ka, ka mehla, ge ke. . . Ge ke eja phae, ge ke hwetša peu, ga ke lahlele phae kgole. Ke—ke no lahlela peu kgole gomme ke no tšwelapele ke eja phae. Bjalo, goba go swana le go ja kgogo. Bjale, ka moka ga lena le rata kgogo, le a bona. Gomme ge o thula lerapo, ga o tlogele, o na ya go dikologa lerapo gomme wa tšwela pele o eja kgogo. Go lokile, yeo ke tsela ye o dirago bošego bjo, se ke se bolelago mo, o no. . . ge o thula se sengwe, o re, “Bjale, ke—ke no se. . . ke no dula ka go ye, bjalo ka Dithuto tše nnyane tša kereke, ka go dikopano tše tharo tše di latelago. Di no ba mohuta wa go itlwaetša se ba—se ba se dumelago, le go ya ka godimo ga sona.”

⁶ Gomme tsela e nnoši o ka kgonago bokgauswi go dira motho a E dumele, ke go gapela gae thata kudu go fihla ba tla swanela go tseba gore Seo ke selo se se lokilego. Yeo ke tsela e nnoši o ka kgonago go e dira e kgoramele. Go no swana le mogwera wa ka, Mna. Wood ke bego ke na le yena; ge o no kokotela sepekere tsela seripa ka gare, gomme letlapa ka moka le sa tlemologile, phefo e tla le fokela fase gabotse ka pela. Eupša o ya go se kokotela ka gare, se dire se kgoramele thata. Ka fao bjale ge ke no dira se bošoro ka nnete go a mangwe a mafelo a, le go lena baeng bošego bjo ba le dutšego godimo, ga ke—ga ke leke go le lahlela kgole. Ke no leka go go gapela gae go kereke ye se re se dumelago. Ka moka le kwešiša seo bjale nnete gabotse, e reng, “Amene.” [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ka moka go lokile. Seo—seo se lokile. Gomme bjale tloša se go tloga go diatla tša ka. Gomme ka gona—ka gona. . . Ba a e gatiša, le go ya pele, go moragorago, ge ba be ba nyaka go hwetša ntle nako yeo seo ka nnete re se emelago, le mabaka ao re emego go wona, kgatišo ye e tla se bolela. Gomme ka gona re dira nako le nako gantši, ka gore go batho ba baswa ba tlogo ka gare gomme—gomme re ya pele. Gomme bjale re ka se kgone go ya godimo ga ka moka Dithuto tša kereke, eupša feela tše dingwe tša tšona tšeo re nyakago go—go bolela ka tšona. Gomme bjale, Laboraro bošego, le ge, go thoma. . .

⁷ Bjale, Mošupologo le Labobedi, ke a tloga, go ya go rapela, go lokela tirelo ya phodišo. Gomme le ka kgona go ya megaleng, goba kae kapa kae le nyakago go ya, le go tliša mang kapa mang ka gare yo o nyakago, go tsošetšo ye e tlogo. Gomme ba botšeng

ba se ke ba tla ka go itlhaganela bjale, ba se tle, ba re, “Go lokile, bjale ke ya go kitimela ka gare gomme ke rapelelwe, bošego bjo. Gomme gosasa bošego, ke ka moka . . .” Ga le dire seo. Le tla ka gare gomme la theetša lebakana, ka gore re nyaka go tšea nako ya rena gomme re ale Lentšú le ntle kgauswi kudu gore diabolo a ka se be le ge e ka ba ntsekana ye nnyane ya sekgoba go ke a kgona go sepelela. Gomme ka gona ge o dumelela tumelo go kitimela ntle go ya mafelelong a yona, go fihla o thoma go dumela, gona dumelela letswalo la gago la magareng go ya go dira, gona tumelo ya Modimo e tla le thekga. Ka gona o tla ya thwi ka ntle. Le a bona?

Ka gore, tumelo ya gago e ka se dire bontši kudu. Letswalo la gago la magareng le swanetše go sepelela ka go lehlakoreng le tumelo ya gago e sepelelago ka go lona, gomme ka gona tumelo ya Modimo e sepelela ka gare ka morago le go e tiišetša ka moka. Le a bona? Eupša, ge e le tumelo ya gago, “Oo, ee, ke na le yona thwi bjale!” Gomme le letswalo la gago la magareng, go huduela morago mo, wa re, “Ke a makala ge eba e tla šoma go nna?” E ka se e dire, thwi nako yeo. Le a bona? Ka fao re nyaka ye go ba tirelo ya phodišo ya nnete. Gomme pele ke tliša mang kapa mang ka dikamoreng, le go ya pele, go fodišwa, goba tirelo ye mpsha ye, ke nyaka gore ba kwešiše se ba se tlelago ka kua. Ka fao e nong go elelwa, gomme etlang le re etele, gomme re tla thaba go ba le lena.

⁸ Bjale elelwang, bjale, mo mosong, re ya go tšwela pele ka Thuto ya kereke. Gomme gosasa bošego tsela ya go swana. Bjale le amogetšwe go tla, gomme yo mongwe le yo mongwe a ka kgona go tla. Ka mehla re a thaba go bona mang kapa mang. Eupša bjale se, bošego bjo, se lebantšwe feela gae go batho ba e lego ba tabarenekele mo, bao—bao ba godišeditšwego ka Thutong ye. Ka gore, ntle ka tšhemong, tšhemo ya boebangedi, re no tšea motheo wa nnete, Dithuto tša Mangwalo tša boebangedi. Eupša mo ka tabarenekeleng, re na le dikgopolo tša rena beng le ditumelo tša rena beng, bjalo ka—bjalo ka—bjalo ka kereke, gomme seo ke se re tla yago godimo ga sona, bošego bjo.

⁹ Gomme pele re bula Lentšú la Gagwe la go šegofala, a re ka se kgone go no inamiša dihlogo tša rena lebakana la thapelo?

¹⁰ Ramaatlakamoka le Modimo wa maatla, Yoo, pele lefase le ka be la thoma go dikologa go athoma ya mathomo, Wena o be o le Modimo. Wena ga se wa fetoga le ga nthathana. Gomme ge go tla be go se sale athomo go le swara godimo, gomme fao go se lefase go swarwa godimo, Wena o tla be o sa no ba Modimo. Wena o wa ka gosafelego, le go tšwa bokagosafelego. Wena o Modimo. Wena ga se wa ke wa ba le mathomo a matšatši, le mafelelo a bophelo. Wena o tla ba ka mehla. Gomme, Tate, Wena o le wa go sa felele, gomme rena re a felela, gona re kgopela kgaugelo ya Gago ye Kgethwa, Modimo, ka go lemoga gore moya wo wa rena o swanetše go felela ka go Bokagosafelego, go tšwela ka

ntle ga dielemente tše tša nako, go ya ka Bokagosafelego. Ka fao, Morena, re mo go hlola godimo go phološo ya rena, go bona ka fao re emang ka sefahlegong sa Lentšu la Gago, le go bona ka fao re beilwego ka maitemogelong a rena. A re phela seo se thabišago Wena? A moya wa rena o bea bohlatse le Moya wa Gago? Gomme a thuto ya rena e bea bohlatse le Beibele ye? Gomme, Tate, a nke re hlahlofe ka moka, sekgauswi, ka go ditirelo tše tharo tše di latelago di tlogo. E fe, Morena.

¹¹ Šegofatša modiša mo, matikone, bahlokomela phahlo, le ka moka balatedi, batho ba ba tlogo kerekeng ye. Go tloga matšatšing a ka mo, Morena, go na le ba bantši, ba bantši bao le bile ke sa tsebe go maina a bona, goba mo ba tšwago, eupša ke na le nnete gore Wena o tseba ka moka ka bona. Gomme re mo ka morero wo motee woo, bošego bjo, Morena, go kopanela go dikologa Lentšu le le ngwadilwego. Gomme re fe Moya wo Mokgethwa ka maphelong a rena, gore re kgone go dula ka khutšo, le go hlapogelwa, le ka go boifa Modimo, le go hlahlofa maphelo a rena ka Lentšu la Gagwe. E fe, Morena.

¹² Gomme ka moagong wo, bošego bjo, Morena, fao go baena ba ka ba magato a go fapana a—a kereke. Gomme, Morena, ke leboga kudu gore ba mo go kopanela. Mohlomongwe re ka no se dumelane godimo ga dikokwane tše nnyane tša Dithuto. Eupša ka go kokwane ye tee ye kgolo ya konokono, re eme bjalo ka baena ba ba kopanego ka pele. Seo, O Modimo, anke se maatlafatše ya rena—ya rena kopanelo, le tša rena . . . le ditlemo tša mogau wa Modimo le lerato di khutše godimo ga rena wa go re humiša. Bjale, ka go lemoga, Morena, gore wo ke mošomo wo montši kudu go motho go o dira, ka gore re na le mo ka fase ga go ela šedi, bošego bjo, lefelo la disoulo tše di tlemetšwego Bokagosafelego. Ka fao re a rapela gore Moya wo Mokgethwa o tla tsena thwi ka Lentšung, gomme o tla Le ala ntle le go Le hlatholla ka tsela ya Gagwe Mong, go rena, dilo tše Yena a nyakago re di tseba. E fe, Morena. Gomme ge tharo . . . dinako tša tirelo di fedile, a nke re ye bjalo ka kereke ye e maatlafaditšwego, ye e kopanego mmogo, go bea dipelo tša rena le maikemišetšo a rena ka moka mmogo, le badudī mmogo ba rena ba Mmušo wa Modimo, gomme re sepelele pele go swana le ge go se gwa ke gwa ba pele.

¹³ Ke nyaka go leboga Wena, Morena, mo ka bogoneng bja kereke le—le bja batho ba ba lego mo, gore Wena o mphile bjale dibeke tše mmalwa tša go khutša gabotse. Ke ikwela go makatša bošego bjo ka baka la Bogona bja Gago le tšhegofatšo ya Gago. O Modimo, re rapelela ngwana wa borena mo, ngwana wa borena yo a yago mošwamawatle, tsela tlase ka go tšeo tša leswiswi, dinaga tša leswiswi, fao bjona bophelo bja gago bo robetšego e le senepša. O, Morena, šegofatša Ngwana wa borena Jeffreys ge a eya, le morwa wa gagwe, le mosadi wa gagwe, gomme mo fe go oketšega mo gogolo. A nke a thubule mašoba go kgabola leswiswi

go fihla Seetša sa Ebangedi se kganya kgole le bopepetla. Re kwe, Tate, ka gore re kgopela kgopelo ka batho ka bontši Leineng la Morena Jesu, Morwa wa Gago. Amene.

¹⁴ Bjale, bošego bjo, go bala ka Beibele ya Scofield ye nnyane ya ka. Ke šetše ke fetile mengwaga ye masomeditlhano ka bokgale, kgauswana. Gomme ke sa kgona go e bala, eupša e fifala gabotse. Ka fao ke ikhweleditše para ya digalase tša go bala ge ke setatiša, gomme ke ya go bona ka fao e šomago bošego bjo, nako ya ka ya mathomo.

Bjale, ke na le dithuto, bjalo ka ye, gore, “A Kereke e swanetše. . .” Oo, dilo tše ntši, ge re ka kgona go di hwetša. E tee ya tšona, “Ka baka la eng re bitšwa Kereke? Ka baka le eng re se kereke ya leina? Ka baka la eng—ka baka la eng re dumela ka go tšhireletšo ya ka Gosafelego ya soulo ya modumedi? Ka baka la eng re ahlola bareri ba basadi? Ka baka la eng re kolobetša ka go karabetša? Gomme a Kereke e tla ya go kgabola Tlaišego?” Le tše dintši tša dithuto tšeo mo, ke a thanka ke na le lesometlhano goba lesomeseswai la tšona, go mašego a sego makae a a latelago.

¹⁵ Ka fao ke nagana, bošego bjo, go thoma ka, go thoma ka, go bonala o ka re Morena o bea godimo ga pelo ya ka feela go thuto ye, ya . . . *Ka Baka La Eng Re Se Kereke Ya Leina?* Lebaka leo. . . Bjale, ga re na le selo kgahlanong le batho ba bangwe ba ba lego kereke ya leina. Ga re na le selo kgahlanong le bona, eupša ke nyaka go hlatholla lebaka le re sego ra ke ra ya ka gare le ye e itšego kereke ya leina. Ke hlonamišitšwe ka kerekeng ye nnyane ya Baptist, bjalo ka ge le tseba. Gomme Baptist ga se kereke ya leina, e be e se, go fihla feela kgauswana, gomme bjale e tlile feela bontši go ba kereke ya leina bjalo ka tšohle tša tšona. Eupša, lebaka leo re sego ra ke ra ba kereke ya leina. . .

¹⁶ Bjale, re mokgatlo. Re mokgatlo, o ngwadilwe mo ka go—ka go dikgorotsheko, bjalo ka mokgatlo, sehlopha sa batho se beakantšwego mmogo go rapela Kriste, eupša ga re kereke ya leina. Ga go yo motee a yago go laola godimo ga rena, le a bona. Ga se kereke ya leina. E—e no ba mokgatlo, kopanelo magareng ga badumedi ba Bakriste. Batho ba tla mo kerekeng. Gomme ye e ba legae la bona la kereke ge ba rata go tla, ge feela ba phela.

¹⁷ Gomme ba ka kgona go tla mo le go se dumelelane le se sengwe le se sengwe re se rerago. Seo ka go phethagala ka moka se gabotse. Wena o sale, ge feela o le Mokriste, o na le kopanelo, le seatla ntle feela go swana le bohle ba bona. Le a bona? Ge ke boletše gore ke dumela go kolobetšong ka go karabetša ka meetse, gomme le dumetše go fafatšeng, gomme le dutše thwi godimo ga yona, re tla no ba re sa no swana mo o ka rego re a dumelelana. Re ka no se kgone go bonana leihlo ka leihlo, go swana. Eupša ge feela o le ngwanešu goba kgaetšedi wa Mokriste, o amogetšwe ka go phethagala, le a bona, yo mongwe le yo mongwe.

18 Ka fao ga re na le kereke ye e itšego ya leina, ka gore ke nagana gore kereke ya leina e aroganya boena. Ba bangwe ba bona ba tla re, “Go lokile, ga re na le selo go dira le tsošeletšo yela. Ke tsošeletšo ya Methodist.” “Go lokile, yeo ke ya Baptist. Ga re na le . . . Re Mamethodist. Ga re na le selo go dira le yeo.” Ngwanešu, ge Kriste a le ka go yona, re na le—re na le ka moka go dira le yona. Re swanetše go bea ya rena . . . Ke—ke Mmele wa Kriste woo—wo o kwago bohloko. Gomme ke bona seo kudu ka dinageng lehono, go ka fao re . . . Bjale, Kriste ga se ake a dira, le ka nako efe, a tsoge a beakanya kereke ye e itšego ya leina. Bjale, e nong go dira seo se netefatšwe.

19 Bjale, bjale, ke ya go le botšiša gosasa bošego, ge eba se sengwe sa dilo tše le nyakago go di tseba, go swana le histori ye ke e tsopolago, goba se sengwe le se sengwe. Ga ke na le nako go no gopiša seo go kgabola, nka se ye go thuto ye nngwe, ka gore o ka kgona go fetša dibeke godimo ga yona thuto ya go swana. Eupša ge le nyaka go tseba lefelo, eng kapa eng, e nong go mpotšiša, gomme e robotša godimo—godimo ga teseke, gomme ke tla e dira e go arabelwe.

20 Bjale, kereke ya leina ya kgalekgale kudu, le kereke ya leina re kilego ra ba le yona, ke kereke ya Katoliki. Gomme e beakantšwe makgolo a mararo le metšo a mengwaga ka morago ga lehu la maopostola wa mafelelo. Gomme yeo ke therešo. Le tla e hwetša ka Nicene Fathers ya peleng, gomme o tla e hwetša ka go dingwala tša Josephus, le, oo, ba bantši ba—ba borahistori ba bantši. Le a bona? Gomme bokgole bjo bo lego ka—ka . . . le lengwe la mabaka a kereke, go theoga go kgabola go fihla ka lehu la maopostola wa mafelelo, gomme mengwaga ye makgolotharo ka lehlakoreng le lengwe la baapostola, fao go be go se dikereke tša maina. Gomme Katoliki e bile kereke ya mathomo ya leina.

21 Gomme kereke ya Maporotestante ke dikereke tša maina tše di gogetšego ka ntle ga kereke ya leina. Tsošološo ya mathomo ya tla, e be e le Luther; ka morago ga Luther gwa tla Zwingli, ka morago ga Zwingli gwa tla Calvin, gomme feela go ya pele go theoga ka mokgwa woo. Gomme go theoga go ya go Tsošeletšo ya Wesleyan, gomme go theoga go ya go Alexander Campbell, John Smith, le eng go feta, le a bona, pele go theoga. Gomme mesepelo ya mafelelo ye re nago le yona godimo bjale ke dikgato tša go fapana tša lebaka la Pentecostal.

22 Gomme ke a dumela gore Modimo o šomane ka go lebaka le lengwe le le lengwe. Eupša a le kile la ela hloko gore, nako ye nngwe le ye nngwe kereke ge e ka be ya palelwa, gomme ka pela ge ba thoma go itherelela ba thoma go palelwa thwi nako yeo? Gomme nako le nako ge ba palelwa, Modimo ga a ke a tsoša kereke yeo gape. Eya thwi go otlologa go peu. Bjale le no . . . Ge le nyaka go tseba histori ka seo, re—re ka kgona go e tšweletša, gore—gore ga go kereke, e sego le neng ka historing ya kereke, moo kereke ya leina ye nngwe e kilego ya wa e ilego ya ke ya tsoaga

gape. Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, eng kapa eng e ka bago yona, ge di wele, di ile. Bjale, yeo ke therešo. Bjale, ye, ke—ke le boditše bjale, aparang paki, ka gore re ya go dira se se kgomarele. Le a bona? Fao ga se gwa ke gwa tsoge, ka nako e tee. Ge monna a etla ntle bjalo ka motho a nnoši gomme a beakantše kereke, e thomile.

²³ Modimo o šomana le batho ka batho, e sego le kereke ya leina. Modimo ga go ka go lebaka mo a kilego a šomana le kereke ya leina. Ka mehla o šomana le motho ka motho. Ka go Testamente ye Tala, Yena o šomane le motho ka motho. Ka go Testamente ye Mpsha, Yena o šomane le motho ka motho. Ka lebakeng le lengwe le le lengwe, Yena ka mehla o šomane le batho ka batho, gomme e sego dikereke tša maina. Ka fao, ka fao, ge Modimo a se ka kerekeng ya leina, mohola ke eng go ba le se sengwe go dira le kereke ya leina? Bjale, ga ke bolele ka batho ka gare ga kereke yela ya leina, ke bolele ka kereke ya leina ka boyona, ka gore batho ba Modimo ba ka go ka moka kereke tšeo tša maina.

²⁴ Bjale, Modimo ga se ake a tsoge a dumelela eng kapa eng go direga ntle le ge Yena a efa tshebotšo go sona. Ga ke dumele gore go eng kapa eng yeo . . .

²⁵ Bjale, go swana le ge re na le ditaba tše di tlogo ntle, ka dikerekeng, bjalo ka ge re bile le e tee kgauswana ka madi le oli, le go ya pele. Gomme le tseba lengwalo “Morategi Ngwanešu Branham,” le go ya pele. Eupša lebaka le ke emego kgahlanong le yeo, ka gore ga e ka Lentšung. Gomme leo ke lebaka le ke lego kgahlanong le kereke ya leina, ka gore ga e gona ka Lentšung. Gomme e swanetše go ba le se sengwe re swanetšego go thekga tumelo ya rena godimo ga sona. Gomme ge re ka se kgone go e thekga godimo ga kereke ye nngwe ya leina, re swanetše go e thekga godimo ga Lentšu la Modimo. Ka gore Woo ke motheo o nnoši, ke Lentšu la Modimo.

²⁶ Gomme ka gona ge Lentšu la Modimo le sa bolele ka kereke ya leina, eupša le bolele kgahlanong le kereke ya leina, gona re swanetše go bolela le Lentšu. Go sa kgathale se mopišopo, se mang kapa mang a se bolelago, se mang kapa mang a se naganago, se monna wa go loka a se bolelago, se eng kapa eng a se bolelago, ge e se go ya ka Lentšu la Modimo, gona e phošong. Le a bona? Le swanetše go ba, Lentšu le swanetše go ba selo sa mafelelo. Lentšu la Modimo e swanetše go ba amene ya mafelelo.

²⁷ Bjale elelwang, ga ke dirolle yo mongwe go ba mokriste (le kwešiša seo) ka dikerekeng tša maina. Fao go masome a dikete tša disoulo tše bohlokwa ka go ka moka dikereke tšeo tša maina, bao ba lego bana ba Modimo. Eupša go ba aroganya le go ba kgetholla, ke kgahlanong le yona. Gomme Lentšu la Modimo le kgahlanong le yona.

²⁸ Ke a dumela gore fao ga go ism ye e lego ka nageng lehono, ga go ism ye e kilego ya tsoge ya ba ka nageng, eupša ye e kilego

ya bolelelwa pele gore e etla, ka Lentšu la Modimo. Ke a dumela gore Lentšu la Modimo le neela selo se sengwe le se sengwe re se hlokago, thwi ka mo Lentšung. Go tšwa go . . . mathomo a rena go ya mafelelong, se hwetšwa thwi ka Lentšung la Modimo. Gomme ka gona ke—ke a dumela ge se le ka Lentšung la Modimo, gona re swanetše . . . Le bolelelapele. Gomme Lentšu la Modimo ke tshebotšo.

²⁹ Bjale, ga o bale Lentšu la Modimo go swana le ge o bala kuranta. O bala Lentšu la Modimo ka Moya wo Mokgethwa, le a bona, ka gore Moya wo Mokgethwa ka Bowona o bolela ka Kriste. Kriste o leboga Modimo gore Yena o utile dilo tše go tšwa mahlong a ba bohlale le ba tlišaologanyo, gomme a di utolla go wona masea bao ba tlogo go ithuta. Ka fao, le a bona, fao ga go tsela ya go tsoge ra rutega, ga go tsela ya go tsoge ra dira kereke ya leina. Fao go tsela e tee feela ya gore o loke, yeo ke, go etelelwa pele ke Moya wa Modimo. Gomme boitemogelo bjoo o bilego le bjona bo swanetše go kgonana le Lentšu. Le a bona? Ka gona le na le yona. Le a bona?

³⁰ Go swana le ge re eya tlase mo metsotsong e se mekae bjale, re šomana le batho bao ba—ba . . . Ba bangwe ba bona le magwaragwara a Bocalvinist, ba bangwe ba bona Maarmaniana a magwaragwara, le—le ditsela tša go fapana. Bjale, fao ka mehla go, ga go tshwenye gore o e sega ye tshese bjang, e na le dintlha tše pedi go yona. Yeo ke therešo tlwa. Gomme bobedi di na le dintlha tša go phega. Eupša, selo sa ntshe ke, Therešo ya sona e robetše kae? Moo ke mo re tlogo, mo re naganago, ke mogau wa Modimo, re le laetša Therešo ya sona. Bjale a re nong go tšea . . . gomme se ke mo ke nnogo go hwetša tše dingwe tša dithuto tše tša kereke di ngwadilego ntle.

³¹ A re buleng ka Dibeibeleng tša lena, feela metsotso e se mekae, ka moka ga lena bjale. Gomme a re yeng godimo ka go Dikutollo, ya 1 tema; goba Dikutollo, ya 17 tema, go thoma ka yona. Gomme a re nong go thoma go bala gomme re hwetše ntle bjale moo dikereke tše di thomilego, gomme seo—seo se e thomilego. Bjale, Beibele e sebotša pele se sengwe le se sengwe. E sebotša pele matšatši ao re—re phelago ka go wona. Gomme bjale, Dikutollo, ya 17 tema, ge le ka dira. Ke rile ya 13, ke be ke sa re seo, seo se godimo . . . Re hwetša seo ka morago ga lebakana, gape, ye e lego ka seporofetong sa United States. Eupša theetšang sekgauswi bjale.

Gomme fao go tlile go nna yo motee wa barongwa ba šupa ba bego ba swere meruswi ye šupa, gomme a bolela le nna, a re . . . Tlaa mono; gomme ke tla laetša . . . wena kahlolo ya seotswa se segolo se se dutšego godimo ga meetse a mantši:

³² Bjale elelwang, se se kwagala sephiri. Bjale mosadi yo wa tumo ye mpe, bjale, ge re eya go ruta se, le swanetše go hwetša

ntle pele gore maswao a a ra eng. Bjale, *mosadi*, ka Beibeleng, o emela “kereke.” Ke ba bakae ba tsebago seo, gore re Monyalwa? Kereke ke Monyalwa.

³³ “Tlaa mono gomme ke tla go laetša kahlolo.” Bjale, fao go ya go ba kahlolo e boletšwe godimo ga seotswa se segolo, mosadi wa go se hlweke yo a dutšego godimo ga meetse a mantši. Bjale, *mosadi* o swantšha “kereke,” gomme *meetse* a swantšha “batho.” Bjale, ge le e ela hloko, gape, lebelelang, ya 15 temana ge le sa le fao, ya 15 temana, tema ye e swanago.

Gomme o rile go nna, Meetse a o a bonego, moo seotswa se dutšego, ke batho, . . . mašaba, . . . ditšhaba, le maleme. (Le a bona?)

³⁴ Bjale, kereke ye kgolo ye, mosadi yo mogolo, bjale elelwang ke mosadi wa tumo ye mpe. Gomme ge mosadi a emela kereke, (gomme Kereke ya Kriste ke Monyalwa, Monyalwa yo mokgethwa), gona šo mosadi yo e sego yo mokgethwa. Ka gona e swanetše go ba mosadi yo a sego yo mokgethwa, a itiriša go ba, monyalwa. Le a bona? Bjale, gomme o dira eng? “O dutše godimo,” goba go ba ka *godimo*, go ra, “go ba le pušo ka godimo ga meetse a mantši.” Ka mantšu a mangwe, o na le maatla go kgabola ka moka ditšhaba le maleme le batho. Ke motho yo mogolo, mosadi yo ke yena.

Bjale, ke yena dikgoši tša lefase di dirilego bootswa, . . .

³⁵ “Ka gore dikgoši tša lefase di dirile maotswa,” banna ba go huma, banna ba bagolo ba dirile. O ka dira bjang, kgoši e ka dira bjang, bootswa le kereke? Ke bootswa bja semoya. Semoya! Bootswa ke eng? Ke, go lokile, go swana le mosadi a phela go se rereše go monna wa gagwe. O phela le monna yo mongwe mola a na le monna. Gomme kereke ye, gona, e—e itira mo o ka rego ke Monyalwa wa Kriste, mola e dira bootswa le dikgoši tša lefase, ka bophelo bja go se hlweke, boipolelo bja go se hlweke. Oo, Le tibile gomme Le humile. Ke no rata Lentšu. Bjale elang hloko.

. . . yo dikgoši tša lefase di dirilego bootswa, gomme badudi ba lefase ba dirilwe go tagwa ke beine ya bootswa bja gagwe.

³⁶ “Beine” ya gagwe ke se a bego a se fa ntle, setagi sa gagwe, “Ke rena Kereke! Ke rena batee ba nago nalo.” Le a bona? Bjale, e nong go thala seo monaganong wa lena bjale. Ka moka gabotse. “Ka fao o rwe- . . .”

³⁷ Bjale, morongwa o boditše Johane, “Ke tla go laetša kahlolo ye ye e tlogo go kereke ye kgolo.” Bjale hlokomelang.

Ka fao a nthwalla ka moyeng go ya ka lešokeng: gomme ka bona mosadi a dutše godimo ga sebata sa mmala wa moretele, . . .

³⁸ *Moretele*, ka Beibeleng, o emela “bogoši.” Mmala wa *moretele* o ra “bohudedu.” Gomme *sebata* se emela “maatla.”

A le kile la ela hloko, sebata se tla godimo go tšwa ka lewatle, seo ebile ka go Dikutollo, ya 13. Gomme ge o bona sebata se etla godimo go tšwa ka lewatle, go be go era gore maatla a be a tsogela godimo magareng ga batho.

Eupša ka go Dikutollo 13, ge kwana ye e tlile godimo, o tlile godimo go tšwa lefaseng, ga go batho, United States. Eupša nako yeo, ka morago, o bile le dinaka tše pedi tše nnyane, maatla a bosetšhaba le a bokereke. Gomme ka gona o amogetše maatla, gomme a bolela bjalo ka terakone pele ga gagwe. Ka fao le swanetše go no swaya seo fase, re tla ka go tlaišo ya bodumedi le dilo tša go swana tše ba di dirilego ka go Roma ya bohetene mengwaga ye mentši ya go feta, ka gore ke GO RIALO MORENA.

Bjale e hlokomeleng. “O dutše godimo ga sebata, maatla.”

³⁹ A le etše Rebeka hloko? Ge Eleasara a mo hwetša, e be e le nako ya manthapama, gomme a noša dikamela meetse. Ka gore, Eleasara o rile, “Ge kgarebjana ye e ka tloga gomme ya noša kamela ye, yoo e tla ba . . . gomme a mpha seno, yoo e tla ba yo motee yo Wena o mo kgethilego, Morena, go ba monyalwa wa mohlanka wa Gago, Isaka.” Gomme ge a be a sa le ka thapelong, Rebeka a tla gomme a ga meetse gomme a mo fa seno, gomme a noša kamela. Elang hloko, kamela e be e le sebata. Gomme sona sebata seo a bego a se noša meetse, e bile yona ya go mo rwalela go monyalwa, Isaka.

⁴⁰ Gomme, lehono, maatla a Moya wo Mokgethwa, ao Kereke e a nošetšega le go rapela, ke Selo se se tlogo go E rwala go tloga lefaseng, go gahlanetša Monyadi. Nnete, Isaka o be a le ntle ka tšhemong, ka manthapama. Ga re gahlanetše Morena godimo ka Letagong. Baefeso, ya 5 tema, e boletše gore re tla kopana le Yena ka sebakabakeng. Oo, seo se dira Mamethodist go lokela go goelela. Naganang ka yona! Le a bona? Morena . . .

Isaka o be a etla ntle go tšwa ntlong ya tatagwe, gomme a le ntle ka tšhemong ge a bona Rebeka a etla godimo ga kamela. Gomme mosadi a mo rata, ka go pono ya mathomo, gomme a fologa kamela gomme a kitimela go mo gahlanetša. Yeo ke therešo. Fao ke mo re kopanago le Morena. Gomme yona kamela ye a e nošitšego meetse, e mo rwaletše go monna wa gagwe.

Gomme wona Maatla ao Kereke e a rapelago, ao lefase le a bitšago bohlanga, ao Kereke e a rapelago, e tla ba Maatla a go swana ao a tlogo go tšeela Kereke godimo sebakabakeng, “Go kopana le Morena sebakabakeng.” Moya wo Mokgethwa! Le a bona? Fao . . .

Gomme, lebelelang, Rebeka e be le kgarebe.

⁴¹ Gomme mosadi yo ke seotswa, re bolelago ka yena mo. Bjale, le hwetša se maatla a lego sona bjale? Ma—ma maatla, se ao a

se rago, sela, sebata. O be a le godimo ga moretele. Bjale, ke mohuta mang wa sebata e tlogo go ba sona? *Moretele*, ao e tla ba maatla a go “huma.” Ke mohuta mang wa kereke ye e yago go ba yona bjale? Yena ke kereke ya go huma, gomme yena ke kereke ye kgolo, gomme ke kereke ya maatla, gomme ke khuetšo e swiela mašaba le batho. Gomme magoši a lefase a dirile bootswa bja semoya le yena, bao ke banna ba bagolo ba lefase. Bjale re ya go hwetša ntle gore ke mang, feela ka motsotso, le go hwetša ntle ka dikereke tše tša maina.

Gomme mosadi o be a apere phepholo (segoši) a apere mebala ye phepholo le moretele, . . . a hlobišitšwe ka gauta le maswika a bohlokwa . . . dipheta, a na le komiki ya gauta ka seatleng sa gagwe e tletše makgapha le ditšhila tša bootswa bja gagwe:

42 O na le eng ka seatleng sa gagwe? Thuto ya gagwe, se a se swaretšego ntle go batho, “Ke rena Kereke. Ke rena se.” Gomme o dirile dikgoši tša lefase go tagwa le yena, ka mokgwa wola. “Ke rena se. Ke rena maatla a magolo! Re swiela setšhaba se sengwe le se sengwe. Ke rena kereke ye kgolokgolo ye e lego gona. Etlang pele, enwang go ya rena. . . Mo, tšhela ntle ye nnyane ya yona. *Lena* e tšeng. *Lena* e tšeng.” Sele yona, le a bona. Gomme o be a na le komiki ka seatleng a gagwe. Lebelela.

Gomme mosadi o be a apere mebala ye phepholo le moretele, . . . a hlobišitšwe ka gauta le maswika a bohlokwa le dipheta, a na le komiki ya gauta ka seatleng sa gagwe e tletše makgapha le ditšhila tša bootswa bja gagwe:

43 Bjale, bagwera, ga re bale kuranta ya letšatši ka letšatši. Re bala Lentšu la Modimo la ka Gosafelego le go šegofala. Ka moka magodimo le lefase di tla feta, eupša Lentšu leo le tla šala. Yeo ke therešo.

Gomme godimo ga hlogo ya gagwe go be go ngwadilwe leina, leina le be le ngwadilwe, ke ra gore, WA SEPHIRI, BABELE YO MOGOLO, MMAGO DIOTSWA, MAKGAPHA A LEFASE.

44 Bjale, mo nako ye nngwe ya go feta, ga ke nagane ka kerekeng mo, eupša ke rerile thuto, *Mongwalo Wa Seatla Godimo Ga Loboto*, le go fa histori ya go ema ga Babele. Bjale, ism ye nngwe le ye nngwe e kilego ya tla godimo, bodumedi bjo bongwe le bjo bongwe le ism ye nngwe le ye nngwe bo lego lefaseng lehono, bo thomile ka go Genesi. Bjale, ge le ka hwetša *Bobabele ba Babedi* ya Hislop, ge le nyaka go e lelekiša ka go histori, goba tše dingwe tša dipuku tše botse tše, le ka kgona le go hwetša ism ye nngwe le ye nngwe ye le nyakago go e hwetša. Ke ya go le tšeela morago kua ka metsotsong e se mekae, ka bareri ba basadi, le a bona, le go le laetša feela mo pele e thomilego go tšwa gona, le a bona, morago ka go Genesi. Gomme ka dilo tše tša go fapana, feela ka

fao di tlilego godimo go tšwa go Genesi. *Genesi* e ra “mathomo.” Ke ba bakae ba tsebago gore yeo ke therešo? Genesi ke mathomo. Ka fao, se sengwe le se sengwe se lego gona, se ile sa swanela go ba le mathomo.

⁴⁵ Ge ke lebelela mohlare. . . Ke be ke le ka sekgweng tše mmalwa, tše tharo, e ka ba dikgwedi tše pedi. Ke bona mohlare, ka mo o lego wo mobotse ka gona. Ke a o bona, o ya fase; wo mongwe o tla godimo ka lefelong la wona, bophelo bjo bo tšwelago pele. Gomme ke nagana ka woo. Eupša felotsoko mohlare woo o bile le mathomo. O ile wa swanelwa ke go ba le mathomo. Gomme tsela e nnoši o bego o ka kgona go bitšwa mohlare, goba go ba moouku, goba mopitsi, goba mopopolere, goba mopalema, goba eng o bego o le yona, fao go swanetše go be go bile Bohlale bja mong ka morago ga wona. Goba ge feela go bile o tee, go bile mohlare o tee wa moouku, se sengwe le se sengwe lefaseng e bile ka moka mohlare wa moouko. Eupša Se sengwe, bjo bogolo, Bohlale bja mong, bo ile bja swanelwa ke go o bea ka lenaneo.

A go šegofatšwe Leina la Gagwe le Lekgethwa! Yena ke yo Motee Yo a beilego ngwedi le dinaledi tshepedišong ya letšatši. Yena o beile se sengwe le se sengwe ka lenaneoong la sona. Gomme Yena o tla bea Kereke ya Gagwe ka lenaneo. E tla retologa feela go swana le ka mo Yena a nyakago Yena a retologa; bohlabela, bodikela, lebowa, goba borwa, goba eng kapa eng Yena a lego sona. Ge re ka no kgona go ntšetša dikgopolo tše tša kereke ya leina ka ntle ga monagano wa rena gomme ra itahlela ka borena go felela ka Khalibari. Yena o tla e bea ka lenaneo, ge re no ba ba boineelo bjalo ka mehlare le tlholo ye nngwe ya Gagwe. Ga se wa ke wa bona ngwedi o re, “Ga ke ye go kganya bošego bjo. Tše dingwe tša lena dinaledi kganyang ka legatong la ka.” Eupša rena, oo, re ba go fapana, le a bona.

⁴⁶ Bjale, Babele, hlokomelang ka fao Babele e tšweletšego. E tšwelela ka mathomong Beibeleng. E tšwelela ka bogareng bja Beibele. Gomme e tšwelela ka mafelong a Beibele. Bjale, go na le se sengwe. Bjale, e thoma ka Nimirode. Nimirode o thomile Babele ka Moeding wa Siniara, thwi kgauswi gare ga Noka ya Tigrise le Efarata. Gomme Efarata e feta go kgabola. Gomme—gomme ka fa e lego gore tsela ye nngwe le ye nngwe, go kgabola naga yeo ka moka, e lebanya go otlologa go ya Babele. Gomme ye nngwe le ye nngwe e tee ya dikgoro e be e ka ba dikgato tše makgolopedi go kgabaganya, dikgoro tšeo di be di dirilwe ka mphiri. Gomme ge o tsena ka gare ga toropokgolo ya Babele, mokgotha wo mongwe le wo mongwe o be o lebantše go otlologa go ya teroneng.

⁴⁷ Bjale, o ka kgona go ya Roma, lehono, gomme tsela ye nngwe le ye nngwe e tla go hlalela go ya Roma. Gomme fao go kgarebe ye nnyane Maria o eme khoneng ye nngwe le ye nngwe, mo tsela e tepogago, le Kriste ngwana ka seatleng sa gagwe, o šupile tsela

yela go ya Roma. Le a bona? E tšwelela ka mathomong, a Beibele; e tšwelela ka bogareng bja Beibele; gomme še mo ka mafelelong a Beibele.

Bjale ke no nyaka go bala go ya pele, feela metsotso e se mekae, gore le hwetše bomorago bja se. Le a bona? Ka moka gabotse. “Gomme ka bona mosadi,” bjale hlokomelang, “kereke.” Ge le bona *mosadi*, e nong go nagana ka “kereke.” Le a bona?

. . . *ka bona mosadi a tagilwe ka madi a bakgethwa, . . .*

48 Bjale, lentšu *mokgethwa* le tšwa kae? Lentšu *mokgethwa* le tšwa go “yo motee yo a kgethwafaditšwego,” goba “yo motee yo a hlwekišitšwego,” kgethwafaditšwego. Ka moka gabotse.

. . . *ke mmone a tagilwe ka madi a bakgethwa, . . .*

49 Bjale, ge mosadi yo e le kereke, o tlaišitše bakgethwa. Gomme ke kereke ye kgolokgolo. O na le maatla mogohle lefaseng. O godimo ga meetse a mantši. Gomme o . . . Magoši a lefase a dira bootswa le yena. Go lokile, ke mang yena? Mohuta wa sephiri. Bjale Moya o ya go . . . Le a tseba, fao go swanetše go ba dimpho tše senyane tša moya ka kerekeng; go bohlale, le e tee go go kwešiša, le ya phodišo, gomme e tee ya go *ya pele*.

. . . *le ka madi a bahwelatumelo ba Jesu: . . .*

50 Go lebega o ka re ga se ba ke ba tshwenyega kudu ka se Jesu a se boletšego. Ke se kereke e se boletšego. Yeo ke therešo. Gomme le bile e nepagetše, gape.

. . . *gomme ge ke mmona, ka makala ka kganyogo ye kgolo.*

51 “Ke ile ka makala ka kganyogo. Ka . . . E be e le sa—sa—sa go kgahliša selo ka yena, ka fao ka go makala ka fao . . .” Bjale a nke ke tšee lefelo la Johane gomme ke leke go a bula godimo gannyane, le a bona. Johane o rile, “Šole o dutše. O itshema go ba kereke ya Bokriste. O na le phihlelelo ka moka go ditšhelete tša lefase. O na le dikgoši tša lefase ka gare dinaong tša gagwe. O humile gomme ke selo sa mebala, gomme a ka kgona bjang go tagwa ka bahwelatumelo ba Jesu? A ka kgona bjang go tlaiša bakgethwa? A ka kgona bjang go bolaya bahwelatumelo bao ba Kriste? Gomme go le bjalo o tleleima go ba Mokriste, ka boyena, kereke ya Bokriste.” Bjale hlokomelang.

Gomme morongwa a re go nna, O makatšwa ke eng? Ke tla go botša sephiri sa mosadi, le sa sebata se se mo rwelego, gomme e bile . . . dihlogo tše šupa le dinaka tše lesome.

52 Bjale, mo e no ba go bala ga go tlwaelega mo bjale. Le swara se. Se se tla ba bonolo.

Sebata se o se bonego se be se le gona, gomme ga se gona; gomme se tla theogela ntle . . . rotoga go tšwa

sekoting sa go hloka bofase, gomme se tla ya tahlegong: gomme ba ba dulago godimo ga lefase ba tla makala, bao maina a bona a bego a se a ngwalwa ka pukung ya bophelo go tloga go theweng ga lefase, ge ba bona . . . ge ba—ge ba bone sebata seo se bego se le gona, seo se sego gona, gomme go le bjalo se gona.

⁵³ Bjale, bjale se se swanetše go tšipa, ka fao še e gona. Yena o rile, bjale elang hloko, gore, “Ge ka moka,” e sego feela ba se nene, eupša, “ka moka ba ba dulago godimo ga lefase ba tla makala.” Ka moka ga bona ba tla makala. Lefase lohle le tla makala ka mosadi yo. Fao go sehlopha se setee feela se se ka se makalego ka sona, gomme ke bao ba bilego le maina a bona ka Pukung ya Kwana ya Bophelo.

⁵⁴ Bjale, gape nka no pitletšša se thwi mo, ka gore re ya go tsena ka go sona metsotsong e se mekae. Le a bona? Maina a bona a beilwe neng godimo ga Puku ya Kwana ya Bophelo? Go tloga ge tsošeletšo ya mafelelong e tsenetšwe? Bošego bjo ba ilego aletareng? Bošego bjo ba tšoennego kereke? Ga ke leke go le gobatša. Eupša, ke a le botša, Beibele e rile, “Maina a bona a beilwe godimo ga Puku ya Kwana ya Bophelo go tloga go theweng ga lefase.” Tlwa! Ge Modimo, mathomong, a bone gore Yena o be a tla romela Morwa wa Gagwe, gomme Yena o be a tla tšea lefelo la modiradibe, ge Madi a Morwa wa Modimo a be a tšhollwa. Beibele e boletše gore Madi a Gagwe a tšholotšwe pele ga go thewa ga lefase. Ke ba bakae ba tsebago Beibele e bolela seo, gore, “Madi a Kriste a tšholotšwe pele ga go thewa ga lefase”? Ge Madi a le a be a tšhollwa, leloko le lengwe le le lengwe la Mmele, ba maina a bona a ngwadilwego ka Madi ao, godimo ga Puku ya Kwana ya Bophelo, go theweng ga lefase. Le boifa eng? Oo, ngwanešu! Seo se notlolla mejako, a ga se dire?

⁵⁵ Go lokile, bjale a re nong go bala ye thwi mo, gomme re bone ge eba se yeo e se bolelago ke therešo. Le a bona? “Gomme morongwa o rile go nna, ‘Fao le dirilego. . .’” Ke a dumela ke ya 8 temana, “Gomme sebata se o se bonego. . .” Ka moka gabotse. Yeo ke yona.

Sebata se o se bonego se gona, gomme ga se gona; gomme se tla rotogela ka ntle go tšwa sekoting sa go hloka bofase, . . .

Bjale, re tla morago go se, eupša ke nyaka go hwetša se sengwe se, ka gore re tla tla go sona.

. . . gomme se tla ya ka tahlegong: gomme ba ba dulago godimo ga lefase ba tla makala, bao maina a bona a sego a ngwalwa ka pukung ya bophelo go tloga go theweng ga lefase, . . .

⁵⁶ “Fao go ya go ba sehlopha lefaseng,” ka mantšu a mangwe, “se se yago go forwa,” ka gore o ba forile. Gomme fao go be go le feela se tee sehlopha se sego sa forwa, gomme seo e be e le setee

seo se nago leina la bona godimo ga Puku ya Bophelo go tloga go theweng ga lefase. Re tsena ka go seo morago gannyane.

⁵⁷ Bjale elang hloko mosadi, wa kereke, o be a le “*Babele, wa Sefhiri.*” Re mmona a tšwelela ka Nimirode. Morero wa Nimirode e be e le eng? Nimirode o thomile toropokgolo gomme a dira ka moka tša tše dingwe ditoropokgolo go lefa seloba go toropokgolo ye. A re ka bona go hwetša selo se se bjalo lehono? A go na le lefelo le le bjalo lehono? A go na le kereke ye e nago le pušo godimo ga setšhaba se sengwe le se sengwe lefaseng? Nnete. A go na le lefelo lehono le le dirago setšhaba se sengwe le se sengwe go lefa seloba go lona? A go lefelo?

A re yeng pele le go bala tšohle tša se, feela gannyane, gore le hwetše seswantšho sohle sa yona. Ka moka gabotse.

. . . a bonego *sebata* se se *bego* se le *gona*, . . . *ga se gona*,
gomme bjale se gona.

Gomme mo go monagano wo o nago bohlale.

⁵⁸ Bjale, ke ba bakae ba tsebago gore bohlale ke ye tee ya dimpho tša Moya? Bjale, ke sehlopha sa mohuta mang Yena a se boledišago, gona? Yena o swanetše go be a bolela le sehlopha sa batho se se nago le—le mpho ya Moya e šoma ka Kerekeng.

. . . *mo ke go monagano wo o nago le bohlale.*

⁵⁹ Bjale, wena ema, hwetšang seo ka moka go kgabola mabaka a a kereke mo. Go gogela ntle, Moya wo Mokgethwa o bolela ntle, ka fao dimpho tšeo di tla bego di šoma ka letšatši la mafelelo. Bjale, re na le dimpho tša phodišo di a šoma. Oo, e—e ya gabotse. Go lokile, ngwanešu, fao go dimpho tše dingwe. Yeo e no ba e tee ya tšona. Yeo e no ba selo se sennyane sa fase. Go lokile, se mpho ye kgolokgolo kgole e thwi mo. Ye e tla bago kaonekaone kudu, mpho ya Moya wo Mokgethwa wa bohlale, go bea Lentšu la Modimo mmogo le go laetša Kereke mo re emego, go feta go no dira yo mongwe a fodišitšwe? Ka moka ga rena re nyaka go welwa ke maruru. Eupša bokaone ke go ba le soulo ya ka e wetšwe ke maruru, go feta gore mmele wa ka o welwe ke maruru, nako ye nngwe le ye nngwe. Oo, nna!

Ekwa Moya wo Mokgethwa o bolela ka Johane, mo Patimo, o rile, “Mo ke go bohlale. A o theetša go Se.” Bjale re hwetša seswantšho se thadilwe ntle mo. “Mo ke . . .”

Gomme mo ke monagano wo o nago bohlale. Dihlogo tše šupa ke dithaba tše šupa, tšeo mosadi a dutšego godimo ga tšona.

⁶⁰ Fao go toropokgolo e tee feela, ye ke tsebago ka yona, lefaseng. . . Fao go ditoropokgolo tše pedi, tše ke tsebago ka tšona, tše di nago dithaba tše šupa goba go feta ka go yona. Cincinnati, ke e tee ya tšona, ye e swanetšego go ba setori se e sego sa nnete sa Cincinnati. Ke mme phiri, le a tseba, gore. . . le

go ya pele. Eupša e na le tša go feta tše o ka go yona. Eupša ga go kereke ye e bušago ka Cincinnati.

Fao go lefelo le letee le nnoši ka go lefase lohle, le le nago kereke ye e dutšego godimo ga dithaba tše šupa, ye e bušago lefase lohle. Bjale, ke sa tšwa go tla go tšwa kua. Ka moka dilo tše o.

Gomme ke bone fao mo e rilego, “Gomme mo ke go ya go bohlale.” Dikutollo 13. “A yo a nago le bohlale a bale dinomoro tša sebata, ka gore ke nomoro ya monna.” E sego sehlopha sa banna, sehlopha sa banna, eupša “yena” monna. “Gomme nomoro ya gagwe ke makgolotshela le masometshelatshele.”

⁶¹ Ka mehla ke be ke ekwa, gore, godimo ga terone ya mopapa wa Roma, go ngwadilwe, “VICARIVS FILII DEI.” Ka mehla ke be ke makala ge eba seo e be e le therešo. Thala mothaladi, o thalele godimo ka dinomoro, ka dinomoro tša Roma, gomme o bone ge eba ke yona. Ke therešo tlwa. Ke eme bokgauswi *bjoo* go korone ya boraro ya mopapa, ka galaseng, “Pušong ya hele, legodimo, le lefelo la tlhwekišo.” Le a bona? Ka fao, dilo tše o, ke sa tšwa kua, ke sa tla go tšwa Roma gomme ke therešo. Bjale re a tseba e swantšhitšwe ntle.

Gomme mo *magoši a šupa: a mahlano a wele* (e bego e le ka nako yeo), *gomme ye tee e gona* (yeo ke tee e tlogo bjale, e bego e le Kesara), *gomme ye nngwe e sa tla go tla* (e bego e le Herode, e bego e le ye mpe); . . .

⁶² Bjale hlokomelang. Hlokomelang ka mo e phethagetšego.

. . . *gomme ge a etla, o swanetše go tšwelapele* lebaka *la sekgoba se sekopana*.

⁶³ A go na le yo a tsebago gore Herode o bušitše botelele bjo bokae? Dikgwedi tše tshela. O gogile mmagwe go kgabola mokgotha, godimo ga mohlare o motee wa pere. Gomme a tšhuma toropokgolo; gomme a phara godimo ga Bakriste. Gomme a ferehla patogeng ya thaba ge ba be ba . . . ge a be a sa tšhuma toropokgolo. Tše tshela—dikgwedi tše tshela. Gomme le a bona, “Gomme sebata . . .” Bjale hlokomelang, lebelelang ka mo a bego a le legwaragwara. Le a bona? Bjale hlokomelang.

Gomme sebata se se bego se le gona, gomme se sego, le bile . . . ke sa seswai, gomme ke sa bošupa (tlhago ya bošupa), *gomme se ya tahlegong*.

⁶⁴ Yo mongwe le yo mongwe o a tseba gore *tahlego* e ra, ke “hele.” Gomme hlokomelang mo a rotogetše ntle ga gona, “hele.” Ke eng? Mekoti ya go hloka magomo. Fao ga go motheo go thuto ya Katoliki. Fao ga go Beibele go thuto ya Katoliki. Fao ga go selo se sebjalo bjalo ka Beibele efe kapa efe go thuto efe kapa efe ya Katoliki, le gatee. Ga ba tleime go ba. Baprista ba dutše godimo kua, moprista yo monnyane yo godimo mo ka kerekeng ya Sacred Heart o tlile godimo fale. Yena o rile, “Oo, o . . .” Ke be

ke mmošša ka go kolobetša Mary Elisabeth Frazier. Yena o rile, “Oo, o mo kolobeditše ka mokgwa wo kereke ya Katoliki ya pele e bego e kolobetša.”

Ka re, “E dirile seo neng?”

Yena a re, “Ka Beibeleng, Beibele ya gago.”

⁶⁵ Ka re, “A kereke ya Katoliki e kolobeditše yeo? A ke thuto ya kereke ya Katoliki?”

“Ya.”

⁶⁶ Ka re, “Ka go se palelwe ga kereke ya Katoliki, ka baka la eng e fetogile kudu?” Le a bona?

⁶⁷ Yena a re, “Go lokile, le a bona, ka moka lena le dumela Beibele. Re dumela kereke.” Le a bona? “Ga re tshwenyega ka se Beibele e se bolelago. Ke se kereke e se bolelago.” Yeo ke therešo tlwa. A o kile wa ya go makgaolakgang, go yona, e leke gatee, le a bona. Ga ba tshwenyega gore Beibele e reng; seo ga se na le selo go dira le yona. Ba tshwenyega ka se kereke e se bolelago. Le a bona?

⁶⁸ Eupša ga re tshwenyega ka se kereke e se bolelago. Re dumela se Modimo a bolelago. Amene. Ka gore Beibele, e ngwadilwe, “A lentšu la monna yo mongwe le yo mongwe e be maaka, gomme la Ka e be Therešo.” Ke ka baka leo re sego kereke ya leina.

⁶⁹ Bjale hlokomelang. Theetsang se, motsotso feela. “Magoši a mahlano a bego a le gona, a wele, magoši a mahlano.” Ge le nyaka seo go tšwa go histori, ke tla se laetša go lena. “Gomme e tee e gona, gomme e tee e a tla.”

Bjale hlokomelang, “sebata.” Bjale, sebata e be e se kgoši. Yena e be e le “yo motee a lego gona, yo a sego gona; gomme go le bjalo o gona, gomme ga a gona; go le bjalo o gona, gomme ga a gona.” Ke eng? Tatelano ya bomopapa, maatla, sebata se a buša. Fao ke ge Roma ya bohetene e fetolelwa go dira Roma ya bomopapa. Roma ya bohetene e fetotšwe, gomme ka gona e bile bopapa, mo, ba bile le mopapa legatong la kgoši, gomme mopapa ke kgoši ya semoya. Ke ka baka leo a rwešitšwego korone, kgoši ya semoya, o tleima go ba motlatši wa Jesu Kriste. Fao ke lena. Bjale elang hloko.

⁷⁰ Gomme re ya go tliša thuto yela ya Katoliki ka ntle ga fao le go le laetša ka fao e phaille thwi go theogela ka go dikereke tša Maporotestanta, le a bona, ka fao a sa robetšego thwi ka go kereke ya Porotestanta, bontši bja yona. Go fapana, tlwa, le Beibele, go fapana ka go felela. Bjale, “Sebata se se bego se le gona, ga se gona.” Bjale elelwang, “Ka moka ga bona ba tla forwa, godimo ga lefase, yo leina la gagwe le sego la ngwalwa go tloga go theweng ga lefase.” A re boneng.

Gomme sebata se se bego se le gona, gomme ga se gona, (ya 11 temana) gomme gole bjalo ke ya seswai, gomme...ya bošupa, gomme se ya ka tahlegong. (Yena

o tla tšwelapele go ya pele go fihla a thula mekoti ya go hloka magomo mafelelong a tsela.)

Gomme dinaka tše lesome tše o di bonego ke magoši a lesome, . . .

Bjale hlokomelang mo. Ge le nyaka go bona se sengwe se ratha, hlokomelang se.

. . . ke magoši a lesome, ao a sego a amogela mmušo ga bjale; eupša a amogela maatla bjalo ka magoši iri e tee le sebata.

⁷¹ Ga se ba rwešwa korone bjalo ka magoši; ke babušanoši. Le a bona, ga se ba ke ba rwešwa bjalo ka kgoši, eupša ba amogela maatla bjalo ka magoši, iri e tee, ka pušong ya sebata. Ye e no ba ka go nako ye nnyane ye ya morithi thwi bjale moo babušanoši ba tsogelago godimo. Le a bona? “Ba amogela maatla bjalo ka kgoši, nako e tee le sebata.” Bjale, ka moka gabotse.

Ba ba na le monagano o motee, gomme ba tla neela maatla a bona le maatla go sebata.

Ba ba tla dira ntwala le Kwana, gomme Kwana e tla ba fenyala: (Letago!) ka gore ke Morena wa marena, le Kgoši ya magoši: gomme ba nago le yena ba bitšwa, bakgethiwa, le babotegi.

⁷² Ke duma ge nka rera thero bjale ka seo, “Bakgethiwa, pele ga go thewa ga lefase, gomme ba dula ka go botega ka pitšong ya bona.” Haleluya! Yeo ke yona. “Ba bitšwa, bakgethiwa, le babotegi.” *Gomme* ke lekopanyi, le a bona. “Bakgethiwa, le babotegi.” Ba tla mo fenyala. Ga go kgathale gore ba hwetša bogolo bjang.

⁷³ Gomme bokomonisi bjo bogolo bjo, mosepelo wa bokomonisi re nago le wona lehono, le se tshwenyega ka woo. Wo ke mošomo tlwa ka diatleng tša Modimo. Nka kgona go o netefatša ka Beibele. Yena o ya go tlaišega ka baka la mohwelatumelo yo mongwe le yo mongwe a kilego a mmolaya. Ee, mohlomphegi. Lena hlokomelang magoši ka moka a dumelelana mmogo, gomme a tla mo hloya. Gomme setšhaba sohle, lefase lohle, go swiela bokomonisi. Ka baka la eng, e swanetše go ba mosepelo wa Modimo, go e otlala. Le re, “Ema motsotso, Ngwanešu Branham. Bokomonisi, mosepelo wa Modimo?” Ka go felela, nnete, ke mosepelo wa Modimo. Beibele e boletše bjalo. Eupša o sepelela ka go bega kahlolo godimo ga batho ba dihlabana ba go hloka modimo le go leša dihlong. Go šetše eng lefaseng le? Re na le eng? Mo letšatši le lengwe. . .

⁷⁴ Ke tla ema ka thuto ya ka motsotso feela, ge go kgonega. Ke be ke bala seripa sa Lengwalo fao gore ngwana wa hlaba a ka se tsene phuthego ya Morena lebaka la meloko ye lesomenne. Ke ba bakae ba tsebago seo? Yeo ke therešo, Doiteronomia 23; ngwana wa hlaba. Ge mosadi a swerwe ka tšhemong, ke gore, ke kgole le

tšhireletšo ya monna, gomme monna a fenya mosadi yoo, monna yo o tla swanelwa ke go mo nyala. Gomme ga go tshwenye ge a eba seotswa, o swanetše go dula le yena go fihla a ehwa. Gomme ge mosadi yo a mo nyala, go dira mo o ka rego ke kgarebe, gomme e se yona, a ka bolaelwa sona. Gomme ge monna le mosadi ba ba nyetšego, gomme ba tliša pele ngwana wa hlaba, yo, a ka se tsene phuthegong ya Morena, lebaka la meloko ye lesomenne. Gomme mengwaga ye masomenne ke moloko. E tla ba mengwaga ye makgolonne pele sebe seo se se be sa tšwela ka ntle ga Israele.

⁷⁵ Modimo o hloile sebe! O ka leta bjang go putla bogodimo bja Madi a Makgethwa a Morena Jesu, feela ka gore ke wena wa kereke ya leina ye e itšego, o letela go tsena ka gare? O ya go tla ka methuong ya Modimo goba ga o tle le gatee. Thwi. Letikone, moreri, eng kapa eng re ka bago yona, ga e na le selo go dira le yona. O tla ka peelano ya Modimo.

⁷⁶ Moloko wa lesomenne. Motho o dutše o gona bjale yo a boledišane seo le nna. O rile, “Re tseba bjang gore ke mang a ka tsogeto a phološwa gona?”

⁷⁷ Ka re, “Fao ke mo o swanetšego go ba Mocalvinist yo mobotse.” Leina la gago le beilwe ka Pukung pele ga go thewa ga lefase. Modimo o tšea moela woo wa madi. Seo se go Yena. Le a bona?

“Eupša seo se na le. . .”

⁷⁸ Theetšang. Lena batho ba baswa, lehono, ga ke tsebe ge eba o tla kerekeng ye, goba mo o tšwago, lena bašemane le basetsana wa baswa. A le lemogile, dilo tše le di dirago, ge go na le moloko wo mongwe, bana ba lena ba tla ahlololwa se le se dirilego? A ga le na tlhompfo ya bobotse? Lena basetsana le lego ntle mo le apere dišothi tše nnyane tša kgale le dilo go le dikologa, le a tseba, se bonagatšwa go morwedi wa gago. A o be o tseba gore makgolwago e be e le—le lefofa, gomme mmago mosetsana wa dilo, gomme ke baka leo wena o mmaletasa lehono? Nnete. Bana ba gago e tla ba eng? Ee, mohlomphegi. Modimo o rile O tla etela bokgopo bja batswadi godimo ga bana le bana ba bona, go moloko wa boraro le wa bone.

⁷⁹ Gomme a le a lemoga, ngwanešu wa ka, nako le nako ge o dira seo se lokilego, seo se tla etelwa godimo ga bana ba gago?

⁸⁰ Lebelelang mo, a re tšeeng Bahebere, ya 7 tema. Beibele e rile, ge—ge Melekitsedeke a gahlana le Abraham a bowa go gagara kgoši, gomme a mo šegofatša, gomme E rile, bjale, “Lifi. . .” Yena o bolela ka go lefa dikarolo. O rile, “Lifi. . .” o bile “. . .bile le taelo go tšwa go Morena go amogela dikarolo go tšwa go baena ba gagwe.” Gomme Lifi yo a amogetšego dikarolo, o lefile dikarolo, ka gore o be a sa le ka mathekeng a Abraham ge a be a kopana le Melekitsedeke. Gomme Abraham e be e le rakgolokhukhu wa gagwe. Abraham o tswetše Isaka, Isaka o tswetše Jakobo, Jakobo o tswetše Lifi; Lifi, tate, rakgolo,

rakgolokhukhu. Gomme Lifi mola a sa le ka mathekeng a Abraham, Beibele e rile o o lefile dikarolo go Melekitsedeke. Haleluya!

⁸¹ Le seke la dumelela yo mongwe a le botša gore mohuta wo mongwe wa mosepelo ka lefaseng o ka tsoga wa tsenatsena tshepelo kgolo ya Modimo. O sepelela thwi pele! E beakantšwe morago kua ka mathomong. Fao ga go bodiabolo goba bodiabolo ba go lekanela ba ka kgonago go tsenatsena lenaneo la Gagwe.

⁸² Bjale, Beibele ga se ya ke ya re “ka kgonagolo” o e lefile. Beibele e rile, “Yena o lefile dikarolo,” ge a be a sa le ka lethekeng la rakgolokhukhu wa gagwe. Letago! Yo ke Morena wa ka. Oo, Yena o e tsebile, le bile, pele lefase le be le bopša. Yena o tsebile se sengwe le se sengwe. Gomme ka gona Abraham, o lefile dikarolo.

⁸³ Gomme kgaetšedi, ngwanešu, o ka kgona bjang go kitimela ntle mo, gomme batho ba kitima go dikologa le basadi ba monna yo mongwe, gomme basadi ba thuba malapa, gomme ba phela ka tsela ye ba dirago, le letela moloko wo mongwe go ba eng? Sese se tla bago sona. E tla ba bjale go lefeela eupša feela sehlopha sa hlaba, ba go tswalwa ka tlhakahlakano, sehlopha sa go senyega. Gomme fao go selo setee se o šaletšego, gomme seo ke letšatši la athomo leo re phelago ka go lona. Yeo ke therešo tlwa. Re mo nakong ya bofelo.

⁸⁴ Re dutše mosong wo, tsela morago ka kua ka dithabeng tša Kentucky, mošemane yo monnyane wa kgale, o be o ka se kgone le go tsena kgato tše lesome tša gagwe, go tšwa go dira molase wa mabele. Go molaleng a sa tsebe gore seatla sa go ja go ba sa ngele ke sefe. Ge a kwele. . . Ke bile godimo ga lebala la mafelo. Ke be ke sa tsebe mo ke bego ke le gona. Ke be ke no ba ka meeding ye mengwe. Gomme ke be ke eya godimo kua go tsoma sehlorana. Gomme ge ke dutše fase godimo kua, ke ile ka bolela le yena. Gomme mošemane yo o rile o be a eya ka bošoleng. Gomme a tla go hwetša, re ile ra bolela ka Morena, gomme a re, “Moreri, a ga o dumele gore re ka mafelelong a nako?” Tsela morago kua ka go yona thaba.

⁸⁵ Ka re, “Nnete, re gona. Nnete, morwa, re ka mafelelong a nako.”

⁸⁶ Ke rena ba. Ye ke iri ye re e phelago, ngwanešu. Re ka lefelong. A ga le kgone go bona ka fao bomme morago kua, le bopapa, ka fao pa phetšego, le rakgole le makgolo? A ga le kgone go bona ka fao papa le mama ba bego ba phela? Ga go makatše re ka tshenyegong lehono. Ga go makatše, o ka kgona go rera la hlogo ya gago e kgaoge; ba tšwara dišothi go no swana, gomme ba tshwela ka sefahlegong sa gago. Ba tla kgoga disekerete gomme ba se budulela thwi go wena, gomme ba re, “Hlokomela taba ya gago.” Ka baka la eng? Ka gore ke setšhaba se ba tšwago ka go sona. Ke ya go fihla go seo, thwi, *Peu Ya Sephente*. Re ya go hwetša mo a sepeletšego ka gare, re bone gore ka baka la eng

ba dira ka mokgwa woo. Bona ke bana ba diabololo go tloga go theweng ga lefase. Yeo ke therešo. Gomme ga re selo ka gare, e le šaletšego, ka fao kahlolo ya toka ke selo se nnoši se šetšego. E ka se kgone go ba selo gape eupša kahlolo. Modimo o tla no gatlela selo sohle ntle. Gomme motho o se dirile ka bobona. Modimo o be a se a e beela gore e be ka tsela yeo, eupša Yena o tsebile gore e be e tla ba ka tsela yeo. Ke ka baka leo Yena a boletšego gore o tla e dira, “Go fora ka moka ba ba bego ba phela godimo ga sefahlego sa lefase, ntle le bao maina a bona a beilwego ka Pukung ya Bophelo ya Kwana pele ga go thewa ga lefase.”

⁸⁷ A re e hlokomeleng. Balang go ya kgojana gannyane bjale. Bjale, bjale ke a dumela re go ya 12.

Gomme dinaka tše lesome tšeo o di bonego ke magoši a lesome, a sego a be a amogela mmušo le bjale; eupša a amogela maatla bjalo ka magoši iri e tee le sebata.

Gomme ba ba tla ba le monagano o motee, gomme ba neela maatla a bona le maatla go sebata.

Ba ba tla dira ntwala le Kwana, gomme Kwana e tla ba fenyala: ka gore ke Morena wa marena, le Kgoši ya magoši: gomme ba nago le yena ba—ba bitšwa, bakgethiwa, le babotegi.

Gomme o rile go nna, Meetse ao o a bonego, moo seotswa se dutšego, ke batho, . . . mašaba, . . . ditšhaba, le maleme.

. . . dinaka tše lesome tše o di bonego godimo ga sebata, tše di tla hloya seotswa, . . .

⁸⁸ Hlokomelang seo bjale, “dinaka tše lesome” tše, mebušo ye lesome ye. Le a bona, ke se sengwe le se sengwe se wela ka gare, se babušanoši ba ba lego sona. Hlokomelang tsela ye babušanoši ba ba sekamelago go yona. E sekametše kae? E nong—e nong go mpotša mmušanoši yo a sa sekamelego thoko ya bokomonisi. Le a bona? Gomme ba tla (eng?) hloya “seotswa,” mosadi, kereke. Eupša eng? Hlokomelang se se yago go e dira.

. . . a a tla hloya seotswa, gomme a tla se dira tšhwalalano le go ponoka, a tla ja nama ya gagwe, le go mo tšhuma ka mollo.

⁸⁹ Ba tla butšwetša selo seo go tloga mmepeng, feela ka nnete bjalo ka ge ke eme mo. Re nno ba le nako go tšeela thuto yela kua ya kereke, gomme ra e kitimiša go kgabola Mangwalo, mo E rilego, bala, “Ka moka magoši a lefase le, le ka moka beng ba dikepe, le ka moka, ba golola, ka gore Babele o mogolo o kopane le tšhwalalano ya gagwe ka iri.” Iri tee, nako ya gagwe e tlile! Gomme, oo, ka fao E rilego, “Thabang, lena bakgethwa, le lena ka moka baporofeta ba bakgethwa, ka gore Modimo o lefeditše madi a bakgethwa le baena ba lena godimo ga gagwe.” Le a bona, yeo ke therešo. Nnete, bokomonisi bo bapala thwi ka diatleng

tša Modimo. Go no swana le Kgoši Nebukadinetsara o bapetše thwi ka diatleng, go tla go tšea bona Bajuda, ge ba sepeletše kgole! . . . ? . . .

⁹⁰ Gomme sebe se ka kgona go tšwelapele se senya, peu ya toko e ka kgona go dula ka kua gomme peu e ka kgona go boloka tshenyego, le go senya le go senya go fihla ka morago ga lebaka e kitimela ntle. E fihla lefelong, ka gore bommabo le botatabo le go ya pele ba phetše bjalo pele ga rena, gomme ka tsela yeo, go fihla fao go se selo se šaletšego rena. Gomme a le tseba se Jesu a se boletšego? Ge A ka be a se a ripa mošomo boripana, go be go ka se be le nama ye e phološwago.

⁹¹ A le kgona go bona? A le kgona go bona gore ka baka la eng re na le tše? Ga ke dire ditshwayo. Arthur Godfrey le yo mongwe le yo mongwe, le a tseba, le a bona, le Elvis Presley, le—le matheka fase, diaborolo, le moriri o lekeletše fase molaleng wa bona, le ka moka tsela tše ba mahlalagading ba dirago. E dira eng? Ke eng? [Ngwanešu Branham o kokota phuluphuthing makga a lesometee—Mor.] Ka gore tšwela ntle go sehlopha sa baphela pele, batho ba dihlaba. Ga gwa šala selo! Oo, ba tla emela godimo gomme ba opele, “Kgauswiuswi, Modimo wa ka, go Wena,” go swana le motopa erekisi Ernie le ka moka bao ba bangwe ka mokgwa woo, ba opela mohuta wo mongwe wa sefela, le go ya pele ka mokgwa woo. Ngwanešu, o a tseba eng? Bjo, bjo ke boikaketši ka go felela. Ee, mohlomphegi.

⁹² Monna ga a na le mošomo ka phuluphithing yo a yago ka ntle kua gomme a rethetha go pshikologa le morethetho tšweledi le ka moka dilo tšeo. Ga a na le khutlo e tee ya mošomo morago ga mo. Le ke la boprasta, babitšwa ba Modimo. Badiredi ba Modimo ba biditšwego ke ba ka morago mo. Gomme ga se ba morago mola ba ba bjalo ka bao. Bjo ke bjo e lego bothata ka lona lehono, ba dirile kereke go se fete lefelo la marobalo. Lefelo la marobalo le ka moka gabotse, ge o nyaka o dira leo, go tšwa go wena. Eupša a ke go botše, fao go phapano ye kgolo kudu ka go leka . . . gare ga lefelo la marobalo le kereke. Ee, mohlomphegi. O nyaka go dira dilo tšeo ka lefelong la marobalo, le go ba le ka moka yona mehuta ya diphathi le go ya pele, go tšwa go wena. Eupša, ngwanešu, kereke e swanetše go swielwa go tloga phuluphithing tsela ka moka go fihla bofase. Yeo ke therešo. Ga ke re go swielwa le mafasetere a maswa le go ya pele. Ke ra ka ya fešene ya kgale, tsošetšo seromelwa ke Modimo se se tla šwalalanyago selo go tloga go lehlakore le lengwe go ya go le lengwe. Ee, mohlomphegi. Go swana le go gotetša seetša, seetša sa mohlagase godimo ga sehlopha sa mafele go dikologa kgwekgwe ya apola. Ee, mohlomphegi, a tla šwalalana ge seetša se fofa.

⁹³ Bjale hlokomelang, “A na le monagano o motee, a fa maatla a wona.” Ke ka fase ga seo bjale. “Dinaka tše lesome.” Ee, bjale.

Ka gore Modimo o beile ka dipelong tša wona go phethagatša thato ya gagwe, (fa le a ya), le go kwana, le go fa mebušo ya tšona go sebata, go fihla mantšu a Modimo a tla phethagatšwa.

Bjale, gomme mosadi yo o mmonego ke toropokgolo ye kgolo, ye e bušago godimo ga ka moka magoši a lefase.

⁹⁴ Bjale, ga go tlhokego ya go kgorometša go dikologa, re a tseba ke tatelano ya ditulo ya Katoliki. Fao ga go tlhokego ya mang kapa mang. . . Ke—ke dumela seo feela ntle le go šišinyega bjalo ka ge ke dumela gore ke amogetše Moya wo Mokgethwa. Ke dumela seo feela gabotse bjalo ka ge ke dumela gore ke nna Mokriste ke eme fa lehono, gore tatelano yela ya ditulo ya Katoliki ke—ke. . . Toropokgolo Vatican ke—ke toropokgolo ye e dutšego godimo ga dithaba tše šupa. Tatelano ya ditulo ke sebata se se bego se le gona, seo se sego gona. Ke Babele. Ke se sengwe le se sengwe se swantšhitšwego feela tlwa, feela go phethagala ka moka tsela go kgabola Mangwalo. Ke kereke ya Katoliki.

⁹⁵ Bjale, bjale še ntlha ya gago ya go tšhoša. O re, “Go lokile, ga o itie nna, Ngwanešu Branham.” Eupša a ke no go botšiša se sengwe. A re boeleng thwi morago go ya 5 temana.

*Gomme godimo ga hlogo ya gagwe go be go. . .
ngwadilwe, SEPHIRI, BABELE YO MOGOLO,
MMAGO MAKGAPHA. . . MMAGO DOITSWA LE
MAKGAPHA A LEFASE.*

⁹⁶ O be a le eng? S-e-o-t-s-w-a. Gomme o be a le m-m-e. Eng? M-m-e. O be a tswetše se sengwe. Mme wa barwa? Wa diotswa! Seotswa ke eng? Selo sa go swana bjalo ka—bjalo ka sefefe, mosadi wa go hloka maitshwaro. Ke eng se mo dirilego go hloka maitshwaro? Thuto ya gagwe. O be a itira mo o ka rego ke kereke ya Bokriste, eupša o be a efa ntle thutotaelo ya madirwa ke monna. Gomme mo o bolela gore o bile. . . Ge yena e be e le mokgatlo wa pele, gona go bonala o ka re go bile mekgatlo ye e tšwelego go yena. O be a le mmago diotswa. A yeo ke therešo? Mmago diotswa. O be a ka se kgone go ba mme, bjale, wa bašemane. O be a ka se kgone go ba mme. . . E be e swanetše go ba mmago basadi. Gomme, ge e be e le basadi, e be e le dikereke. Bjale a re hwetšeng ntle. Go tla eng ka ntle ga. . .

⁹⁷ Mokgatlo wa mathomo e bile ofe? Kereke ya Katoliki. Mokgatlo wa bobedi e bile ofe? Luther. Mokgatlo wa boraro e bile ofe? Zwingli. O tllile fase go? Calvin. Gomme fao o tllile ka go Anglican, gomme Anglican pele tlase ka go Methodist. Methodist, Methodist e tšweleditše eng? Ka ntle ga fao go tla Alexander Campbell. Ka ntle ga Alexander Campbell gwa tla John Smith. Ka ntle. . . Alexander Campbell ke kereke ya Bokriste; nako yeo, ba bile le tše nne goba tše tlhano, kereke ya Kriste le ka moka tšeo tše dingwe tše nnyane diism tša kitimela ntle. Nako yeo fa gwa tla kereke ya Baptist, e bile le digogelantle

tše ntši tše nnyane. Gomme go tšwa go kereke ya Methodist gwa tla . . . go tšwa go kereke ya Methodist, gwa, la mathomo go tlile Wesleyan Methodist, gomme ba kgaola ga ne goba dinako tše tlhano. Nako yeo ba tla go mohuta wo mongwe wa Methodist, gomme nako yeo a tla go tloga gape, nako yeo ba tla go Free Methodist. Gomme—gomme nako yeo ba tla go tšwa go yeo go ya go Nazarene. Gomme go tloga go Nazarene go ya go Pilgrim Holiness, gomme Pilgrim Holiness pele go theoga. Feela diism tše nnyane di kitimela ntle ka mokgwa woo, go tšwela pele ba kitimela pele go theoga, ye nngwe le ye nngwe ye tee ye nnyane ya tšona—dithomi tše nnyane morago kua go tla thwi pele go theoga. Gomme ye nngwe le ye nngwe ye tee ya tšona e dirile eng? Gomme mafelelong e tatologetše godimo ka go Pentecost.

⁹⁸ Gomme Pentecost e dirile eng? Selo sa go swana mmago bona a se dirilego, ba ile thwi morago gomme ba kगतलोफातशा. Gomme ba bile eng? Ke—ke kereke ya leina. Sepelela ka go e tee, selo sa pele, “Thuto ya gago ke eng?” Mošemane, ba go kama ka kamo ya meno a masele, le a bona, go hwetša ntle se o lego sona, se o se dumelago. Gomme ge o sa no lekanya thwi godimo le bona, ngwanešu, o a rakwa thwi bjale. Gomme yeo ke therešo.

⁹⁹ Gomme le se ke la nagana feela ka gore le re le Mapentecostal gore le bolokegile. Ngwanešu, fao go tla no ba Mapentecost a mantši ao a tšwelego tseleng bjalo ka ba ba lego tseleng, ke na le nnete. Le a bona?

¹⁰⁰ Bjale, ka moka mekgatlo yeo, ge ba nno tlogela tšhegofatšo ya Pentecostal ya tloga, ba se ke ba e kगतलोफातशा, ba no e boloka ka go boena gomme ba dumelela Moya wo Mokgethwa go dira kgethologanyo. Moya wo Mokgethwa o a kgethologanya. Anania le Safira ba tlile ka gare nako ye nngwe, ba boletše *gore-le-gore*; gomme Moya wo Mokgethwa o rile, “Ka baka la eng o aketša?”

¹⁰¹ Eupša re re, “Bjale, yo ke Ngwanešu Jones, o se ke wa bolela se sengwe se sebe ka yena bjale, ke molefi yo mokaonekaone kudu re nago le yena ka kerekeng. Ke a tseba o na le Moya wo Mokgethwa; ke mo kwele a bolela ka maleme, gomme ke mmone a goelela ka Moya.” Seo ga se na le go feta go tšhela erekise godimo ga letlalo la go oma la kgomo. Le a bona? Ga go selo go dira le yona. Modimo o dira polelo. Yena o na le go bolela ka yona goba aowa. Go felela. “Eupša re e tšeeše godimo go kereke ya rena ya leina. Go lokile, re mo ragetše ka ntle ga—ka ntle ga Assemblies, Maoneness ba mo topetše godimo.” Maoneness ba mo rwele lebakana, gomme ba mo ragela ntle. Ka gore, ba mo rwaletše godimo kua, gomme Majesus Only ba mo topela godimo. Majesus Only ba mo rwala lebakana, gomme ka gona selo sa go latela se mo topetšego godimo ke kereke ya Modimo, e mo rwalela godimo. Kereke ya Modimo ya Boporofeta e mo topela godimo, gomme mosepelo wa Tomlinson wa mo hwetša. Oo, nna! Ngwanešu, ge re se na le e ka ba go kitimela ntle! Seo ke ka Pentecost, tsošeletšo ya mafelelo. Gomme bjale ba na le

Blue Flame, gomme ba na le barapedi ba oli, le ma—le madi ka sefahlegong. Gomme, oo, kgaogelo, ga ke tsebe mo ba ilego bjale.

¹⁰² Feela selo se setee, ke gore selo sohle se senyegile. A le be le tseba gore Beibele e rile se tla tla tshenyegong? A le be le tseba be—be Beibele e bolela ka letšatši le, le tla ba mo, ge le bile ditafola tša Morena di tla be di tletše mahlatša? Gomme o rile, “Ke mang Nka kgonago go mo ruta thuto? Ke mang Nka mo dirago go kwešiša Nna? Ka gore taelo e swanetše go ba godimo ga taelo, e godimo ga taelo, godimo ga mothalo godimo ga mothalo.” Ke mang Yena a kago go mo ruta thuto? Bao ba phušitšego go tšwa go letswele, mama. Le a bona?

¹⁰³ Bjale, fao ga go—fao ga go mosadi, wa maemo a fase ka toropong ye eupša a ka kgonago go tliša pele morwedi wa kgarebe. Ke yena ge a tswalwa, bjale, gomme a ka kgona go ya gabotse. Eupša ge o sa ele hloko, go mmagwe o be a le wa tlhago yeo, mosetsana yola, makga a senyane go tšwa go a lesome, o tla dira tlwa go swana le ka fao mmagwe a dirago. Bjale, le a tseba yeo ke therešo. Mosadi wa go tšofala yo a sepedišago ntlo ya tumo ye mpe, a ka kgona go tliša pele mosetsana yo monnyane. A ka kgona go ba mengwaga ye lesometshela ka bokgale, feela go hlweka le maitshwaro bjalo ka lili efe kapa efe, eupša, ge a dula ka tsela yeo. Eupša, selo sa gona ke, o ya thwi morago gomme a dire bjalo ka mmagwe.

¹⁰⁴ Bjale, kereke ya Katoliki e bile seotswa sa kgale sa pele se se tlilego godimo ka dithuto tše a di dirilego godimo ka boyena, ditumelophapogo, yeo, Beibele e rile, “O tla go tšwa dikoting tša go hloka magomo le go ya morago tahlegong.” Beibele e boletše seo. Bjale, ge ba ruta seo, ke phošo. Ke phošo, go ya ka Lentšu la Modimo. Gomme ka gona mo go tla kereke ya Methodist, ye e tswetšwego go tšwa go yena, mohumagadi yo moswa yo mobotse, eupša o dirile eng? O retologetše morago go dikologa le go di dira dilo tše di swanago mmagwe a di dirago. O dumelela phuthego ya gagwe go apara dišothi. O ba dumelela go kgoga disekerete. O ba dumela go tšwela pele le go dira feela ka fao ba swanetšego. Fao ga go selo se boletwago ka sona. Yo monnyane wa kgale wa go pakwa seripa modiša morago kua, phuluphithi morago kua, o a boifa gore o tla hloka mogolo letšatši le lengwe, goba pane ya dipisikiti.

¹⁰⁵ A ke go botše, ngwanešu, bokaone ke rere Ebangedi, gomme ke je magogo le go nwa meetse a lekala, gomme ke bolele Therešo ka yona. Ge yo mongwe wa phuthego ya ka a emelela le go sepelela ntle, ke tla ba botša Therešo. Ee, ke nnete.

¹⁰⁶ Molato ke eng? Oo, ke thekethe ya dijo. “Go lokile, le a tseba, ke nna modiša wa kereke ye kgolokgolo e lego gona ka toropongkgolo.” Lena Mabaptist le Mamethodist theetsang moporofeta wa maaka. Bjale, seo se makgwakgwa, eupša eng kapa eng e rutago kgahlanong le Beibele ye ke moporofeta

wa maaka. Ga ke tshwenyege gore se pholetšhitšwe bjang, ke seporofeto sa maaka. Yeo ke therešo.

107 “Oo, se sengwe le se sengwe se lokile ge feela o na le leina la gago godimo ga puku.” O ka ba le leina la gago go tasene ya dipuku. Ge le se godimo ga Puku ya Bophelo, o lahlegile! O ka kgona go ba yo a lokilego ka mehla, o ka no ba wa go botega le go hlweka le maitshwaro ka fao o kgonago go ba, seo se ka se be selo se tee go dira le yona.

108 Esau e be e le moisa gabedi go se Jakobo a bego a le sona, ge go etla go ba monna, a hlokomela tatagwe wa mokgalabje wa sefofu le se sengwe le se sengwe gape. Gomme Jakobo e be e le radihlong yo monnyane a lekeletše go dikologa thethwana ya mmagwe, mošemane yo monnyane wa kgale wa bosetsana. Eupša Modimo o rile, “Ke rata Jakobo gomme ke gana Esau,” pele ga ge yo mongwe le yo mongwe wa mošemane a tswalwa. Baroma 8 e bolela bjalo. Yeo ke therešo tlwa.

109 Modimo o tseba se se lego ka go monna. Gomme Yena o tseba se se lego ka kerekeng, gape. Re phela ka Borotho bja Bophelo, Borotho bja Lentšu la Modimo. Bjale, ke ka baka leo re sego kereke ya leina.

110 Bjale ke nyaka go le fa se sengwe se se nnyane . . . Ke nyaka go le fa seswantšho se sennyane ke se ngwadilego ntle mo. “Ye kgolo . . .” Bjale ka go Dikutollo, ka go 19:2. Ke na le se sengwe se swailwe ntle mo. Ke nyaka go lebelela le go bona se e lego sona bjale.

Ka gore go rereša le toko ke kahlolo ya gago: ka gore o ahlotše seotswa se segolo, se se sentšego lefase ka mabofefe a gagwe, gomme o lefeditše madi a bahlanka ba gagwe ka seatleng sa gagwe. (Ao ke mafelelo a kereke ya Katoliki.)

111 Bjale, gape re le nyaka le ele hloko, gape mo, gore kereke ya leina—gore kereke ya leina le yona e a hwetšwa ntle ka Mangwalong mo, gore be . . . Gomme Beibele ga e ke e bolela ka kereke ya leina. Kereke ya leina e tšwa go kereke ya Katoliki. Ke mme wa mathomo wa kereke ya leina, gomme kereke ye nngwe le ye nngwe ya leina e tlile fase thwi. Bjale, se se ya go tšipa gannyane. Se ya go tšipatšipa gannyane nako ka moka, le a bona. Eupša ke—ke nyaka le bone gore kereke ya leina ga se ya tswalwa goba go hlomamišwa ke Modimo. E hlomamišitšwe ke diabololo.

112 Kereke ya Modimo e . . . Ga se ra arogana, ka moka mmele o motee rena; kholofelo e tee le thuto, batee leratong. Yeo ke Kereke ya Modimo yo a phelago. Go sa kgathale ka seo ba, tšona dilo, re ba tee mmogo! Yeo ke therešo. Ge eba ke Methodist goba Baptist, ngwanešu, ge a tswetšwe gape le go tlatšwa ka Moya wo Mokgethwa, ke ngwanešu wa ka. Re sepela legetla ka legetla. Thwi. Ee, mohlomphegi. Ga e dire phapano ye e itšego.

113 Moshe. Nako ye nngwe ke lebelela go dikologa gomme ke re, “Le a tseba sehlopha sela sa Mapentecostal a mahlanya, Ngwanešu Branham, ka baka la eng o ka tsoge wa ya ntle le sehlopha se sebjalo ka se?” Le a tseba ke eng? Moshe o lebeletše godimo ga bana ba Israele. Yena o lebeletše ka ntle ka lefasetere la go swana le Farao a lebeletšego ntle ka lona. Farao o ba lebeletše bjalo ka sehlopha sa badubaleraga, eupša Moshe o lebeletše ka ntle godimo ga bona bjalo ka bakgethiwa ba Modimo. Yena o tsebile ba be ba na le tshepišo. Ka baka la eng? O e tsebile ka Lentšu. Gomme ka tumelo. . . Ka leoto la gagwe godimo ga terone, go ba Farao, le ka moka lefase le robetše maotong a gagwe, a dutše fale gomme a tšhela beine ka molomong wa gagwe, gomme basadi ba ba botse ba mo fothela, bjalo ka mmuši, goba mmušanoši, goba kgoši ya lefase, Moshe yo moswa, ka masomenne a mengwaga ka bokgale, a na le ka seatleng sa gagwe. Yena o ile a lebelela ka ntle godimo ga sehlopha sela sa badubaleraga, eupša o tsebile o be a le yo motee wa bona. Haleluya! Yeo ke yona. Yena o tsebile gore o be a le yo motee wa bona. Gomme ka tumelo, a nnoši, o kgethile!

114 Yo mongwe le yo mongwe o swanetše go dira kgetho. O swanetše go dira kgetho. O ya go dira kgetho bjale. O ya go dira kgetho mosong. O ya go dira go kgetha gosasa bošego, ge o phela. O swanetše go kgetha nako ye nngwe. Ngwanešu, nako e telele ya go feta ke kgethile. Beibele ye e be e le pukuntšu ya ka. Beibele ye e be e le Puku ya ka ya Bophelo. Beibele ye e be e le Lentšu la Modimo. Beibele ke ye ke phelago ka yona. Beibele ye ke ye ke emago ka yona.

115 Ka fao, Moshe o ile a lebelela ka ntle godimo ga bana ba Israele. Gomme e sego feela gore o rile, “Oo, ke batho ba go makatša. Ga ke na le selo kgahlanong le bona. Oo, aowa, nka se bolele lentšu le tee kgahlanong le bona.” Yeo ke tsela ye batho ba bantši ba dirago lehono. “Oo, Mapentecostal a le le batho bale ba nago le Moya wo Mokgethwa, le batho bale ba dumelago go phodišo ye Kgethwa, oo, ga—ga—ga ke na le selo kgahlanong le yona.” Eupša e be e se Moshe. Yena o ile a tlogela Egepeta gomme a ba yo motee wa bona. Yena o ile ntle magareng ga baena ba gagwe. Yena e be e le yo motee wa bona.

116 Ngwanešu, fao ke mo ke tšeago tsela ya ka. Ke tla tšea tsela le ba ba sego nene ba Morena ba go nyatšega, ge e le ba go tlala seatla, eng kapa eng e lego yona. Ba na le tshepišo, gomme ke bona maina a bona ka Pukung ya Kwana ya Bophelo. Ke baena ba ka. Yeo ke therešo. Tšea kgetho ya gago gomme o eme le bona. Go nepa goba go foša, ema fao go le bjalo. Ge ba le phošong, ba thuše go ya go nepagalo. Thwi. O ka se tsoge o ba dirile botse bjo bo itšego ka go ba raga go dikologa. Le a bona, leka go ba gogela ka ntle.

117 Charlie, go swana le ge ba boletše ka Ngwanešu Allen, ka mollo ba. . . madi ka diatleng. Ke rile, “Ga se ka ke, ga se ka ke ke

sa hlomphe A. A. Allen.” Ke rile, “Ge nka kgona go rera bjalo ka A. A. Allen, ke be le bile nka se tsoge ka ba le tirelo ya phodišo.” Bjale, ge go etla go se dumelelane godimo ga madi e le bohlatse bja Moya wo Mokgethwa, ka diatleng tša gago, ke tla ganana le seo. Eupša ge go etla go boena, ke ngwanešu. Ke ema legetla ka legetla le yena ka ntweng. Yeo ke therešo. Ge a phošetše, ke tla leka go mo thuša. Gomme ge a se a phoša, ge nna ke phošetše, ke nyaka yena a nthuša. Gomme yeo ke tsela ye re yago—re yago mmogo. Bjale hlokomelang mo.

...o be a le *SEPHIRI, BABELE...MMAGO*
DIOTSWA...

¹¹⁸ Bjale a le bona ka fao kereke lehono, bagwera, a le kgona go bona ka fao dikereke lehono di nogo go phela tsela ye nngwe le ye nngwe di nyakago go phela? “Go phethagala ka moka ka go rereša, go ya pele,” kolobe e ja kolobe, o se ke wa ela hloko. “Ka baka le eng, fao ga go na le go gobatša ka go dira seo. Ka baka la eng, o no leka go ba wa fešene ya kgale.” Bjale hlokomelang thuto ya bona. Bjale ke nyaka. . . . Bjale hlokomelang. Woo ke mokgwa wa bona. Le a bona, gore mengwaga e sego mekae ya go feta, gore kereke ya Katoliki e be e le yona e tee e nnoši e bego e dumeletšwe go ya paesekopong? Kereke ya Methodist e be e sa nagane ka selo se se bjalo. Ka moka tšona dikereke tša maina, “Aowa! Yeo ke mešomo ya diabololo.” Ke a makala gore go diregile eng. Ee, mohlomphegi.

¹¹⁹ Gomme le a tseba, o ka tšea bona basetsana ba baswa ba Katoliki, ba tla ntle ka tše nnyane tše. . . (Bjale, ba bangwe ba lena bašemane ba go tšofala bjalo ka nna.) . . . le tla ntle gomme le ela hloko selo se sennyane se moo ba ba bilego le bogodimo bja matolo. Mothaka yola, ke a thanka, o ka heleng, bošego bjo. Ga ke tsebe. Ga ke moahlodi wa gagwe. Eupša ge a dirile pina ye nnyane yela ya ditšhila yeo ya go thedimogela ntle go radio, ntle le go hlahlofiwa, gore, “Di gareng, basetsanyana, di gareng; di gareng fase gomme le laetše matolo a lena a mabotse.” Ke ba bakae ba elelwago yeo ge la mathomo e etla ntle, mengwaga ya go feta? Yeo e bile ya mathomo go thelelela godimo thwi fao. Yeo ke therešo. Gomme ge ba hweditše moisa yo go tšwa Texas, le go tšeela bona basadi ntle kua gomme ba šomiša tšona diaparo tša ka fase go ba dira ba lebege bjalo ka ge o ka re ba be ba le selo se sengwe ba bego ba se sona, le dilo tše bjalo ka tšeo, gomme ba ba tlogela ba feta ka yona. Gomme bjale e dirile eng? E ile go khukhunela ka gare. Ke moya.

¹²⁰ Monna o be a bolela, letšatši le lengwe. Yena o rile, “Ga ke tsebe se ke yago go se dira. Ke na le wa go loka, wa go botega mošemane, gomme mošemane o fihlile mo a tšeago se a beago diatlala tša gagwe godimo ga sona.”

Ka re, “Ka baka la eng?”

“Yena o gwerane le lehodu.”

121 Ge o phela tikologong le yo mongwe yo e lego lehodu, o tla ba lehodu ka bowena. Mma wa ka wa go tšofala wa Kentucky o be a fela re, “Ge o robala fase le mpša ye e nago le matsetse, o tla tsoga le matsetse, le wena.” O tšea—o tšea mosadi yo a sego a loka, gomme wa tlogela mosetsana. . . gomme wa mmea le wa—wa go loka wa go hlomphega mošanyana, gomme selo sa pele o a tseba ga a loka bjalo ka mpšanyana. O retollele morago. O tsebega ka sehlopha sa gago. Ikaroganye ka bowena! “Tšwelang ntle magareng ga bona,” go boletše Beibele, “ikaroganyeng!” Yeo ke therešo.

122 Ge dikereke tša bona tša maina di eya morago go tshenyego ye bjalo ya go dumelela batho ba bona. . . Go lokile, mo letšatši le lengwe, ka kerekeng ye kgolo ye kaone ya Baptist, ba ile ba swanelwa ke go raka. O ka kgona go rera feela metsotso ye masomepedi, monna o swanetše, ka gore modiša o swanetše go kgoga. Phuthego ka moka e ile ka ntle. Ka moka ga bona ba eme ntle kua ka mothaladi wa go kgoga, gomme ba tla morago gape, modiša le ka moka ga bona. Ke ile go kereke ya Congregationalist, fao monna a eme, a apere kobo e kgolo e telele, a eme kua, a re, a ithekgga godimo ga phuluphithi ka mogwa *wo*, a bolela ka mohuta wo mongwe wa letšoba a le hweditšego godimo ga thaba. Seo e bile ka moka se bego se le fao ka lona, gomme a boela morago ka ntle. Gomme menwana ya gagwe e be e le ye mekheri ka muši. Ee. Gomme a bolela ka gore basadi, gore monna o be a eya go bapala. . . Ke eng papadi ye ya Jeremane ba e bapalago ka seo, kudu o—o šoma dikarata ntle, le a tseba? Go bile. . . Oo, ke be ke gopola gore ke tla elelwa. Pinochle, ba be ba eya go ba le papadi ya pinochle. Ke a nagana ke therešo. Ya, ke mo o šomago. Ke go bapala dikarata ka mehla. Papadi ye ya pinochle, mo lebatong! Nna, mmalo! Fao ke mo motheo wa yona o lego. Ga go makatše! Eng? Ba dira seo, gomme ka gona ba goelela ka kereke ya Katoliki ntle mo ka mafelong a a Rotary le go bapala lottery. Ka baka la eng, lena Maporotestanta le no ba tšhila go swana le ka fao ba lego, ka fao le ka bolela eng ka yona? Pitša e ka se bitše ketlele “tšhila.” Ka nnete aowa. Lena le dira yeo, ka gona la re, “Go lokile, ke nna Mopresbyterian. Ke nna Momethodist.” Ga o selo go fiha o tswalwa gape. Yeo ke therešo. Gomme ge o dira seo, o a tseba. Fao go se sengwe ka go wena se go botša gore dilo tšeo di fošagetše, gomme o tla tšwela ka ntle ga sona feela ka nnete bjalo ka ge o le bogodimo bja letolo go lepidipidi. Le a tseba yeo ke Therešo. Ka nnete. Ee, mohlomphegi. Selo seo se ya mmogo ka go seo. Ka baka la eng?

. . . MMAGO DIOTSWA . . .

123 Letee la matšatši a, mme wa go tšofala o ya gore, “Le a tseba ke eng? Ka morago ga ka moka, hani, ka moka re a swana.” Gomme le a tseba ke eng gona? Mohlakanelwa wa Dikereke o ya go kopanya ka moka mmogo bjalo ka ge ba le bjale. Gomme o

a tseba gore go ya go direga eng go sehlopha se sennyane bjalo ka se? Le ya go e lefela, bašemane. Yeo ke therešo tšwa.

¹²⁴ Eupša le se tshwenyega, Kwana e tla mo fenyā. Ka gore Yena ke Morena wa marena, le Kgoši ya magoši, gomme Modimo o tla ya go etella Kereke ya Gagwe pele, go na le kereke ya leina. Yena o tla tšhollela ntle Oli yela ya gauta ya Moya wo Mokgethwa godimo ga Kereke yela. Ngwanešu, Mollo o tla wa go tšwa Legodimong, gomme maswao le mehlolo e tla direga, go swana le ka fao le sego la ke la bona pele. Ee, mohlomphegi. “Se boife, mohlape o monnyane, ke thato botse ya Tate go le fa Mmušo.” Ee, mohlomphegi. “Yo a kgotlelelago go fihla bofelong!” Fao le a ya. Tšwelang pele thwi go theoga tsela. Tšwelang pele hlogo ya lena e lebile Khalibari. Beibele ye e a rereša. Le se tshwenyegeng.

¹²⁵ Bjale hlokomelang. Fao go ye mengwe ya mekgwa ye ba nago le yona. A mangwe a maitshwaro a ba nago le wona. Re ka kgona go no tšwelapele. Selo sa pele le a tseba, e šwahletše ka go dikereke tša Maporotestanta. Ka gona basadi ba Katoliki ba thoma go . . . Ka baka la eng, e be e se go kweša bohloko go apara dišothi tše nnyane, ge feela o eya kerekeng gomme ba bea sakatuku se sennyane godimo ga dihlogo tša bona. Mohuta wa setšo, “Le se ke la ja nama ye e itšego ka Labohlano.” Gomme, oo, ke kae le kilego la hwetša go apara sakatuku godimo ga hlogo ya gago go tsena ka kerekeng? Ke nyaka gore le mpontšhe Lengwalo. Ke seporofeto sa maaka. E kae ka kerekeng mo o swanetšego go apara kefa ka kerekeng? Ge o apara kefa godimo ga hlogo ya gago, o hlompolla Kriste, thwi; banna, ke bolela ka bona. Basadi, le na le seapešo, eupša ke tla hlohla mang kapa mang go ntaetša mo e lego kefa goba sakatuku. Ke moriri wa gago! Gomme o o ripile ka moka go tloga. Bjale go reng ka seo? Oo, ba re, “Yeo ke fešene ya kgale.” Ge e le yona, ke Beibele! Gomme Lentšu la Modimo le a rereša.

¹²⁶ Ke be ke bolela mo, e sego kgale go fetile, ka mosadi yo a go hlatswa maoto a Jesu, gomme a tšea moriri wa gagwe, le a tseba, gomme—gomme a a phumula ka wona. Ke rile, “Tsela e nnoši mosadi a ka kgonago go dira seo, ke go ema ka hlogo ya gagwe go hwetša moriri wa go lekanela fase kua go hlatswa maoto a Gagwe, go phumula ka wona.” Yeo ke therešo. Oo, ke, ke go goboša go bona tsela yeo . . . Mo, boso bja go gatsela, go sepela go dikologa ka jase ye nnyane ya mafonokana ka mokgwa woo, gomme mmele wa bona wa go ponoka o bonala.

¹²⁷ Bjale le re, “Ka baka la eng o topa basadi?” Le nyaka go topša.

¹²⁸ Gomme lena banna le dumelelago basadi go dira seo, ngwanešu, ga—ga ke tsebe gore ke nagane eng ka wena. Bjale, yeo ke therešo.

¹²⁹ Gomme lena badiša, ga ke thanke gore le mo. Eupša ge o bona moisa, o mmošša go tla, mmošša, bona nna. Le a bona?

Ge a se na le tlhompho go Kriste go feta go dumelela phuthego ya gagwe e feta le seo ntle le . . . Bjale o . . . Ba ka no se dira ntle kua ka morago ga gagwe, eupša ge a sa ba botše ka sona, ga se mohlanka wa go swanelwa wa Jesu Kriste. Yeo ke therešo tlwa. Ga a swanela go ba mohlanka wa Kriste. Mohlanka wa Kriste o swanetše go hloka poifo ge selo se etla go Beibele. Ka nnete. Eupša fao ke bona, ba ya ka ntle le go e dira go le bjalo.

¹³⁰ Gomme ka gona, selo sa pele le a tseba, Maprotestanta ba ile ba e topela godimo. Lena Mamethodist a go loka, le lena Mabaptist, le lena Mapresbyterian, goba Nazarene, Pilgrim Holiness, le ka moka ga lena, selo sa go swana, le ile thwi ntle, tshela ya e tee, le seripa sa tasene sa ye nngwe. Fao ke lena, “Mmago diotswa.” Kereke ya lena ya leina, “Ge feela ba thomile motsemošate, ke phapano efe e e dirilego?” Le a bona? E dira phapano yohle ye ntši. Ga se ya tsoge ya thoma, Motsemošate woo. E ka no thoma motsemošate wa lena tlase mo, eupša e sego wo Motee wola godimo Kua. Go ya le gore o tšwa kae. Yeo ke therešo.

¹³¹ Bjale, ga ke nagane gore re na le nako go hwetša ye nngwe e tee ye, mohlomongwe bokaone ke e tlogelele mosong. Ka moka gabotse, a re nong go tšea ye nnyane ye ya seripa ye tee. Re na le, mo, “kolobetšo ka meetseng.” Gape re na le “kgethelopele,” gomme, oo, dilo tše ntši. Ka fao a re nong go tšea ye, ye nnyane ye, ya seripana e tee ya “basadi ba bareri,” gomme re hwetša ye tee ye.

¹³² Bjale, bjale, mohumagadi wa moreri, ga ke nyake go gobatša maikutlo a lena, eupša ke nyaka go le botša se sengwe. Ga le na le thorwana e tee ya Lengwalo, le le letee ka Beibeleng. Ya, ke tseba mo le yago, gomme ke na le ka moka ba lena, ya, “Gomme barwa ba lena le barwedi ba tla porofeta.” Bjale, ge modiša wa lena a sa tsebe se leina “go porofeta” le se rago, ga a—ga a tsebe selo. Yena ga a na le mošomo wo montši morago ga phuluphithi, go leka go go botša go ba moreri. Le a bona? Ka gore ke, ka go felela, e ahlotšwe go tloga go Genesi go fihla go Dikutollo. Bjale a ke le laetšeng se, le a bona.

¹³³ Bjale ke nyaka le mpuleleng go Timotheo wa Pele 2:11. E nong go bula godimo mo gomme re tla hwetša ntle se bjale, gomme re tla hwetša seo mo, gape, Ditiro 2 ya lena. Ya. Gomme e nong—e nong go theetša mo se Lengwalo le se bolelago ka thuto ye.

¹³⁴ Bjale, yo mongwe o tšwelapele a re, “Go lokile, Ngwanešu Branham, o no ba mohloi wa basadi wa kgale.” Ga ke mohloi wa basadi. Ke nna . . . Ke no se rate go bona basadi ba leka go tšea lefelo le ba sego ba ka go lona.

Le elelwa ka Howard Shipyard godimo mo, ye tee ya dijarata tša dikepe ya go atlega kudu yeo e lego gona ka Nokeng ya Ohio? Ba beile mosadi godimo ga yona. Lebelelelang se se diregilego.

Ba fa mosadi tokelo ya go bouta. Lebelelang se se diregilego.

¹³⁵ A ke le botše thwi bjale. E sego go kgakgamolla basadi. Ke nyaka banna go kwešiša gore le lena le ka gare go se le lena. Eupša a ke le botšeng se sengwe, ngwanešu. Setšhaba se ke setšhaba sa mosadi. Ke tla netefatša seo ka lena, ka Lengwalo, ka eng kapa eng ye o e nyakago go netefatšwe ka yona. Se ke se. Go tšwelela eng godimo ga tšhelete ya rena? Mosadi. O hwetšwa kae ntle? Ka go Dikutollo, mo, le a mmona. Ke yena nomoro ya lesometharo, gape, sengwe le sengwe a se thomilego; dinaledi tše lesometharo, mebala ye lesometharo, dikoloni tše lesometharo. Lesometharo, se sengwe le se sengwe e be e le lesometharo, go thoma ka sona. O tšwelela ka go tema ya 13 ya Kutollo. Mosadi, lesometharo!

¹³⁶ Gomme ka 1933, ge Morena . . . Ge re be re swere dikopano godimo mo fao kereke yela ya Kriste e emego bjale, legae la kgale la Masonic, pono ya Morena e tlile godimo go nna mo gomme ya bolelela pele gore “Jeremane e tla tsogela godimo ya bea Mothalo wola wa Maginot kua.” Ba bantši ba lena le a e elelwa. Gomme ka fao ka moka ba tlogo go širiletšega ka fao, gomme Maamerika ba be ba tla tšea titiwo ye kgolo thwi fao mothalong woo. Gomme gape a bolela se se bego se tla direga, le ka Roosevelt le tšona dilo, le ka fao a bego a tla kitima gomme a dira lekga lela la bone. Ka go phethega, feela tlwa ka fao e tlogo go phethagala. Gomme gape e boletše gore dikoloi di tla tšwelapele di eba kudu go swana le lee, go fihla matšatši a mafelelo di tla ba ka sebopego sa lee. Gomme ke rile, “Go tla go phethega gore dikoloi tšeo di ka se ke tša sepedišwa ke seterebelo. E tla ba se sengwe go di sepediša.” Ke tšona dikoloi tše ba di tšweletšago ntle thwi bjalo, taolo ya remouto, bakeng sa polokego. Nepagalo. O ka se kgone go tsena ka gare ga toropkgolo . . . Ka gona, lefelo la maele tše masomepedi, o ka no ya dimaele tše masomepedi. O ka se kgona go thula koloi ye nngwe, ka gore ke taolo ya remoute. Le a bona, e ya ka mokgwa woo, gomme thwi bjale. Gomme ke rile, “Elelwang, ka letšatšing leo, pele nako ya bofelo e etla, pele nako ya bofelo e etla, gore mosadi . . . Bjale, lena ka moka bolokang se se ngwadilwego fase. Fao go tla ba yo mogolo, yo maatla mosadi a tsogela godimo, e ka ba Mopresidente, goba mmušanoši, goba mosadi yo mongwe yo mogolo wa maatla ka go United States ye. Gomme o tla nwelela, ka fase ga khuetšo ya basadi. Bjale, le a elelwa, seo ke GO RIALO MORENA.” Le a bona?

¹³⁷ Gomme o phošetše. Gomme e file eng tsela? A ke le botšeng. Ebang ba semoya. A nke . . . Bulang godimo. Lebelelang. Ka baka la eng e dira seo? Go fa kereke ya Katoliki lefelo go tla ka gare. Le a bona? Le rapela dinaletšana tše tša dimobi le ka moka dilo tše dingwe tše tša go fapana ntle mo. Le elelwa thero ye ka go e rera? Margie, o a e elelwa, mengwaga ya go feta, ka—ka tlhaselo ya United States, go tekola mmušo wa Amerika. Gomme ka fao ke boletšego gore tšošetitše godimo ka Paris ka morago ga ge re

ba phološitše godimo kua go tšwa go basadi bale, beine le nako ye kgolo. Gomme o bonegile thwi tlase ka Hollywood. Bjale, go na le gore rena re romela Paris go hwetša dimotlelara, ba romela mo go hwetša dimotlelara. E dirile eng? E hweditše. . . Re be re ka se dumelele bana ba gago go ya paesekong, eupša o tsene thwi ka thelebišeneng, o sepeletše thwi pele ka ntle le go bodiša selo sohle, go mo kitimišetša thwi pele ka ntle. Gomme ke rena ba lehono, ka moka basetsana ba bannyane le bašemane, ka moka go swana le mohuta wa dibapadi tše tša thelebišene. Ke eng? E dira tsela. Mošemane, mosadi yo motee wa tumo ye mpe a ka kgona go romela batho ba bantši heleng go feta ka moka mafelo a digatamorokwana o ka kgonago go a bea ka toropongkgolo. Yeo ke therešo. Mo hlokomela a eya go theoga mokgotha le dikobo tša gagwe ka moka di hlobotšwe thososo, ga go tshwenyeye gore monna ke mang, ge e le monna wa go phelega wa go itekanela, ge a lebelela mosadi o tlemegile go ba le se sengwe se feta godimo ga gagwe. Bjale e no botega. Ga ke tshwenyeye. . .

138 Ke bile le Moya wo Mokgethwa mengwaga ye mentši. O ka se kgone go lebelela mosadi gomme a apere seripa. . . Ke—ke rwala sefapano se sennyane ka koloing ya ka, ba bantši ba lena le se bone. Yo mongwe o rile go nna, “A o Mokatoliki?” Ke kae mo Makatoliki ba kilego ba ba le kgetho ya sefapano? Sefapano se ra “Mokriste.”

139 Bona bo Mokgethwa Cecilia ba kgale ba bannyane le dilo ke leswao la Bokatoliki. Ga re dumelele go dilo tše bjalo ka tšeo. Re dumela ka go Kriste. Ba na le ka moka mehuta ya batho ba ba hwilego ba ba rapelago. Ke sebopego sa godimo sa sememoya. Ke ka moka e lego, go rapela bahu. Ga go selo se sebjalo, aowa.

140 Ke botšišitše moprista yola. Ke rile, “Ka baka la eng, nako yeo, ge. . . Petro e be e le mopapa wa mathomo?”

Yena o rile, “Yeo ke therešo.”

141 Ka re, “Gona ka baka la eng Petro a rile, ‘Fao ga go mmoelanyi yo mongwe gare ga Modimo le motho eupša Monna Jesu Kriste?’ Gomme le na le dikete tše tlhano tša basadi ba ba hwilego, le se sengwe le se sengwe gape, le ba dira baboelanyi. Bjale go diregile eng?’ Fao ke lena. Ga ba na le karabo ya seo. Yeo ke therešo.

142 Bjale tše dingwe tša thuto tša bona, thuto ya bona ya maaka, sehlopha sa baporofeta ba maaka ba Maporotestanta se tlile go dikologa le go ruta seo, gomme lena batho ba Maporotestanta le a se metša. Yeo ke therešo tlwa. Dikereke tša maina le dibopego tša dikolobetšo, le ditaello tša go fapana le dilo tše le yago go di kgabola, seo ka go felela e sego sa Mangwalo. Ke kgahlanong le lona, ka Lengwalong, go le bjalo le kgoloka thwi fase go yona. Ke therešo.

143 Bjale theetšang se ka bareri ba basadi. Ka moka gabotse. Timotheo wa Pele, ke nyaka Timotheo wa Pele 2:11. Bjale theetšang se E se bolelago mo.

A basadi ba lena ba rutwe ba homotše ka boikokobetšo ka moka.

Eupša ga ke dumelele mosadi go ruta, goba go tšea maatlataolo godimo ga monna, eupša a homole.

144 Ga ke ikarabele ka go e bea ka kua. Ke ikarabela go le botša gore e ka kua. Le a bona? Le a bona?

A basadi ba lena ba rutwe ba homotše gomme ba be ka go kokobela ka moka. (Ge o kile wa ya ka go kereke ya Orthodox le go ba bogela, le a bona. Le a bona?)

Eupša ga ke dumelele mosadi go ruta, goba go tšea maatlataolo (go ba modiša, letikone, goba se sengwe sa go swana le seo) godimo ga monna, le a bona, go tšea maatlataolo godimo ga monna, eupša go homola.

Ka gore Adama o bopilwe pele, gomme morago Efa.

145 A le be le tseba? Bjale theetšang, basadi. Lena ba babotse, ba go loka basadi ba Bakriste le selo se sekaonekaone kudu se Modimo a ka kgonago go se fa monna, goba A ka mo fa se sengwe sa go fapana. Ee, mohlomphegi. Le a bona? Mosadi le bile o be a se ka tlholong ya setlogo. Mosadi ga se setšweletšwa sa go hlolwa sa Modimo. Yena ke setšwa go monna. Modimo o dirile monna, bobedi monna le mosadi. Gomme A ba aroganya. Gomme ka morago ga ge monna a phetše lefaseng le go rerelela diphoofolo maina, gomme a phetše mo nako e telele, Yena o ntšhitše kgopo go tšwa lehlakoreng la Adama, bjalo ka setšwa go se sengwe, gomme a dira mosadi go yona. “Adama o dirilwe pele, gomme morago Efa.” Bjale hlokomelang.

Gomme Adama ga se a forwa, gomme mosadi o forilwe o be a le ka molatong.

146 Modimo o tšere monna. Diabolo o tšere mosadi. E lebelelelang, thwi go otlologa ka sefahlegong, se a se dirago lehono. Lebelelang Kereke ya nnete ya Modimo, e tla re, “Jesu!” Molwalekriste o tla re, “Maria!” Hlokomelang yona memoya. Le a bona? Bona ba fao. “Dumela Maria, mmago Modimo, mošegofatšwa ke wena magareng ga basadi, gomme rapelela rena badiradibe bjale, le letsatši la rena la lehu. Amene. Maria, rapela!” Oo, nna, mmalo! Le a bona, le ya fao, “mosadi,” molatedi wa diabolo. Kriste, selo sa go rapelelwa, gomme yo Motee a nnoši! Fao ke lena. Fao ke lena.

147 “Adama o bopilwe pele, gomme morago Efa.” Adama ga se a forwa. Gomme a ka kgona bjang go ba le modiša wa mosadi, letikone? Adama ga se a forwa, eupša mosadi o forilwe. O forilwe, gabotse. Yena ga se a ke a nagana gore o be a phošitše, eupša o be a phošitše. “Mosadi ka go forwa o be a le ka phošong.” Ka

gore, yena, nako ye nngwe le ye nngwe ge po—po poloko e eya go theoga seterata, mosadi o e hlotše. Nako le nako ge lesea le goelela ntle, mosadi o e hlotše. Nako le nako yo motee ge a ehwa, mosadi o le hlotše. Moriri wo mongwe le wo mongwe wo mosehla, mosadi o o hlotše. Se sengwe le se sengwe, le lehu, mosadi o le hlotše. Se sengwe le se sengwe se fošagetšego, mosadi o se hlotše. Gomme ka gona le mmea hlogo ya kereke, modiša, oo, mopišopo dinako tše dinngwe. Dihlong go yena.

148 Bjale a ke le retollele ka go se, se sengwe, feela ka motsotso. Le a bona? Bjale a re buleng go Bakorinthe Bapele 14:32 fao, re bone se Paulo a se bolelago godimo mo, gomme ka gona re ya thwi godimo go tše dingwe, feela ka motsotso. Gomme ka gona ga re nyake go le swarelela botelele kudu, gore le be le lapile mosong le ka se kgone go tla morago. Ka moka gabotse. Ke nyaka go bala. Ke ba bakae ba dumelago gore Paulo e be ele morutiši yo a šušumeditšwego? Bjale, elelwang, Paulo o ngwaletše se go Timotheo gape. Le a bona? Gore, bjale, Bakorinthe Bapele 14:32. Bjale a re thomeng thwi ka mo, gomme re thome go bala mo, 14:34, ke a dumela.

A basadi ba lena ba homole ka dikerekeng: . . .

149 A le kwele se a se boletšego?

A basadi ba lena ba homole ka dikerekeng: ka gore ga gwa dumelelwa go bona go bolela; eupša ba laelwa go ba ka fase ga go obamela, . . .

150 A le badile yeo mothalong? Ge le dirile, e kitimišetšeng morago gomme le bone ge e sa tšee Genesi 3:16. Ge Modimo a boditše Efa, ka baka la gore a theeditše sephenthe go na le monna wa gagwe, gore monna o tla buša godimo ga gagwe matšatši ka moka a bophelo bja gagwe. Mosadi a ka tla bjang gomme a buša godimo ga monna, a ba modiša goba letikone, mola Beibele e rile a a “obamele,” go no swana le ge go be gole mathomong? Ge Yena . . . Modimo—Modimo a ka se kgone go fetoga. O ka se dire Lentšu go bolela selo se setee *mo* gomme selo se sengwe godimo mo. Ga Le se dire. Ke selo sa go swana nako ka moka.

151 Ka fao, mathomong, fao ke mo, pele se se fela, ge ke hwetša sebaka, ke nyaka go otlollela ntle taba ya *Lenyalo le Tlhalo* go lena. Ga se ka ke ka e dira ka kerekeng ye le bjalo. Eupša hlokomelang kgwerano gabedi ye. Yo motee o rile mosadi a ka nyala; yo mongwe o rile ba ka se kgone go nyala; gomme yo motee yo o bolela *se, sela*, goba *se sengwe*. E nong go leta motsotso gomme le bone se Beibele e se bolelago, ge re fihla go seo. Le a bona? Ka moka gabotse. Bjale hlokomelang mo.

A basadi ba lena ba homole ka dikerekeng: . . . ga gwa dumelelwa go bona go bolela; eupša ba laelwa go ba ka fase ga go obamela, bjale ka ge le molao o bolela.

152 Nako yeo, ka go Testamente ye Tala, ba be ba se ba dumelelwa go bolela, ka gore Paulo o bolela fa gore ba be ba se.

A yeo ke therešo? “A basadi ba lena ba homole. Ke go obamela.” Ge o ka kitimiša go bala mothalo wa gago kua, e tla go tšeela morago go Genesi 3:16. Le a bona? Ka moka gabotse. “Ka fase, bjalo ka fase ga molao.”

Gomme ge ba . . . ithuta eng kapa eng; a ba bona . . . ba botšiše—ba botšiše banna ba bona . . . gae: ka gore ke dihlong go mosadi go bolela ka kerekeng.

Eng? . . .

¹⁵³ Bjale lebelelang leswao potšišo go ye nngwe le ye nngwe e tee ya Dibebele tša lena, go yeo, “Eng?” Ke eng se se diregilego Paulo go bolela seo le go dira ka mokgwa woo? Bjale, ge le ka tsoge la hwetša mangwalo ao Bakorinthe ba a ngwaletšego Paulo. Bjale, le ka kgona go a hwetša ka bokgobapuku bjo bongwe le bjo bongwe bjo bokaone, le bone, gore Bakorinthe ba ngwaletše Paulo. Ba ngwadile le go mmotša, ka morago ga basadi ba ba go sokologa . . . Ba be ba na le mo—mo modimogadi godimo kua, o be a bitšwa “Diana.” Gomme e be e le wa Efeso, le yena. Gomme Bakorinthe ba be ba rapela wa go swana, ka gore e be e le borapedi bja bohetene. Gomme ba hweditše letlapa ntle ka lebaleng letšatši le letee, le be le lebega bjalo ka sebopego sa mosadi. Ba rile, “Modimo ke mosadi, gomme o ušeditše seswantšho sa gagwe fase ga rena.” Gomme tempele ya bona e be e le kgole godimo ga tempele ya Salomo, ba boletše, borahistori. Oo, e be ka moka e le mmabolo, ka gare e manegilwe ka gauta; moo, tempele ya Salomo e be e dirilwe ka mosetara, ka gare e manegilwe ka gauta. Le a bona? Gomme e be e le kgole godimo ga yona. Gomme seo, gona, ge Modimo e be e le mo—mo mosadi, ka baka la eng, nnete, o be a ka ba le baprista ba basadi. Nnete, ge Modimo e le mosadi, gona moreri wa mosadi o lokile. Eupša, Modimo ke Monna. Beibele e rile Yena e be e le Monna, gomme Yena ke Monna. Le a bona? Gomme ge Modimo e be e le Monna, gona e swanetše go ba monna.

Bjale elang hloko mo, “Eng?”

¹⁵⁴ Bjale, ba bangwe ba bona baprista ba basadi, ge ba sokologile go tšwa go bohetene go ya ka Bokristeng, ba ile ba gopola gore ba ka swara ofisi ya bona bjalo ka moreri, go no tla thwi godimo. Ge ba rerile godimo kua ka Diana, ba tla godimo mo gomme ba rera ka Kriste.

¹⁵⁵ Yena o rile, “Eng? A Lentšu la Modimo le tlile ntle . . .” E nong go theetša Se. Ngwanešu, a badiredi ba ka kgona bjang go dira seo? 36 temana.

Eng? a Lentšu ka Modimo le tlile go tšwa go lena? goba le tlile go lena le nnoši?

Ge monna a nagana yenamong go ba moporofeta, goba wa moya, (e sego le bile go ba moporofeta; eupša monna wa go nagana wa moya), a a amogele gore dilo tše ke le

ngwalelago tšona ke ditaelo tša Morena. (A le dumela seo?)

Eupša ge yena, ge yo mongwe a hloka tsebo, e nong go mo tlogela a hloke tsebo.

156 Bjale, se se no ba mpatla ka fao ke tsebago go se bea. Le a bona? Yena o rile, “Ge monna e le monna wa moya, goba moporofeta, o tla amogela gore se ke se ngwadilego mo ke Ditaelo tša Morena.” Eupša o rile, “Ge a—ge a eya go hloka tsebo, e nong go mo tlogela a hloke tsebo.” Le a bona, selo se nnoši le ka kgonago go se dira. Ba nyaka go ya pele go sona, o no swanelwa ke go ba tlogela ba ye, ka gore o e bone e thoma kua.

157 Gomme mosadi yo mongwe o mpoditše, o rile, “Oo, Paulo e be e no ba mohloya basadi wa kgale.”

158 Yena e be e se mohloya basadi. Le a tseba, Paulo e be e le moapostola, gomme go Kereke ya Bantle. Lebelelang mo. A le be le tseba Paulo. . . Ke ba bakae ba dumelago seo ke se Paulo a se rerilego? A seo ke se a—a se boletšego mo? Gomme Paulo o rile. . .

159 Le re, “Go lokile, leta motsotso bjale, Ngwanešu Branham. Motsotso feela! Bjale, mopišopo wa rena o re seo ka moka se lokile. Mookamedi pharephare, Assemblies, o re ka moka e lokile. Mopišopo wa Oneness o re ka moka e lokile.”

160 Ga ke tshwenyega se ba se bolelago. Ke maaka! Gomme ke le boditše re be re eya go hlaba se thata. Gomme baporofeta ba maaka ba tla bolela bjalo. Ka gore Beibele e rile, “Ge monna yo mongwe a nagana yenamong go ba wa moya, goba moporofeta, a amogela gore se ke se bolelago ke Ditaelo tša Morena.” Gomme ge moya wa gagwe o sa bee bohlatse le Lentšu lela, ke moporofeta wa maaka, sa mathomo. Bokaone ke be mohloya mosadi go phala go ba morata mosadi, go yela dilo tše bjalo ka seo, go bea godimo le dilo tše bjalo ka tšeo ka Kerekeng ya Modimo, kgahlanong le dipeakanyo tša Modimo. Gomme Paulo o rile. . . Hwetšang Bagalata 1:8. Paulo o rile, “Ge Morongwa go tšwa Legodimong a ka rera ebangedi ye nngwe e sego ye ke e rerilego go lena, a ebe morogwa.” Bjale le ya go dira eng ka Yeo?

161 Bjale le re, “Go reng ka fao E rilego, ‘Barwa le barwedi ba lena ba tla porofeta,’ ka go Joele, le—le moo Petro a tsopotšego ka Letšatši la Pentecost?” Yeo ke therešo tla wa.

162 A le be le tseba, ka Tetsamenteng ye Tala, gore tsela e nnoši, gomme tsela e nnoši bjale, yeo mang kapa mang a ka kgonago go tla ka go kgwerano, go kgabola, ka Abraham, e be e le yo motee a filwego tshepišo, gomme se—se setswalelo sa tshepišo e be e le lebollo. Ke ba bakae ba tsebago seo? E be e le Modimo a tiiša.

163 Go swana le ngwanešu wa Baptist, o rile, “Ngwanešu Branham, ka baka la eng, rena Mabaptist re amogetše Moya wo Mokgethwa.”

Ka re, “Le O hweditše neng?”

A re, “Iri ye re dumetšego.”

164 Ka re, “Paulo o rile, ‘A le amogetše Moya wo Mokgethwa mola le dumelago?’” Le a bona? Ka re, “Bjale, lena Mabaptist etlang le hwetše wo mongwe wa Woo, gomme re tla bolela ka tšhireletšo ya ka Gosafelego le lena.” Ka re, “Eupša, go lokile, le O hwetša kae ka mokgwa woo?” Le a bona?

165 Yena a re, “A le O amogetše *mola* le dumelago?” Ba be ba le badumedi, gomme ba bile le go goelela le thabo le se sengwe le se sengwe gape. Ba be ba se ba amogela Moya wo Mokgethwa le nako yeo. Paulo o rile ba be ba se ba dira. Le a bona? “A le amogetše Moya wo Mokgethwa mola le dumelago?”

Ba rile, “Ga re tsebe ge eba go na le Moya wo Mokgethwa wo o itšego.”

A re, “Gona le kolobeditšwe bjang?”

166 Ba rile, “Re kolobeditšwe.” Eupša, ka bofara, le a bona. Ka fao o ile a swanelwa ke go kolobetšwa godimo, gape. Ka moka gabotse.

167 Bjale elang hloko se bjale, basadi ba ba bareri, ge ba etla ka gare, ba gopotše gore ba tla tšea maatlataolo a bona. Eupša ka go felela ga se ya dumelelwa ke Modimo go dira bjalo. Gomme a re. . . feela ge re sa le thwi go thuto ye mo, basadi ba, le a bona. Gomme e, bjale, o rile, “Ge go le monna yo mongwe magareng ga lena, yo e lego wa moya, goba moporofeta, a amogele gore se ke se ngwalago ke Ditaelo tša Morena. Eupša ge a hloka tsebo, e nong go mo lesa a hloke tsebo.” Gomme ke ka baka leo. . . tabarenekele ye ga e eme ya hlomamiša bareri ba basadi, matikone a basadi, goba eng kapa eng go mosadi go e dira bjalo ka ofisi ya kereke ye, ke ka gore Lengwalo le le robetše mo gomme le a ponoka.

168 Bjale, Beibele e rile, “Barwa ba lena le barwedi ba lena ba tla porofeta.” Bjale, lentšu go *porofeta* le ra go reng? Le lebelele godimo. Ke go “bolela se sengwe, ka tlase ga tšhušumetšo,” goba “go bolelela se sengwe pele.” Ke lentšu gabedi.

169 Go no swana le go *hlwekiša* go ra go “hlwekišwa, le go beelwa tirelo thoko.” Le a bona? Goba, ke lentšu gabedi, le ra go feta selo se tee, go swana le ge re na le bontši bja lona ka Seisimane mo.

170 Go swana le, re ka re lentšu “go namela.” Go lokile, go *namela* go ra eng? O re, “Go lokile, go ra gore o lefetše go *namela*.” “Aowa, ga se a ke. O ra gore o *borile* molete.” “Aowa, ga se a ke. Yena o ra gore o mo *lešitše bodutu*.” Goba, le a bona, feela lentšu, o swanetše go tseba se o bolelago ka sona. Le a bona?

171 Gomme yeo ke tsela ye e lego ka lentšu gabedi le, moo, “Barwa ba lena le barwedi ba lena ba tla porofeta.” Bjale, tsela e nnoši yeo Modimo. . .

172 Mobaptist yo o rile, “Go lokile, re amogetše Moya wo Mokgethwa.” Ke rile. . . “Nako ye ge re le dumetše.” Ke rile. . . Bjale, le a bona, o rile, “Modimo o fa Abraham. . .” O rile, “Abraham o dumetše Modimo.” Yeo ke tsela ye a e beilego. Yena o rile, “Abraham o dumetše Modimo gomme e ile ya balelwa go yena go ba toko.” Ke ba bakae ba tsebago gore ke therešo? Bjale hlokomelang ka fao—fao Sathane a ka kgonago go theledišetša seo ka go ngwanešu. Le a bona, feela gabonolo. Bjale, leo ke Lengwalo.

173 Ngwanešu, ke a go botša, ka go ye godimo mo, o swanetše go tlotšwa pele o tsena se. O swanetše go tsena ka lefelong la sephiri gomme o rapele. Batho ba re, “Ka baka la eng o sa ye ntle le go bona batho?” Ngwanešu, ge o eya go bolela le batho goba go ba ruta, bokaone o dule go bowena, le Modimo, lebakana, pele o tsena phuluphithi yela. Nnete, le a bona, ka gore Sathane o hlalefile, o hlalefile kudu.

174 Yena a re bjale, elang hloko, o rile, “Abraham o dumetše Modimo, gomme ya balelwa go yena go ba toko.” Yeo ke therešo. Yena o rile, “Bjale, ke eng go fetiša Abraham a ka kgonago go se dira eupša go dumela?”

Ka re, “Seo ke ka moka a kgonnago go se dira.”

175 Yena a re, “Ke ga kae go fetiša o ka kganago go dira goba yo mongwe gape a dire eupša go dumela?”

176 Ka re, “Seo ke ka moka re ka kgonago go dira. Eupša lebelela, ngwanešu, gona Modimo o boelantše, goba o lemogile tumelo ya Abraham. Yena o mo fa setswalelo, leswao la lebollo, bjalo ka setswalelo sa kgwerano. Le a bona? Yena o a mo fa. Yena o rile, ‘Bjale, Abraham, Ke tla lemoga tumelo ya gago, ka fao Ke ya go go fa leswao bjale gore Ke go amogetše.’”

177 Kafao Yena a bolotša Abraham, gomme seo e be e le setswalelo sa kgwerano. Gomme bjale ka go letšatši le. . . Bjale, mosadi o be a sa kgone go ba ka kgweranong yeo; feela mosadi yo a nyetšwego. Hwetšang ntle, ba be ba sa kgone go bolotša mosadi; kafao, ba be ba swanetše go tla ka gare, kafao yena le monna wa gagwe ke batee. Ga e sa le babedi gape; ke batee. Ke ba bakae ba tsebago seo? Lengwalo le bolela bjalo. Ka fao, yena ge a nyetšwe, gona yena—yena e ba o tee. Gomme e ya pele fase mo gomme o lebelele godimo mo ka go Timotheo, e boletše selo sa go swana, e rile, “Bjale ga go ganetšege e tla ba wa go phološwa ka go belega bana, ge a tšwelapele ka tumelong le bokgethwa ka go hlapogelwa ka moka.”

178 Bjale, eupša, ka gona, lebollo la Testamente ye Tala le be le le ka nameng, eupša ka go Testamente ye Mpsaha, Joele o rile, “Ke tla tšhollela ntle Moya wa Ka godimo ga nama ka moka, gomme barwa ba lena le barwedi ba lena ba tla porofeta.” Bjale, lentšu go *porofeta* ga le re go ruta. Go *porofeta* go ra e ka ba go “bolela boitemogelo, ka fase ga tšhušumetšo,” goba

“go bolelela pele se sengwe seo se lokelago go direga.” Gomme re a tseba gore go be go le baporofetagadi ka Testamenteng ye Tala. Ga se ba ke ba tsoge ba kgona go bolela ntle ka moagong, go bolela ntle ka kerekeng, ka phuthegong, bjalo ka morutiši. Eupša mosadi, Anna, le ba bantši ba bona ka tempeleng, e be e le baporofetagadi, gomme ba be. . . Miriamo e be e le moporofetagadi, goba se sengwe go swana le seo. Yena o be a na le Moya godimo ga gagwe, yeo ke therešo, eupša o be a na le magomo a gagwe lefelo. Basadi e ka ba baporofetagadi lehono, ka go felela; eupša e sego barutiši, le go ya pele, morago go sefela mo. Ge o dira, o dira—o dira Beibele go ikganetša ka Boyona. Beibele e ka se kgone go bolela selo se tee *mo*, gomme se sengwe selo godimo *mo*. E swanetše go bolela selo sa go swana nako ka moka goba Yona ga se Lentšu la Modimo. Le a bona? Kafao, “Barwa ba lena le barwedi ba lena ba tla porofeta,” go ra gore ba tla “bolelela pele” goba go “paka.” Bjale, o lebelele seo godimo, gomme o hwetše pukuntšu ya Beibele gomme o bone ge seo e se therešo. “Barwa ba lena le barwedi ba lena ba tla porofeta.”

¹⁷⁹ Bjale, Beibele gape e bolela ka mosadi yo a itirišitšego yena, bjalo, goba a tleleimilego gore o. . . Se se tla šoma bobedi kereke ya Katoliki, gomme sa šoma gape le. . . ka thuto ye re yago go bolela ka yona bjale. A re buleng ka go Puku ya—ya Dikutollo, gomme re hwetšeng e ka ba ya—ya 2 tema gomme ya 20 temana, feela ge re le thwi mo kgauswi le yona, gore le ka ela hloko mo gomme la no bona ka fao selo se ka kgonago go ba sa diabololo, goba go bolela ka mo matšatšing a mafelelo se se tlogo go direga, ka fao tše. . . se mosadi yo a tlogo go ba sona. Elelwang, kereke ya Katoliki ke mosadi. Re no e bala, a ga ra dira? Theetšang se bjale, ka fao E bolelago. Kutollo 2:20, “Bjale go sa ganetše ge. . .” Yena o bolela go kereke ye ya Thaitira, le a bona, “Ntle le go ganetša. . .” E lego kereke ya lebaka la magareng kua, e ile go kgabola Mabaka a Leswiswi.

Bjale ntle le go ganetša *Ke na le dilo di se kae kgahlanong le wena, ka gore o tlogetše mosadi yola Isabele, yo a ipitšago ka boyena moporofetagadi, go ruta le go. . . a fora bahlanka ba ka gomme a dira maotswa, le go ja dilo tše di diretšwego go medimo ya diswantšho dihlabelo.* (Le a bona?)

¹⁸⁰ Bjale, ge le kile la ela hloko, hlokomelang mabaka a a kereke, ka gona re tla tswalela. Ka gona mosong re ya go topela godimo dilo tše dingwe tše. Hlokomelang. Ka go. . . Ka tlase ga—ga dihlomapone tša gauta tša tabarenekele ya Bajuda, ka bokagare, ya borotheo bja bogona le go ya pele, fao go be go le dihlomapone tše šupa tša gauta. Ka moka ga lena le tseba seo. Le a bona? Fao go mabaka a šupa a kereke. Ao a bolela ka mabaka a šupa a kereke, seetša. Bjale ge le ela hloko ka go Dikutollo 1, re hwetša Jesu a eme ka go mabaka a šupa a kereke, dihlomapone tše šupa tša gauta, ge a retologile gomme a bona yo Motee moka Morwa

wa motho, a eme, a apere ka fao go bego go le. E be e le Monyalwa a eme ka gare ga dihlomapone, a gogetšwe ntle.

¹⁸¹ Bjale, Testamente e Tala, ba be ba tšea . . . kereke e tee ye, gomme ba e gotetša, gomme ba tšea kereke ye nngwe ba e gotetša go tšwa go e tee yela, ba e gotetša go tšwa go e tee yela, e tee go tšwa go ye nngwe, ka mokgwa woo, go fihla ba dirile tšohle dihlomapone tše šupa.

¹⁸² Ge le ka ela hloko, mathomong, ge Modimo a thoma go šoma le Bajuda, gomme ba ile go kgabola lebaka la gauta. Gomme ka gona lebaka la leswiswi kudu la go šoma le Bajuda, Modimo o bile le Mojuda, e bile ka pušong ya Ahaba. Gomme ge le ka ela hloko, go bala mabaka ao a šupago a kereke kua, Yena o boela morago go lona gape. Yena o rile, bjale, “Dilo di se kae tša go feta,” gomme o rile. . . Bjale, thwi ka go Lebaka lela la Leswiswi, makgolo a lesometlhano a mengwaga kua, goba ka nako ya Ahaba, pele, le Bajuda. Nako ya leswiswi kudu ba bilego le yona, ge Ahaba a nyetše Isebele gomme a tliša borapedi bja diswantšho ka go Israele, le go dira batho ka moka go rapela go latela le Ahaba . . . go latela modimo wa Isebele. Le a elelwa, ba tšere, a bea godimo sehlopha sa mehlare, gomme ba theolela fase dialetara tša Modimo. Gomme Elisa a llela ntle, e be e le yena “yo motee a nnoši,” gomme Modimo o be a na le makgolo šupa bao ba sego ba ke ba koba letolo la bona go Baali nako yeo. Le elelwa seo? Yeo ke mohuta wa Kereke ya go kgethwa e tlogo ntle. Le bona fao? Le bona ka mo e lego?

¹⁸³ Bjale, ka kerekeng ye, ge le ka ela hloko kereke ya mathomo, kereke ya mathomo, kereke ya Efeso, e be e le kereke ye kgolo. Yena o rile, “Le na le seetša, bjale.” Gomme ge le ka ela hloko, kereke ye nngwe le ye nngwe, e thoma go fifala ntle, go fifala ntle, go fifala ntle, go fihla e fihla go Thaithira. Ka gona, mengwaga ye makgolo a lesometlhano. Ka gona e tla ntle ka lehlakoreng le lengwe, “Gomme le na le feela seetša se sennyane. Tiiša seo o nago naso, go sego bjalo sehlomapono sa gago se tla tlošwa.” Gomme go tla tlase ka gona go lebaka la kereke ya Filadelefia, gomme ka gona go ya ka go lebaka la kereke ya Laodikia.

¹⁸⁴ Bjale, botse šebo. Oo, nna! Ke no rata se, Ngwanešu Smith. Le a bona, lebelelang se. Bjale, ka go lebaka le la kereke, ge re eya go kgabola . . . Bjale hlokomelang se. Lebaka la kereke ya pele e be e le Efeso, lebaka la kereke ya Efeso. Bjale, le lengwe le le lengwe le tee la mabaka ao a šupa, go fihla le fihla go mengwaga ye ye makgolo a lesometlhano, ge le ka ela hloko . . . E baleng bjale ge le eya gae bošego bjo, ge le na le nako, goba ka leselaphutiana mosong, pele le etla kerekeng, go ya 1, ya 2 le ya 3 tema ya Kutollo. Le tla hwetša ntle, le lengwe le le lengwe le tee la mabaka ao a kereke, Yena o rile, “O na le maatla a manyane, gomme ga o latole Leina la Ka,” go fihla Yena a eya go mengwaga ye ye makgolo a lesometlhano ya Thiathira, Lebaka la Leswiswi. Ka gona Yena o tllile ntle ka lehlakoreng le lengwe, gomme a re:

. . . o na le *leina la gore* o a phela, eupša o *hwile*.

¹⁸⁵ Gomme akwhi, ga go le letee la mabaka a a kereke, ao goba lebaka la kereke ya Filadelefiya, ga se la tsoge la hwetša Leina leo, ka gore le ile ntle nakong ye. Bjale, oo, ka fao re ka kgona go bea leo godimo ga tšona dithuto tša maaka bjale, thwi ka kua, e go laetša gore mme, kereke ya Katoliki, mmago ka moka ga yona, ka fao a lego “mme, sephiri, Babele.” Gomme leo, lebelelang, lebaka le la kereke mo ge a etla ntle, o na le seetša se sennyane, gomme o ile a fifalafifadi, fifadi, gomme ka gona o tla ka go mokgatlo morago mo, mengwaga ye ye makgolo a lesometlhano. Gomme a tla ntle bjale, e sego bjalo ka Kereke ya Morena Jesu Kriste, eupša bjalo ka kereke ya Katoliki. Luther o tšwetše eng ntle? Bjalo ka kereke ya Luther. Baptist e tšwetše eng ntle? Bjalo ka kereke ya Baptist. E sego Leina la Gagwe, e sego Leina la Gagwe; leina le lengwe, “o na le leina.” “Ka gore fao ga go leina le lengwe le filwego ka tlase ga Legodimo leo o ka phološwago ka lona, feela Leina la Jesu Kriste.” “O na le leina la gore o a phela, eupša o hwile,” seo ke ka kereke yeo ya leina.

¹⁸⁶ “Oo, ke nna Presbyterian,” gomme o hwile! “Oo, ke nna Baptist,” gomme o hwile! O a phela feela ge o etla go phela ka Kriste Jesu. Yeo ke therešo. Dikolobetšo tše lena tša maaka, meetse, kolobetšo ya maaka; go fafatša, go golobella, go na le go karabetša; go šomiša “Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa,” go na le Leina la Morena Jesu Kriste. Ka moka dilo tšeo tša maaka di tla thwi fase, Beibele e a bolela, go swana le go tšhela ka go yona ka maatla ka fao e kgonago. Gomme mo re kgotlelela thwi mmogo le bona, “Go lokile, kereke ya ka e Le dumela ka tsela *ye*.” Eupša Beibele e bolela *Se*. Le a bona? Ga go dilo tšeo. Ga go selo se se bjalo.

¹⁸⁷ Gomme ga go lefelo ka Beibeleng ba kilego ba ntšhetša leleme la bona ntle gomme ba tšea Senkgwa se sekgethwa, gomme moprista a nwa beine le go e bitša Moya wo Mokgethwa. Ga go gona ka Beibeleng ba kilego ba šišinya diatla le go go fa seatla sa go ja sa kopanelo, le go e bitša Moya wo Mokgethwa. Ga se gwa ba yo mongwe a tsogelago godimo gomme a re, “Bjale ke nna modumedu,” gomme ke amogetše Moya wo Mokgethwa. Ge e dirile, še tsela yeo Ditiro 2 e tla swanelago go bala, “Gomme ge Letšatši la Pentecost le tlile ka botlalo, tlase go theoga go tlile moprista wa Roma, gomme o be a na le kholoro ya gagwe e retolletšwe go dikologa. Yena o sepeletše godimo, a re, ‘Ka moka ga lena ntšhetšang leleme la lena ntle bjale gomme le tšee Senkgwa se sekgethwa, selalelo sa mathomo.’” A seo e be e ka se be tsela ya go bala Ditiro 2?

¹⁸⁸ Go lokile, lena Maporotestanta le no ba ba babe. Le tla morago kua gomme le re, “Bjale re tla sepelela godimo go lena Mamethodist; re le bee ka letsogong le letona, goba, go ba fa seatla sa go ja sa kopanelo, le dikgwedi tše tshela go tlwaetšwa.”

Le bala ka seo ka go Ditiro 2? Le a bona? Le tšea kae seo? Le a bona?

¹⁸⁹ E rile, “Ge ka moka ba be ba le ka lefelong le letee, ka kwanong e tee!” fao ga se gwa tsoge gwa tla godimo mopišopo godimo le go dira *se*, gomme fao ga se gwa tsoge gwa tla moprista godimo gomme a dira *se*. “Eupša fao go tlile modumo go tšwa Legodimong bjalo ka phefo ye maatla ya go kitima, gomme Wa tlala ka moka ntlo moo ba bego ba dutše.” Fao go tsela ye ba O amogetšego, ee, mohlomphegi, bjalo ka phefo ye maatla ya go kitima go tšwa Letagong. E sego godimo ga tsela goba kereke ye nngwe ya leina.

. . . o na le *leina gore* o a phela, eupša o *hwile*.

¹⁹⁰ Le a bona, dithutotumelo le dikereke tša maina di thibile Modimo go tloga ka mokgwa woo, go fihla, “Re dumela *se*, gomme re a dumela matšatši a mehlolo a fetile.” Ke moporofeta wa maaka yo a bolelago seo. Ke moporofeta wa maaka yo a le botšago, gore, “O ka kgona go šišinya diatla gomme wa amogela Moya wo Mokgethwa.” Ke moporofeta wa maaka a go botšago, “O amogela Moya wo Mokgethwa ge o dumela.” Ke moporofeta wa maaka a go botša, “O swanetše go golobelwa le go fafatšwa sebakeng sa go kolobetšwa.” Ke moporofeta wa maaka a go botšago “go kolobetšwa leineng la Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa,” ge fao go se Lengwalo la yona ka Beibeleng. Yeo ke therešo. Fao ga go Lengwalo ka Beibeleng le go botšago go kolobetšwa, mo yo mongwe a kilego a kolobetšwa, feela Leineng la Jesu Kriste. Feela, barutiwa ba Johane; gomme ba ile ba swanelwa go tla, ba kolobetšwe gape, Leineng la Morena Jesu Kriste, go hwetša Moya wo Mokgethwa. Yeo ke therešo. Bjale, yeo ga se thuto ya Jesu Only. Ke tseba thuto ya Jesu Only. Yeo ga se yona. Yeo e no ba Thuto ya Beibele. Yeo ke therešo.

¹⁹¹ Eupša fao ke lena. Le dira eng ka yona? Šowe mmago. Šowe mmago dithutotumelo tšeo.

¹⁹² Bjale, lebelelang thwi morago ka Beibeleng gomme le mpotše moo yo monwe a kilego a fafatšwa. Methodist, Presbyterian, Katoliki, mpotšeng moo motho yo motee a kilego a fafatšwa, ka Beibeleng. Mpotšeng moo yo motee a kilego a golobelwa, ka Beibeleng, tebalelong ya sebe. E boleleng. A o a kgona go e hwetša? Ge o ka dira, etla go nna, gomme ke tla sepela go theoga mokgotha wo ka leswao ka magetleng, gomme ka re, “Moporofeta wa maaka! Ke be ke phošitše.” Goba, hwetša lefelo le letee ka Beibeleng yohle moo yo mongwe a kilego a kolobetšwa leineng la Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa, tsela yeo diperesente tše masomeseswai tša lena ba kolobeditšwego. Nkhweletšeng Lengwalo letee moo yo mongwe a kilego a kolobetšwa ka tsela yeo, gomme ke tla bea leswao magetleng a ka, “moporofeta wa maaka,” gomme ka sepela go theoga tsela ka lona ka mokgwa *wo*. Gomme ntaetšeng moo yo mongwe a kilego

a kolobetšwa, ka Kerekeng ye mpsha, yoo a ilego a se ke a sa swanelwa ke go tla gomme a kolobetšwe gape, ka go...e sego leineng la “Jesu” le nnoši, eupša Leineng la Morena Jesu Kriste. Yeo ke therešo. Bonang ge yeo e se therešo.

¹⁹³ Gomme, mo, ke eng? Yena e be e le mmago diotswa. Ke eng e mo dirilego seotswa? Ke eng e mo dirilego sefefe? Thuto ya gagwe! Ke eng e ba dirago seotswa? Thuto ya gagwe!

¹⁹⁴ Gomme ke ka baka leo ga re kgotlelele le dikereke tša bona tša maina le thutotaelo ya bona. Re dula re hlwekile le Beibele ye. Ga ke tsebe ka mo le E phelago gabotse, eupša le rutwa Yona, go le bjalo. Thwi. Go tšwa go lena. Nka se kgone go le dira le E phele. Nka kgona feela go le botša gore Therešo ke eng. Ke ka baka leo re sego kereke ya leina. Nka se ke—nka se ke ka nyaka re itšhilafatša ka borena go tsena ka go dilo tše bjalo ka tšeo, go swanelwa ke go kgwepetla fase go mohuta wo mongwe le wo mongwe wa thutotaelo. Bokaone ke tšee tsela le ba ba nyaditšwego e sego ba bakae ba Morena. Bokaone ke dule ke se na le tšhila le go hlweka pele ga Lentšu le Modimo, le go ema fao le gore, “Fao ga go madi a monna godimo ga seaparo sa ka.” Ke ka baka leo re dulago ka Tabarenekeleng ya Branham. Ke ka baka le re sego Assemblies. Ke ka baka leo re sego Oneness. Ke ka baka leo re sego Jesus Only. Ke ka baka leo re sego Methodist. Ke ka baka leo re sego Baptist. Feela ye—ye nnyane tabarenekele mo. Ga re na le kereke ya leina le gatee. Re lokologile, ka go Kriste. Ke ka baka leo re dulago ka tsela ye re dirago. Gomme Modimo o re šegofaditše, Modimo o a re thuša.

¹⁹⁵ Bjale, re ka kgona go le botša gore ka baka la eng re tšea selalelo, re le botša gore ka baka la eng re tšea go hlatswa maoto, ka baka la eng re ka se dumelele maloko a rena go se tšea ge ba le sebeng. Ke ka lebaka leo, dibeke tša mafelelo tše pedi goba tše tharo, ke be ke eya go tloga go leloko le letsee go ya go le lengwe, mo le bego le na le dikgogakgogano tše nnyane go dikologa, le lena. Ke eya go dikologa, yo motee o be a sa bolediše yo mongwe, le go fetana yo motee le yo mongwe tseleng gomme a retolla hlogo ya gago. Dihlong go wena, yo a tšerego komiki ye e šegofaditšwego ya Modimo go kgabola ye, aletara ye, le go bitša lena banešu le dikgaetšedi, gomme ka gona wa ya godimo ka mogala gomme le bolelana seng sa lena. Ga le swanele go bitšwa Bakriste ge le le ka tsela ye. Thwi. Tlogang go yona megala; ge o sa kgone go bolela gabotse ka yo mongwe, o se ke wa bolela le gatee. Elelwang, Modimo o ya go go swara boikarabelo. Ge feela mohuta woo wa moya o le ka go wena, o a tseba gore ga wa loka le Modimo. Ge o sa ikwele. . .

¹⁹⁶ Ge monna a le ka phošong, eya go yena gomme le boelanywe. Ge le ka se kgone go boelanywa, tšea yo mongwe le wena. Ga go makatše Modimo ga a kgone go la Kereke ya Gagwe, ka gore ga le e dire gabotse. Go na le gore le ye mogaleng le bolele ka se setee se, se se diregilego, le ditumelwana tše nnyane le go ya

pele, tikologong ka mokgwa woo. Go na le gore le dire seo, ka baka la eng le sa dire se Beibele e se boelago? Ge ngwanešu a fekaeditšwe ka phošong, eya go yena gomme o bone ge o ka se kgone go boelanywa le yena. “Go lokile, bjale, o ntirile!” Ga ke tshwenyega ka se a se dirilego, eya go yena go le bjalo! Yona ga se ya re yena a tle go wena. Wena o ya go yena ge a le phošo. O re, “Go lokile, o be a le ka phošong. Yena o swanetše go tla go nna.” Seo ga se se Beibele e se boletšego. Beibele e re wena o ye go yena. Ge a fošitše, o ya go yena.

¹⁹⁷ Gomme ka gona ge a sa go theetše, gona tšea yo mongwe le wena, bjalo ka hlatse.

¹⁹⁸ Gomme ka gona ge a ka se bone hlatse yeo, gona e re, “Bjale ke tla tšea modiša wa gago.” Gona o mmošše, e re, “Ke ya go e botša kereke, gomme mo matšatšing a masometharo go tloga bjale, ge lena baena le se la dira se. . . Ngwanešu yo mo o a rata go boelanywa. Ga e dire. Gomme ge o ka se dire seo mo matšatšing a masemetharo, gona go ya go direga eng? Ga o sa le yo mongwe wa rena.”

¹⁹⁹ Beibele e rile, “Ge a ka se kwe kereke, gona a a be go lena bjalo ka mohetene le wa setšhaba.” Le a bona, ge feela ngwanešu a le ka tlase ga tšhireletšo ya kereke, Madi a Kriste a mo šireleditše. Leo ke lebaka le re sa dirego kereke go tokologela pele ka tsela ye e dirago. Bjale, thwi, Ye ke Thuto ya Bap- . . . ya kereke ya Baptist, goba Tabarenekele ya Branham mo, ge le ka e dira. Le a bona, ka baka la eng re sa kgone. . .

²⁰⁰ O fihla mo, e re, mohlala, banna ba babedi, e re Leo le nna. A o ka ba le nna. . . Gomme ke re, “Go lokile, o—o mpošeditše.” Seo ga se dire phapano ye e itšego. Ke swanetše go ya go yena. Go lokile, ke leloko la kereke ye. Yena—yena o bile Mokriste. Yena o tšea selalelo mo mothalong le nna. Gomme re kolobeditšwe Leining la Morena Jesu. Re sepetše gabotse, bjalo ka banešu, pele ga yo mongwe le yo mongwe, ka gona se sengwe se a direga.

²⁰¹ Ga se monna. Masomesenyane a peresente a nako ke diabololo o tsene gare ga batho. Ga se batho. Ke diabololo. Gomme ge feela le dumelela diabololo a dira seo, o gobatša ngwaneno. Yeo ke therešo.

²⁰² Go lokile, se sengwe se fošagetše ka Leo le nna; a re ye go e lokiša. Gomme ge o bona gore go selo, ke mošomo wa gago go tla go rena, gomme wa re, “Bobedi lena bašemane etlang mo le be mmogo. Re ya go otlollela selo se godimo.” Bjale, ka gona, ge a etla fao, gomme fao a tla go hwetša ntle, gona, ke rena ba. Ke re, “Go lokile, selo sa pele, ge re—re sa kgone go kwana, gona o tla kerekeng ka mokgwa woo.”

²⁰³ Gomme ka gona ge—ge feela o sa dire selo ka yona, le ge, Madi a Jesu Kriste a re šireletša bobedi bja rena. Le a bona? Eupša gona yela—yela kankere ya kgale e tla thoma kankere ye nngwe, gomme kankere yeo e tla thoma kankere ye nngwe, gomme selo sohle se tla babja, ka moka gohle, kereke yohle. Gomme o tla

lefelong o tla ka kerekeng, gomme go no tonya, o tla swanelwa ke go nyaka mohlokamedi a tle gomme a thubele diaesana ntle, pele phuthego e ka kgona go tsena ka gare. Bjale, le a tseba yeo e lokile. Gomme go tonya! Yo mongwe o dutše tikologong, le a tseba, gomme o no se bolele selo. “Go lokile, re be re le ba moya.” Go lokile, go diregile eng? Le kitimile gabotse, molato e be e le eng? Le a bona, sebe sa gago se a go aroganya. Gomme Modimo o tla le swara boikarabelo ka sona, baena. Bjale ke tla otlollela selo se godimo.

²⁰⁴ Ga go selo sa phošo ka nna, ga go selo sa phošo ka Leo; ke diabolo o tsene gare ga rena. Yeo ke therešo. Dira selo se otlologele ntle. Eyang go yena. Ka gona ge a ka se theetša, goba nka se theetše, efe kapa efe tsela e lego yona, gona e botše kereke. Ge a ka se tle a ba le poelano ka go kereke ka matšatšing a masometharo, gona o ka ntle go tšwa tlase ga tšhireletšo ya Jesu. Re a mo lokolla. Yeo ke therešo tlwa. Ka gona hlokomelang se se diregago. A Modimo a thupiše gona. Le tlošitše diatla tša lena. Le dirile bokaone bjo le bo kgonago. Ka gona a Modimo a be le yena gannyane nyane; Yena o tla mo gafela go diabolo. Yena o tla tla nako yeo. Ge a se a dira, bophelo bja gagwe e no ba nako ye kopana.

²⁰⁵ Le a elelwa ka Beibeleng, moo go bilego ngwanešu yo a sego a lokiša le Modimo? Ke ba bakae ba elelwang molato? Yena o be a dula le mmagwe mohlokamedi, gomme ba be ba sa kgone go mo dira go otlologela ntle. Paulo a re, “Mo neeleng go diabolo, gore a senywe.” Le hwetša ntle, ka go Bakorinthe Babobedi, o ile a otlollelwa ntle.

²⁰⁶ Ke na le ngwanešu, mogwera wa go loka, ke nyaka mo go bitša leina la gagwe, ngwanešu wa moreri. Gomme moreri ngwanešu yo, leina la gagwe ke Ngwanešu Rasmussen. Ba bantši ba lena badiredi le dutšego mo, bošego bjo, leina la gagwe le godimo ga dipampiri tša lena. Ke kopanelo yela ya dikereke tša maina ka ntle ga Chigago. Gomme lebelelang. Yena o be a na le mošemane, modiredi, gomme a ya a nyala mosetsana wa Mokatoliki, gomme a thoma go tšwa ka mokgwa woo. Gomme ba be ba eya go dira *se, seo*, le *se sengwe*, le—le seo ka moka; a tsena ka bothateng bjo bongwe. Gomme papagwe a ya go yena, a re, “Bjale lebelela, morwa, a o ya go boelanywa?”

A re, “Papa . . .”

Yena o be a bitša kereke ya bona sehlopha sa bapshikologi bakgethwa, papagwe. Yena o rile, “Bjale, lebelela, a o ya go otlollela selo seo godimo le kereke ye?”

²⁰⁷ Yena a re, “Bjale, papa, o papa wa ka, gomme ga ke nyake go tsena ka bothateng bjo bo itšego le wena.” Ka moka gabotse.

²⁰⁸ Yena o ile gomme a tšea yo motee wa matikone gomme a ya tlase ntlong ya gagwe. A re—a re, “Wesley, ke nyaka go bolela le wena.” A re, “A o ya go otlollela selo se godimo le kereke?”

Gomme a mo fa dikarabo tše pedi tše kopana ka mokgwa woo. A re, “Ellelwa, Wesley, ke nna modiša wa kereke yela. Ke nna papago, eupša ke ya go dira se Modimo a rego ke se dire. Ka go fa matsatši a masometharo go lokiša seo le kereke yela, goba re tla go raka Bogoneng bja Modimo. O morwa wa ka mong; ke Mophološi wa ka.” A re, “Ke a go rata. Gomme o a tseba ke a go rata, Wesley. Nka go hwela thwi bjale. Eupša o swanetše go tla go otlogola le Lentšu la Modimo. Le a bona?” Yena a re, “Ke nna modiša. Ke nna modiši wa mohlape wola. Ge o le ngwana wa ka, goba eng kapa eng o lego yena, o swanetše go ba mothalong le Lentšu la Modimo. Ge o sa e dire, gona ga ka swanela go ba modiši wa Gagwe.”

²⁰⁹ Mošemane, yoo ke modiša. Yoo ke monna. A ga le nagane bjalo? Yoo ke monna. Yena o boditše mošemane wa gagwe seo. “Gomme a mo gobatša,” o boletše. Eupša a re, “Eng? O ya go gobatša mang, monna, goba go gobatša Mophološi wa gago? Bjalo,” o rila, “ka gobane re ile pele.” Gomme a re, “Yena o tla e dira. Gomme re . . . Ka botša kereke.”

²¹⁰ Yena o rila, “Morwa wa ka mong, Wesley, o gana go nkwa, ka tabeng ye. Yena o gana go kwa letikone. Gomme o hlatse ya se, Ngwanešu *Semang-Mang*?”

“Ee, ke yona.”

“Ka moka gabotse. Ka iri ya seswai, Lamorena le le tlogo, dibeke tše nne go tloga bjale, ge a se a lokiša seo le kereke ye, re neela Wesley, morwa wa ka, godimo go diabololo, go go senywa ga nama. Madi a Gagwe, Madi a . . . a Jesu Kriste, le kereke ye, ga a sa mo šireleditše.”

²¹¹ Gomme bošego bjoo bja tla. A ema phuluphithing, a re, “Yena o na le metsotso ye mengwe ye mebedi.” Nako ya tla. Yena a re, “Bjale, bjalo ka morwa wa ka, Wesley Rasmussen . . . a re go phuthego ye, go Wena, Modimo Ramaatlakamoka: Re dirile ka moka re kgonago go di dira, go ya ka Mantšu a Gago le ditaele tša wa Gago—wa Gago Morwa, Mophološi wa rena, a re tlogeletšego tšona. Rena bjale, ke gafela mošemane wa ka, le kereke ye le nna, godimo go di- . . . go diabololo, go tshenyego ya nama ya gagwe, gore soulo ya gagwe e phološwe.” Seo ke ka moka se boletšego. Ga go selo se ilego pele, beke goba tše pedi, mohlomongwe kgwedi goba tše pedi.

²¹² Bošego bjo botee, Wesley wa kgale a babja. Gomme ge a babja, o ile a tšwelapele a babjababji. Yena o ile a bitša ngaka. Ngaka a tla godimo gomme a mo hlahlofa. Yena o be a na le phišo ya leggolo le tlhano. Yena o be a sa kgone go hwetša lebaka la yona. A no tšwelapele a babjababji. Ngaka a ra, “Mošemane, ga ke tsebe se se diregilego go wena.” Yena o ile a se tsebe se a ka se dirago. O rila, “Re tla bitša ngaka ya go ikgetha.” Ba ile ba bitša ngaka ya go ikgetha, gomme ngaka ya go ikgetha ya tla ka gare kua. Ba ile ba mo tšeela godimo sepetlele, ba

mo hlahlofa, se sengwe le se sengwe gape. Gomme a re, “Ke no se kgone go go botša. Mošemane o no—o no lebega a ehwa.” Mosadi wa gagwe o be a eme fale, a lla, se sengwe le se sengwe ka mokgwa woo. Gomme bana ba eme go dikologa mpete mo gohle ka mokgwa woo. Yena a re, “Yena o a sepela. Seo ke ka moka.” A re, “Morethetho wa gagwe le mohemo, o no ya fase nako ka moka.”

213 Yena a re, “Bitšang papa.” Oo, ee. Yeo ke tsela ya go e dira. Yeo ke yona. “Bitšang papa.” Gomme papagwe a kitimela ntle go ya sepetlele, ka go hlaganela ka nnete, go mmona. Yena a re, “Papa, nka se kgone bjale, eupša Modimo o kwa mantšu a ka. Ke tla dira se sengwe le se sengwe se loke. Ke tla lokiša. Ee, ke tla dira.” Ee, mohlomphegi, ngwanešu. Thwi nako yeo mohemo wa gagwe wa thoma go boela sekeng.

214 Gomme Lamorena la go latela, o be a le godimo pele ga kereke. Yena a re, “Ke dirile sebe pele ga Modimo, ka bogoneng bja kereke ye. Ke ganne go kwa mantšu a modiša. Ke—ke ganne go kwa letikone mo.” Gomme a re, “Ke kgopela kereke ye go ntebalela bobbe bjo ke bo dirile bjalo ka bjo.” A re, “Modimo o bolokile bophelo bja ka.” Ke a le botša, a bea mothalong gabotse. Ya. Seo ke se o swanetšego go se dira, le a bona. Le a bona? Wena, ge o ka no e dira ka tsela ya Modimo! Le a bona?

215 Bjale, le a bona, tsela ye re dirago, re na le kopano ya lekgotla, gomme re re, “Go lokile, bjale, a re swanetše go tšwelapele. . . .” Ga ke re tabarenekele, eupša ke ra batho ba Maporotestanta. Re ba le kopano ya lekgotla, gomme, “O nagana eng ka Jones? O nagana gore re swanetše go dira eng ka yena? Ke nagana gore a ka dira Methodist leloko le lekaonekaone go feta ka mo a dirago go rena.” Šebao fao. Yeo, yeo ke phošo. Ke ka baka leo ga ra swanela go latela ditšo tša bona; le mopišopo yo mongwe, re swanetše go mmitša, moleloko le. . . . Ke eng ye le mmitšago, monna wa tikologo ka go kereke ye ya Pentecostal? Mopotologi wa tikologo, go mmitša go tla go bona boitshwaro bja monna yo.

216 Beibele e re botša gore re dire eng. Leo ke lebaka le re sa šilofalego le dikereke tša bona tša maina. Re dula go lokologa go tšwa go selo seo. Amene. Ga le nkgalefele, a le a dira? Le se ke la e dira. Ka moka gabotse. Go molaleng ke tla hwetša dipotšišo tše botse kudu gosasa bošego. Eupša, go lokile, yeo ke therešo. Le a bona? Elelwang. Tsebang. . . .

217 Ke bolela se bjale. Lena batho le lego mo go tšwa go dikereke tša go fapana tša maina, kereke ya gago ya leina, gomme, ngwanešu, ga ke bolele gore ga o Mokriste. Ga ke bolele gore kereke ya gago ya leina ga e na le dikete tša Bakriste ba go ratega ka kua. Ke leka go bolela lebaka leo re sego kereke ya leina. Ka gore, ke no se ke ka emela yeo. Aowa, mohlomphegi. Ka nnete nka se ke. Ba leka go le botša gore le dire eng. Ge Modimo a mpiditše go rera Ebangedi, gona ke E rera ka tsela ye Modimo a

mpotšago go e dira. Yeo e no ba tlwa, tsela ye e ngwadilwego mo ka Beibeleng ye. Ga o be mothalong le Ye, gona ke seo. . . Modimo o tla nkahlolela yona. Eupša ge ke—ge ke—ge ke bona phiri e etla, goba leebana le etla, gomme ka palelwa ke go ba sebotša, gona Modimo o nyaka nna. Eupša ge ke le sebotša, gona e godimo ga lena nako yeo. Le a bona?

218 Elelwang, “Kua ka matsatšing a mafelelo, gore dinako tša kotsi di tla tla, banna e tla ba baithati ba bonabeng, baikgantšhi, baikgogomoši, barogani.” Le a bona, barogani, “Oo, bona sehlopha sa diota. Matsatši a mehlolo a fetile. Ga go selo se se bjalo.” Ke moporofeta wa kgale wa maaka. “Bjale, re a tseba gore basadi ba rena ba no ba le tlaologanyo bjalo ka banna ba rena.” Ga ke ganetše seo le gannyane, eupša Beibele ya Modimo e rile mmee ka ntle ga phuluphithi. Seo—seo ke se sebotse go lekanela go nna, le a bona. Yeo ke therešo. Ka moka gabotse. Le a bona?

Gomme ba re, “Go lokile, bjale, dikereke tša rena tša maina, re na le batho ba bantši ba ba botse go swana le ge o eya kua tabarenekeleng.” Ga ke bolele seo le gannyane, eupša Beibele e ahlola dikereke tša maina. Yeo ke therešo. Gomme, ka fao, ga ke re ga le na le maloko a makaone ka kerekeng ya lena. Seo se a makatša. Ke batho ba bakaone. Ba bangwe ba batho ba bakaonekaone, ke kopana le bona ka go ka moka ga tšona, Makatoliki le ka moka go kgabola. Ka moka ga bona, ke kopana le maloko a makaone.

219 Bjale, tsela ye re yago go tliša se bjale, bagwera, ge Morena a rata, ka go dithuto tše mmalwa tše di latelago, mohlomongwe. . . Ke le dira le tsebe gosasa ge eba re swanetše go kitima gosasa ka morago ga sekgalela goba aowa, le a bona, go e ntšhetša ntle. Lebaka le re lekago go e dira, ke nyaka go e tliša go lefelo bjale. Bjale, ge o nyaka go tliša yo mongwe le wena, o amogetšwe ka go phethega go e dira. Eupša elelwang bjale, le se ke—le se ke la tloga gomme la no leka go hwetša phošo. Le tle mo. . . Ke no bolela go ya ka—ya ka phuthego, le a bona. Ga ke rute se ka ntle ga phuthego ya ka mo, ka gore ke taba ya monna yo mongwe. Yoo, ke modiši wa mohlape woo. Gomme—gomme ke no. . . [Lefelo la go se be le selo godimo ga theipi—Mor.]

220 Thwi morago go Genesi, le tla e goga thwi go kgabola, le go bona moo e lego. Bjale re ya morago go Genesi, go hwetša ntle lebaka le le go ngwana wa hlaba a bego a ka se tsene ka phuthegong ya Morena lebaka la moloko wa lesomenne. Ka fao e tšea go. . . E tla ba mengwaga ye makgolonne gore sebe seo se tloge. Ka fao re yago go hwetša ka fao go—go se loke ga ba batswadi go latwago go bana le bana, ka fao go thomilego ka go Genesi, le go ya pele.

221 Gomme le. . . ka gona le tla bona ka fao seo, go ya tsela ka moka morago, gore Modimo, pele ga go thewa ga lefase, pele

athomo e tee e ka be ya phatloga, morago kua pele fao go ka tsoge gwa ba seetša sa go phadima se ka tsoge sa tla go beng gona, Modimo o tsebile sebošša se sengwe le se sengwe se kilego sa ba godimo ga lefase. A go na le yo mongwe mo . . . O ka se kgone go hlatholla se lentšu, wa le kgaoganya fase, le go bolela se lentšu la go “go se felele” le se rago. Go no swana le go iša khamera ya gago go—go go sefelele. Feela, go tloga fao go ya pele, moo ke ka moka. Le a bona? Go se felele! Gomme re ka se kgone, ka monagano wo o felelago, ra tsoge ra kwešiša se Monagano wa o safelelelego o kgonago go se amara. Le a bona, re ka se kgone go dira seo. Le, le ka se kgone go se dira. Le a bona? Eupša ge le ka no hlokomela, la swara ka Moyeng, le ka kgona go e kwa tsela kgole kua. Gomme—gomme le tle morago mo ka go Lengwalo gomme le tla bona bjale, le a bona, tsela pele motheo wa lefase o be o ka bewa.

²²² Bjale, Beibele e boletše gore Jesu Kriste e be e le Kwana ya Modimo. Bjale theetšang sekgauswi ka nnete, ka fao, ge ba bangwe ba lena ba ka se be ka gare gosasa, go e kwa e fela. Beibele e boletše gore Jesu Kriste e be e le Kwana ya Modimo, e hlabilwego go tloga go theweng ga lefase. A yeo ke therešo? Yena o hlabilwe neng? Go tloga go theweng. Leo ke lefase, ge le dirwa go tšwa go mokgobo wa diathomo tše di thubjago, go gogwa go tloga go letšatši godimo, pele e eba seo. Ka gona, pele fao go e ba athomo ye pele e kilego ya thubega ka letšatšing, ge ye e le mmejana go tšwa go letšatši, e bego e tla ba mengwaga ye lekgolo la dibilione tša trilionone tše ditrilionone trilionone morago pele fao go bile go eba mmejana wa seetša wa motee, Kriste o ile a hlabiwa. Ge monagano wo mogolo wa Modimo o dula godimo ga selo setee, ke setšweletšwa se se feditšwego. Ge Modimo a rile, “A go be le,” se šetše se feditšwe. Ge re tšere mengwaga ye bilione tše lekgolo e kitimela ntle, e šetše e feditšwe ka pela ge Yena a e boletše. “Gomme Kwana e hlabilwe go tloga go theweng ga lefase,” Beibele ya go swana, Moya wa go swana o ngwadile gomme wa re, “Maina a rena a beilwe ka Pukung ya Kwana ya Bophelo pele ga go thewa ga lefase.”

²²³ Ka fao monna yo a ngwadilego pina, “Fao Go Leina Le Leswa Le Ngwadilwe Fase Ka Letagong,” o bile le dipolelo tše botse, eupša o be a se mangwalong. Le a bona? Leina leo le ngwadilwe fase ka Letagong ge lefase . . . ge pele lefase le ka tsoge la thoma. Ge Kwana e be e hlabja, maina a rena a ile a bewa godimo ga Puku ya Kwana ya Bophelo.

²²⁴ A nke—a nke ke no le hweletša Lengwalo letee le lennyane. A le ka kgotlelela motsotso o motee feela? Le no tla ka monaganong wa ka bjale. Ke nagana gore nka kgona go bula thwi go lona. Ga ke na le nnete. Gomme bjale ke kgopela tshwarelo go le swarelela botelele bjo, eupša ke le boditše gore e tla ba gare ga bošego; ga se gwa befa ka mokgwa woo. Eupša ke—ke no nyaka go—go hwetša go leo, Lengwalo le tee feela go leo.

Bulang le nna bjale go Puku ya Baroma gomme ke nyaka gore le bale le le nna. Bjale, a re boneng, Baroma, ge nka kgona go e hwetša, e ka no ba thwi mo. Bjale a re hwetšeng Baroma 8, gomme—gomme a re thomeng temana ya 28 ya ya 8 tema ya Baroma. Gomme ke nyaka le no e bala ka go rapela le nna bjale. Theetšang mo feela se Modimo a se boletšego bjale.

Gomme re a tseba gore dilo ka moka di šomela mmogo go tše botse go bona ba ba ratago Modimo, go bona ba e lego. . . babediwa go ya ka morero wa gagwe.

Ka gore ba a ba tsebetšego pele, . . .

225 Yeo e go fa . . . A le ka bala le nna? “Ka gore o . . .”

Ka gore ba a ba tsebilego pele, gape o be a ba kgethetšego pele (ka moka gabotse) gore ba swane le lebopo la Morwa wa gagwe, gore a be leitšibolo magareng ga baena ba bantši.

Ka go fitiša ba a ba kgethetšwego pele, bona gape o ba biditše: gomme ba a ba biditšego, bona gape o ba lokafaditše: gomme ba a ba lokafaditšego, bona gape o ba tagafaditše.

226 Go tloga go theweng ga lefase! Ge Modimo a lebeletše fase. . . Bjale, Modimo ga a sepediše ofisi ya Gagwe, a re, “Go lokile, bjale, Ke ya go . . . Oo, re ya go dira eng bjale?” Le a bona? Fao ga go selo. . .

227 Elelwang, go se loke, sebe, ke toko e fapošitšwe. Diabolo ga a kgone go hlola. A yo mongwe le yo mongwe, ka moka, le kwešiša seo? Yeo ke Thuto ya kereke ye. Diabolo ga a kgone go hlola. Yena o kgona go fapoša se Modimo a se hlotšego. Bjale, phapošo ke eng? Mo, ka moka le lebega le le ba bagolo, bontši. Theetšang se. Re batho ba ba nyetšego. Gomme lena banna ba ba nyetšego le lena basadi le kgona go phela mmogo bjalo ka monna le mosadi, gomme bona basadi ba no swana le ge ba se ba ke ba tsoge ba be. . . Ke dikgarebe, ge feela le dutše le monna wa gago. Yeo ke therešo. Bjale, ke semolao le molao, gomme ka moka go gabotse. E beilwe ke Modimo go ba bjalo. Mosadi yo mongwe a ka kgona go dira tiro ya go swana ya mosadi wa gago; yo motee wa bona, o lokile pele ga mahlo a Modimo; gomme tiro ya go swana go mosadi yo mongwe, o ahlotšwe pele ga Modimo, go ya lehung. Ke eng yona? Toko e fapošitšwe, le a bona, toko e fapošitšwe. Bjale, diabolo ga a kgone go hlola, eupša o fapoša se Modimo a šetšego a se hlotše.

228 Maaka ke eng? Ke therešo e fapošitšwe. Yo mongwe o rile, “Oo, lebelela, e be e le Mokibelo bošego, iri ya senyane, ee, Bill Branham o be a le ka Jeffersonville,” therešo. “Tlase ka saluneng ya Antz, a tagilwe,” maaka. E be e le eng? Ke be ke le ka Jeffersonville. Yeo ke therešo. E be e le toko e fapošeditšwe go maaka. Le bona se ke se rago? Le a bona, maaka a fapoša therešo. Ke se sengwe se boletšwe mo ke bego ke le gona. Bjale, ge

a rile, “Ka kerekeng, a rera,” therešo. Yeo ke toko. Yena o boletše therešo. “Ka thabeneng, a enwa,” maaka. Go fapošwa, le a bona, therešo e fapošitšwe. Le bona se ke se rago? Ka moka go se loke ke toko e fapošitšwe.

²²⁹ Lehu, ke eng? Bophelo, bo fapošitšwe. Bolwetši? Go phelega, go fapošitšwe. O swanetše go ba yo mobotse, wa go tia monna. Ka moka gabotse. Ge o babja, ke eng? Go phelega ga gago go fapošitšwe. Le a bona? Ke tšohle di lego yona. Ke eng? Le kile la ba ba baswa, ba ba botse basadi; le ba go tia, ba ba botse banna. Bjale le a šošobana, le a tšofala. Ke eng? Bophelo, bo fapošitšwe, le a bona, go tla thwi morago go dikologa gape. Le a bona? Gomme bo swanetše go bowa morago. A go šegofatšwe Leina la Morena! Modimo o tshepišitše go bo buša morago. Gomme feela ka nnete ka fao e tla bago—e tla bago (re a tseba e mo), feela ka nnete ka fao e lego, Modimo o ya go e tliša gape. Yena o tshepišitše gomme a ena gore Yena o tla dira. Seo ke se se e fago.

²³⁰ Bjale, bjang, ke mohuta mang wa batho re swanetšego go ba bona? Bjale elang hloko ka fao dilo tše di diregago. Bjale, bao Yena a ba tsebilego pele, Yena o ba biditše; bao Yena a ba biditšego, Yena o lokišitše bao. Neng? Pele ga go thewa ga lefase, pele ga ge lefase le ka tsoge la thoma. Bjale, ge re ka kgona go tšea Lengwalo le gomme ka nnete ra le lokafatša, re ka tšea diiri go lona, eupša ga—ga re nyake go dira seo. Eupša ka moka go se loke mo fa, ke toko e fapošitšwe go ba go se loke. Seo ke se diabololo a se dirago.

Bjale, ge o etla go ngwaga wa boikarabelo, gomme o tseba se se sego sa loka le se se lokilego, o swanetše go retologa go tloga go phošo ya gago. Ka gore, o tswetšwe ka sebeng, o kgoloketšwe bokgopong, o tlile lefaseng o bolela maaka. Ka gona o—o tswetšwe gabotse ka tumo ya thobalano, gomme ka gona o swanetše go tswalwa gape, gore o amogele Tswalo ye mpsha, go tšena ka Legodimong. Ka gore, mohuta wo wa tswalo o nago le wona mo . . .

²³¹ Le bona ka fao Hlatse ya Jehofa e tla bago phošo bokgole kua, go nagana gore Tswalo ye mpsha ke tsogo ya mmele? Le a bona, e ka se kgone go ba. Le a bona? E swanetše go ba se sengwe . . .

²³² Lona, lena le ka go sekgoba sa nako. Gomme selo se nnoši e lego sa ka Gosafelego ke se sengwe se sego sa ke sa ba le mathomo goba bofelo. Eng kapa eng e lego ya ka Gosafelego ga se ya ke ya ba le mathomo, goba e ka se tsoge ya ba le mafelelo. Le a bona? Ka fao ge o le karolo ya Modimo, Moya wo o lego ka go wena ga se wa ke wa ba le mathomo goba o ka se tsoge wa ba le bofelo, gomme o wa ka Gosafelego le Moya wo o lego ka go wena. Le a bona? Go swana le—le—le lerato la *Agapao*, gomme le tla fase go lerato la *phileo*, gomme le tla fase go lerato la kganyogo. Le no tšwela pele le eya fase le fase, le fapoga go fihla le etla go mokgobo wa tlhakahlakano e tee. Go lokile, tsela e nnoši,

Jesu o tlile fase lelere le le swanago, fase mo go topela godimo le go tšeela morago gape go lebopo lela la godimodimo, go tšwa go leemo la fasefase; go tšwa lehung go ya Bophelong, go tšwa bolwetšing go ya go phelegeng, go tšwa go se lokeng go ya go toko. Le a bona? Yena o tlile go tšwa Godimodimo go ya fasefase, gore Yena a tliše fasefase go tla Godimodimo. Yena o bile nna gore ke be, ka mogau wa Gagwe, ke be Yena, mojabohwa wa Terone ya Letago. Le bona se ke se rago? Dilo tšeo.

Bjale lebelelang. Tsela morago pele lefase le le thoma ka go tšona diathomo morago kua, ge Modimo a bone se se bego se eya go direga, thwi kua Yena o go bone, Yena o mpone, Yena o bone letsetse le lengwe le le lengwe, ntšhi ye nngwe le ye nngwe, segwegwe se sengwe le se sengwe, monang wo mongwe le wo mongwe. Eng kapa eng e bego e tla ba sefahlegong sa lefase, Yena o se bone thwi nako yeo. Nnete, Yena o dirile.

²³³ Bjale, Yena ga se a ke a re, “Ke tla romela Morwa wa Ka fase gomme ka Mo dira a hwe, gomme mohlongwe yo mongwe o tla Mo kwela bohloko. Gomme e tla ba taba ya go kwela bohloko, mohlomongwe mogongwe yo mongwe a ka phološwa.”

²³⁴ Yena o tsebile pele gore ke mang a tla phološwago! Ee, mohlomphegi. Yena o rile, “Esau Ke mo hloile, gomme Jakobo Ke a mo rata,” pele o tee a ka tsoge a ba le sebaka go netefatša se ba bego ba le sona, ka gore Yena o tsebile se ba bego ba le sona. Yena o tsebile. Yena o tseba se sengwe le se sengwe. Yena o tsebile se o tlogo go se dira, pele o tswalwa, goba ge lefase le thoma.

²³⁵ Bjale lebelelang. Bjalo ka ge le tseba, ke—ke—ke nna monna wa sethunya. Ke—ke rata dithunya. Gomme mosadi yo mongwe ka Texas, ke a dumela ke Texas, o ntlīšeditše Swift, pedi masomepedi Swift. Ka mehla ke be ke nyaka e tee. Ke be ke nyaka go e hloidišiša. Ke sethunya se sennyane sa go thunya ka maatla kudu. Ke masomepedipedi kolo, kolo ya masomenneseswai leroro. Gomme o ka kgona go hlalela ye ka seatla. Bjale, fakitori e re, “O se e dire; kotsi kudu.” Eupša o ka kgona go hlalela kolo yela ka seatla go dikgato tše diketetlhano ka motsotswana, gomme wa no fela o sa se swere ka lefelong la sona. Dikgato tše dikete tlhano ka motsotswana, seo ke maele ka motsotswana. Ka mantšu a mangwe, lenong le dutše, دچاراتا tše makgolopedi. O thunya lenong, bona mafofa a fofa pele sethunya se ka be sa go raga. Le a bona? Yeo, eupša se tšee, karolo ya mpapatla ya senyenkula lemeno, gomme tseba se leroleng la gago, gomme tšhela *yeo* kudu go fetiša ka kua, feela go lekanela gore o ka kgona go e swara ka senyenkula lemeno; gomme o thunya thakadu e dutše mafelelong a moago mo, e no dula gomme ya go lebelela. Molato ke eng? Kolo e šwalalane, e sepela ka lebelo kudu. Gomme—gomme o kgona go bea lakane gare ga mo le kua, gomme o ka se ke le go bona tshetlana ye nnyane e wela godimo ga lakane. E no boela morago; e sego go—go melora, melora ya bolekheno, eupša e ya kgojana go feta yeo. E boela

morago go diesiti tša setlogo tše di dirago koporo le llota ye e lego ka kua. E boela morago go swana le ge e be e le lekgolo la bilione ya mengwaga ya go feta. Bjale, kolo ye nnyane še, dithoro tše masomenne seswai tša kolo ye le swerego ka seatleng sa ka, gomme motsotswana wo o latelago e boetše morago go se e bego e le sona mengwaga ye lekgolo milione ya go feta. Gomme ge lefase le ka kgona go ema mengwaga ye mengwe ye milione tše lekgolo, e tla ba morago go go thoro ya kolo gape, e ka kgona go tlišwa morago thwi, ka gore e tla dira thwi ka go koporo.

²³⁶ Bjale lebelelang se Modimo a se dirilego, gomme ka gona le tla Mo rata. Ka gona le tla ya gae, gomme mosong la robala llata gannyane. Gomme—gomme le—le tla Mo rata go feta mehleng. Bjale, Modimo ke Rakonteraka. Ke ba bakae ba tsebago seo? Yena ke Moagi. Ka moka gabotse. Theetšang sekgauswi ka nnete. Bjale, Modimo morago ka kua, goba, ba re. . . Bjale re ya go tšea kgopolo ya yona ya maletelanya. Modimo, mengwaga ye dibilione tše lekgolo ya go feta, ge Yena a eya go dira lefase, go lokile, Yena o nno thoma. Bjale, Yena o bile. . . Yena o bile le kgopolo ka monaganong wa Gagwe.

²³⁷ Bjale le ya gore, “Ge Yena e le yo mogolo bjalo, Ngwanešu Branham, Yena o dumeletše bjang diabolo go tsoge a dira sebe?” Go lokile, Yena o tsebile, pele diabolo a ka tsoge a hlolwa, gore o be a tla ba diabolo. Letago! Bjale ke ikwela bodumedi. Oo, nna! Yena o tsebile, pele diabolo a hlolwa, gore o be a tla ba diabolo. Bjale le a botšiša, “Go reng ka seo?” Le re, “Ka baka la eng A mo dumeletše go ba daibolo?” Gore Yena a netefatšwe go ba Modimo. Ka baka le Yena a e dirilego. “Ka baka la eng fao go tsogile gwa ba go se loke? Ka baka la eng?”

²³⁸ Go bile eng pele, Mophološi goba sebe? Go bile eng pele? Mophoši. Go bile eng pele, Mofodiši goba motho wa go babja? Ka baka la eng go dumeletšwe go ba modiradibe? Ka gore dikgopolo tša Gagwe ke Mophološi. Ge fao go se gwa tsoge gwa ba modiradibe, Yena o be a ka se tsoge a tsebja bjalo ka Mophološi. Haleluya! Yena o kgona go dira dilo ka moka di tatologe go dikologa go ya go letago la Gagwe. “A mmopi wa pitša a ka re go. . . Goba, a pitša e ka kgona go re go mmopi wa pitša, ‘O ntirile bjalo?’” Ke mang a lego lebileng? Ke mang a swerego letsopa? Ke mang diatla tša gagwe go le go ka go lona? Paulo o rile, “Oo, monna wa lešilo, a Yena ga se a bolela gore Yena o tsoitše Farao ka baka la wona morero wo?” Nnete. Yena o tsebile. Pele ga ge go eba lefase, O tsebile gore eng e tla ba eng. Gomme Yena o dumeletše gore fao go be sebe, gore Yena a be Mophološi. Yena o dumeletše gore fao go be bolwetši, gore Yena a be Mofodiši. Yena o dumeletše fao gore go be lehloyo, gore Yena a be Lerato. Nnete, Yena o dirile. Yena ke Modimo, gomme tšeo ke dikgopolo tša Gagwe. Gomme Yena o swanetše go ba le se sengwe go pealatša dikgopolo tša Gagwe.

239 O be o ka tsoge wa tseba bjang gore fao go be go le bošego, o be o ka tsoge wa tseba bjang ge fao go le se sengwe? Ge ka moka e be e le seetša sa letšatši, o be o tla tseba bjang go na le bošego? Go na le bošego, ka fao e kgona go netefatša go na le seetša mosegare. Nnete, fao se gona. Amene. Le bona se Yena a se dirilego?

240 Eupša ge Yena a be a le morago kua, pele ga go thewa ga lefase, pele Yena a tšere letšatši la gagwe la kgale gomme A le šuthišetša go dikologa naleli ye ya kgale ye re phelago godimo ga yona bjale, lefase le, gomme Yena a e kgoloka godimo mo ka letšatši, gomme a e robatša go dikologa letšatši. A re, *šele* letšatši. Yena o e kgoloka ka lehlakoreng *le*, gomme a dire gore a lekelele fao lebaka la mengwaga ye lekgolo la bilione. Yena o be a dira eng? Digase. Yena o sepeletše go dikologa lehlakoreng *le*, Yena o dirile se sengwe gape. Yena o be a dira eng kua? Photeše ye nngwe. Yena a sepelela ntle ka tsela *ye*, gomme Yena o be a dira eng? Yena o be a dira khalisiamo. Yena o be a dira eng? Yena o be a dira wena le nna. Yena o be a dira eng? Bjalo ka rakonteraka a ala ntle ka moka tša gagwe pedi ka nne le tša gagwe pedi ka seswai, mašela a gagwe, mathoko a gagwe, o be a tseba feela gore ke meago ye mekae a bego a eya go e aga. Gomme re dirilwe ka elemente tše lesometshela tša lefase, gomme Yena o be a dira rena ka moka, le gore ala ntle kua pele lefase le ka tla ka gare. Gomme Yena . . . A ka be a be a le arošeng nako yeo; ga ke tsebe gore e be e le eng. Yena o be o direla eng gauta, koporo, le mphiri, le meetse, le ka moka dilo tšeo? Yena ke Rakonteraka. Yena a ka ba . . . Moagi, Yena o be a ala se sengwe le se sengwe ntle kua, a na le se sengwe le se sengwe se ripša le go beakanywa. Ge Yena a na le se sengwe le se sengwe se dirilwe, e bile feela phatlogo ye kgolo ya bolekeno. Yena o tlogetše tšona dibolekeno tše kgolo di alamela kua lebaka la mengwaga ye milione tše kgole, go dira khalisiamo. Ke eng? Ke karolo ya gago.

241 Gomme ka gona, pele ga ge go ka ba thoro e tee ya bophelo lefaseng *le*, mebele ya rena e be e robetše mo. Haleluya! Pele lerotholodi le tee la monola le ka tsoge la tla lefaseng, re be re robetše mo. Ge Adama a be a sepela godimo le fase tšhemong ya Edene, ke be ke robetše mo. Amene. Ee, mohlophegi. Oo, letago! Ge Bakerubi, dinaledi tša moso di opela mmogo, gomme barwa ba Modimo ba goelela ka lethabo, ke be ke robetše mo ke nno letela mohemo wa bophelo go tla. Ke be ke le mo. Yena o ntirile mo, o dirile mmele wa ka o robetše mo. Ee, mohlophegi. Ge o be o se, o tšwa kae? Huh? O fihlile bjang mo? Modimo o o robaditše mo. Modimo o o dirile. Re dirilwe go tšwa go dielemente tše lesometshela: petroliamo, poteše, le seetša sa cosmic, le eng gape. Le a bona, re be re robetše mo.

242 Ka gona go diregile eng? Ka gona Modimo o rile go Moya wo Mokgethwa, re tla no tšea ka lebopo la seswantšho, “Bjale O ya pele, gomme O ya go dira lerato go lefase lela. Ka gore,

Nna ke lerato, gomme O setšweletšwa sa Ka, kafa o O ya go dira lerato go lefase.” Gomme Moya wo Mokgethwa wo mogolo, re a nagana, go tšwa ntle kua; feela ka le bopo la seswantšho bjale. E be e se ka tsela yeo. Gobane, Moya wo Mokgethwa le Modimo ke morero wa go swana ka bowona, morero wa go swana ka bowona, Motho. Ntshwareleng. Gomme e no bolela gore Yena o lahletše diphego tša Gagwe go dikologa lefase, Yena a thoma go alamela. Go alamela moo ke eng? Go swana le kgogotshadi go matswiana a yona, e kunkuretša, e dira lerato, “Ko, ko, ko.” Oo!

243 “O bophelo, etla pele!” Yena o goeleditše. Yena o lebeletše go dikologa. “Ke nyaka botse lefaseng le. Etla pele, seetša!” Moya wo Mokgethwa o a sepela. Gomme ge Yena a dirile, ka lebelela; go tla, moetsana go theoga thaba godimo, godimo go tla khalisiamo e tšhologela fase, gomme e hlakana le poteše. E tatologela ka go eng? “Bophelo, bo tla pele!” Gomme letšoba le lennyane la Paseka le ntšhetša hlogo ya lona godimo ka tlase ga letlapa. “Etla mo, Tate, lebelela lela.”

244 “Seo se lebelega botse. E no tšwela pele go alamela.” Yena o alamela ntle matšoba. Yena o tlišitše ka moka dimela ntle. Yena o tlišitše ntle bophelo bja diphoofolo. Dinonyana di fofetše ntle go tšwa leroleng. Ka morago ga lebaka, godimo gwa tla monna le mosadi; godimo gwa tla monna, gomme monna o be a le mmogo monna le mosadi. E sego ye e nago le dithobong mmogo tša monna le mosadi, bjale. Feela, o be a no ba ka go yena, fao go be go le moya wa bosadi.

245 Ge o tšea monna yo a sadifaditšwego kudu, a ka no ba ka moka gabotse, a thekgile godimo ka moka gabotse, eupša fao go se sengwe se fošagetše. Gomme ge o tšea mosadi, o nyaka go rema moriri wa gagwe le go apara para ya diaborolo, le go tšwela ntle kua, gomme, “Segofatsang Modimo, ke tla le botša!” Fao go se sengwe se fošagetše. Mosadi o na le moya wa bosadi, gomme monna ke ramešifa. Re tseba seo. Gomme le tseba seo. A mosadi o lebelega gabotse, a leka go ba, a dira bjalo ka monna?

246 Ka baka la eng, ke be ke dutše nako e tee, ke be ke le mohlokomela diphoofolo tša lešoka mo, gomme ke be ke dutše peseng gomme ke eya godimo gomme ka phasola mosadi yola leotong, ka seatla sa ka, ke bolela le yena, gomme ke be ke sa tsebe e be e le mosadi. Yena o be a rwele ye tee ya dikefa tše tša boratoutou, le para ye kgolo ya dikokolose ka mokgwa woo, gomme ke be ke dutše thwi morago kua, gomme o be a bolela se sengwe le se sengwe ka se sengwe se dirilwego. Yena o rile, “Le a tseba,” gomme yena o rile, “gomme bošego bja go feta,” gomme go lebelega makgwakgwa ka fao a bego a kgona go ba, a kgoga sekerete. Yena o rile, “Bošego bja go feta, ke a le botša, moisa yola o theletše, godimo ntlhoreng ya selo sela. Yena o rile, ‘Nna!’ Yena o tlile a thelela tlase go kgabola kua.” A re, “Ga se ka ke ka sega kudu bjalo ka bophelong bja ka.”

247 Gomme ke be ke sega, le a tseba, ka mokgwa *woo*. [Ngwanešu Branham o dira modumo wa legoswi—Mor.] Ka re, “Mošemane, yeo e be e le ye tee, a e be e se yona?” Ke dutše fale ke bolela ka mokgwa *woo*. Gomme ge a be a se a tšea go tloša selo seo le go šišinya hlogo ya gagwe, gomme o be a na le mmopo godimo kua, gore e be e le mosadi. Ga se ka ke ka ikwela bonnyane bjalo ka bophelong bja ka. Ka—ka re, “A o mosadi?”

Yena a re, “Ka baka la eng, nnete!”

248 Ka re, “Ntshwareleng.” Ga se ka ke ka bona se sebjalo. Bjale, yeo, yeo ke therešo.

249 Ke bone leswao letšatši le lengwe, se sa go nyaka go ntwikinya. Se be se na le leswao le legolo godimo, le re, “Bahumagadi ba loketše go apara diaparo.” Ka gopola, “Tumišang Modimo ka sela.” Le a bona? Eupša, ka tla go hwetša ntle, e be e no na mohuta wo mongwe wa diaparo tše ba šetšego ba di dirile, le a tseba. Ke—ke be ke gopola gore ka nnete ba be ba eya go apara diaparo. Ka nnete ke dirile. Ya re, “Bahumagadi ba loketše go apara diaparo.” Ka re, “Tumišang Modimo ka bona. Seo ke se sebotse. Seo, ka nnete ke leboga Morena ka seo.” Eupša, le a bona, e be e no ba mohuta wa diaparo tše ba šetšego ba di dirile, se sengwe. E be e swanetše go ba se sengwe sa go segiša, a e be e se sona, ka naging ye? Ka moka gabotse.

250 Ka gona ge Adama a etla godimo. Gomme ka gona Adama o be a lebega bodutu, ka fao Yena a tšea kgopo go tšwa lehlakoreng la gagwe gomme a dira Efa, setšwa go sengwe sa gagwe. Yena a dira . . . Yena a tšea moya wa bosadi go tšwa go Adama, gomme a o bea ka mosading, moya wa lerato, bosadi, go loka, boleta. Gomme Yena a tlogela moya wa digoba ka go Adama. Bjale, ge fao go le se sengwe go fapana, fao go phapošo felotsoko. Bjale, gomme ka gona bona bobedi e be e le yo motee.

251 Gomme ka fao a re nong go tšea terama ye ye nnyane gona pele re tswalela. Mo go tla . . . Mo, ke Adama o tšea Efa ka letsogo gomme ba sepelela ntle. Ke no rata setori se. Gomme ba sepelela ntle, le a tseba. Gomme Efa a re, “Oo, rato, o ra gore o na le?”

“Ee, ke rereletše yeo.”

“Eupša yela o e bitša eng?”

“Yela e bitšwa pere. Uh-huh.”

“Yela ke eng?”

“Yela ke kgomotshadi. Uh-huh.”

“O e rereletše leo?”

“Ya. Uh-huh.”

252 “Tšela o di bitša eng kua, tšona tše pedi di dutšego mola ka dihlogo tša tšona mmogo?”

“Tšela ke dinonyana tša lerato.”

253 “Oo, ke a bona. Ke a bona.” Gomme go ya pele ka mokgwa woo. “Gomme ke eng ye godimo mo?”

“Ke bitša yeo, *yeo*, le ye mo.”

254 Gomme, “Oo, ke a bona. Uh-huh. Seo ke se sebotse.” Gomme tau e a rora. “Yela o e bitša eng?”

“Yela ke tau.”

“Ye ke eng?”

“Nkwe.”

255 Gomme, oo, bjalo ka . . . “Oo, ke a bona.” Go no swana le dikatsana, le a tseba, gomme di ngaola go dikologa.

256 Ka fao, ka morago ga lebakana, a lebelela go dikologa. O rile, “Rato, lebelela mola, letšatši le a theoga. Ke nako ya go ya kerekeng.”

Le a tseba, fao go no ba se sengwe ge letšatši le dikela, o nyaka go rapela. Ge o sa ye kerekeng bošego bjoo, o nyaka go tseba ka kamoreng, wa bala Beibele. Ke ba bakae ba ratago go dira seo, go tloga go bowena? Le a bona? Go no ba ka go monna go dira seo. O swanetše go dira seo.

“Nako ya go ya kerekeng.”

257 Bjale, ga se ba ke ba re, “Bjale, ema motsotso bjale, bjale, Jones ke wa Assemblies, gomme re ba . . .” Aowa, e be e se selo sa go swana le seo nako yeo, ka fao ba nno ya godimo. Ba be ba se na le kereke, setulo se sebotse go dula godimo ga sona ka mokgwa woo. Ba be ba no ya godimo ka tlase ga kerekekologo ya dikota, le go khunama fase.

258 Gomme Ntikodiko e be e lekeletše godimo ka dithokgweng. Le a bona? Ke kgona go kwa Lentšu le bolela fase gomme le re, “A bana ba Ka ba ipshinne ka bobona godimo ga lefase, lehono, leo Morena Modimo wa lena a le filego lona?”

259 “Ya, Morena, re ipshinne ka borena lehono.” “A ga se ra dira, rato?”

260 “Ee. Ee, moratiwa, re dirile.” “Morena, ka nnete re leboga Wena. Bjale ke ipea fase go robala.” Le a bona? Gomme a bea letsogo la gagwe le legolo ntle, gomme o robala fase, godimo ga letsogo la gagwe, gomme o robotša nkwe fase le tau fase, le se sengwe le se sengwe go robala; ka khutšo kudu.

261 Ka fao Modimo o tla fase gomme Yena o tla fase, oo, sehlopha sa Barongwa, Gabariele, tlholo ya Gagwe ya Legodimo. Ka fao ba a tla tlase gomme ba tsabela ka ntlha tša menwana gabonolo ka nnete go ya ka kamoreng ya marobalo, le a bona, lebelela go dikologa. Gabriele o rile, “E tla mo, Tate. E tla mo. Lebelela mo. Šo yena. Mo, mo go letše bana ba Gago ba robetše mo.”

262 Ke ba bakae ka mo ba kilego ba ya thoko ya mpete, ba bangwe ba lena bomme, lena le papa mmogo, gomme a lebelela go mošemane yo monnyane, mosetsana yo monnyane, gomme le

no eletšana yo motee go yo mongwe, “A ga a—ga a lebege bjalo ka wena, ka tsela *ye* le ka tsela *yela*?” A le kile la dira seo? Ka baka la eng, nako ye ntši ke a ya gomme ka re go Meda, ka bolela ka Joseph. Yena o tla re, “Bill, o na le phatla ya godimo bjalo ka wena.”

²⁶³ “Ya. Eupša, Meda, o na le mahlo a magolo bjalo ka wena.” Ka baka la eng? Yena ke karolo ya sa rena setšw- . . . Ke setšweletšwa sa ya rena—ya rena kopano.

²⁶⁴ Bjale, gomme Tate o rile, a kgona go bolela se ka se. A re, “O a tseba. . .” Gomme Gabriele o rile, “O a tseba, o no lebega bjalo ka Wena.” Ke ka mokgwa wo Modimo a lebegago; lebelela bowena. Ke ka mokgwa wo Modimo a lebegago. Yena o lebega bjalo ka wena. O ngwana wa Gagwe. Ke ba bakae ba tsebago seo? Le a bona?

²⁶⁵ Bjale hlokomelang. Lebopo la fasefase la bophelo re nago nalo ke eng? Segwegwe. Lebopo la godimodimo la bophelo re nago nalo ke eng? Motho. Ka nnete. Gomme lebopo la godimodimo ke eng? Gomme le no fela le etla go tšwa fasefase, go ya pele godimo, go tloga go segwegwe go ya go *se* le go ya go *sela*, le go ya go nonyana, go fihla, go ya pele, ka go mabopo a godimodimo a bophelo, go fihlela e etla go lebopo la godimodimo le ka kgonago go tla, ka gona le be le dirilwe ka seswantšho sa Modimo. Fao ke lena. Gomme mosadi ga se a dirwa ka seswantšho sa Modimo, eupša ka seswantšho sa monna. Le a bona?

Bjale, bjale, fao ke bona. Gomme Modimo o lebelela go bona, a re, “Ee, ba lebega—ba lebega go ratega.”

²⁶⁶ Seo e be e le eng, ngwanešu? Ba be ba se ba swanela go hwa. Yeo e be e no ba khalisiamo ya mathomo ya go tlaa seatla, poteše ya mathamo, gomme se sengwe le se sengwe se thomile ka mokgwa woo. A ga se se sebotse? Eupša sebe se tlile mmogo gomme sa senya seswantšho. Bjale, ke Modimo. . . Ke eng Modimo o se dumeletše go dira? Ka baka la eng A se dumeletše bjalo ka ge re bolela ka sona lebakana la go feta? Yena o se dumeletše gore Yena a kgone go netefatša gore Yena e be e le Mophološi. Yena o se dirile. Yena o dumeletše bolwetši go direga, Yena a kgone go netefatša gore Yena e be e le Mofodiši. Yena o dumeletše lehu go direga, go netefatša gore Yena e be e le Bophelo. Le a bona? Yena o dumeletše dilo tše mpe go direga, go netefatša gore Yena o be a lokile, se Yena a bego a le sona. Re tla. . .

²⁶⁷ Le bolela ka go opela setori sa topollo! Ka baka la eng, ngwanešu, ge Jesu a etla, ye—ye Kereke e tla ema ka kua godimo ga merumo ya lefase le le go opela setori sa topollo, ge Barongwa ba tla inamiša dihlogo tša bona, ba sa tsebe se re bolelago ka sona. Go lokile, ga se ba ke ba lahlega. Ga ba tsebe se re ilego ra se kgabola. Re tseba gore go ra go reng go timela le go hwetšwa. Oo, a re ka goelela ditumišo tša Gagwe! Yena ga se Mophološi

go bona. Ga se ba ke ba nyaka phološo ye e itšego. Yena e be e se Mofodiši go bona. Aowa. Letago! [Ngwanešu Branham o phaphatha diatla tša gagwe makga a mahlano—Mor.] Yena e be e se—Yena e be e se Bophelo go bona. Nnete e be e se. Bona ga se ba ke ba hwa ka sebeng le dikarogong. Rena re be re, gomme re dirilwe go phela. Fao ke rena. Re ka reng, ka dikorone tša rena di rotšwe, “Oo, wena o Moruti *Semang-mang*”? Aowa, aowa, aowa, aowa, aowa. Ka moka letago go Yena! Yeo ke yona. Fao ke lena. Ka gona re tla bolela setori sa ka fao re fenyago. Re tla e kwešiša bokaonekaone pele le pele.

²⁶⁸ Ka gona, ka gona seo kua, ka gona go diregile eng? A Modimo nako ye a nno re, “Go lokile, gape Nka no senya gabonolo ka moka poteše ya Ka le khalisiamo. Ka moka e sentšwe”? Aowa, aowa. Yena o tsebile gore e be e eya go ba ka tsela yeo.

Bjale, bjale, ge Moya wo Mokgethwa o ntirile se ke lego sona, gomme ke ja dijo le go bea morago ka mmeleng wa ka, le go aga godimo go se ke lego sona bjale. Bjale, go le bjalo, ke dirilwe ka lebopo. Seswantšho se sengwe le se sengwe se Modimo a se bonego, pele ga go thewa ga lefase, go gola, se diregile. Le a bona? Se tlile pele ka mosadi, bjalo ka ge Yena a rile se tla dira; nako ye e latelago, se tlile pele go tšwa go Modimo. Se tlile nako yeo, ka mosadi; se tlile nako ye, ka Monna. Le a bona? Se tlile nako yeo, ka tumo ya thobalano; se tlile nako ye ka Lentšu le le boletšwego la Modimo. Le a bona?

²⁶⁹ Fa, bjale, a se sengwe se ka kgonago go nkgobatša? Aowa, mohlomphegi. Fao ga go selo se ka kgonago go re gobatša. Paulo o rile, “Le sa dilo tša bjale, dilo tše di tlogo, bolwetši, lehu; ga se gona se ka kgonago go re aroganya le lerato la Modimo le le lego ka go Kriste.” Fao ga go selo se ka kgonago go re aroganya.

²⁷⁰ Bjalo ka ge ke boletše setori se sennyane. Ke no ba meriri ye mehlano go ba ralefatla, ka go felela. Gomme ke be ke kama yeo e sego mekae mo nako ye nngwe, mosadi wa ka a re, “Billy, gabotse o ralefatla.”

Ka re, “Eupša ga ka lahlegelwa ke e tee wa yona.”

Yena a re, “O kae?”

²⁷¹ Ka re, “E be e le kae pele ke eba le yona?” Le a bona? “Kae kapa kae e bego e le gona pele ke e ba le yona.”

Bjale, fao go bile e tee, mengwaga ye lekgolo ya go feta, meriri ye e be e se fao le gatee, eupša e be e le mo ka leroleng. A yeo ke therešo? Ka gona e ka ba mengwaga ye masometlhano ya go feta, ya thoma go tla godimo ga hlogo ya ka. E tšwa kae? Go tšwa leroleng. Gomme bjale e boela morago mo e bego e le gona. A yeo ke therešo? E be e se gona, ka gona ya ba gona, bjale ga e gona. Ke eng? Ke eng se e dirilego se e lego sona? Modimo! Fao ke Yena. O thadile seswantšho, o rile, “Yeo ke tsela ye Ke mo nyakago.”

272 “O Lehu, lebola la gago le kae? Lebitla, phenyo ya gago e kae?” Le ka no mpoloka le tee la matšatši a go tloga mo. Ga ke sa tsebe. Eupša, ngwanešu, ke tla be ke se ka hwa. Ke tla le botša seo. Aowa, mohlomphegi. Oo!

Re tla tsoga! Haleluya! Re tla tsoga!
 Ka moso wola wa tsogo, ge ditšhipi tšhireletšo
 tša lehu di robilwe,
 Re tla tsoga! Haleluya! Re tla tsoga!

Fao ga go selo se ka kgonago go nthibela go tsoga. Fao ga go matimone a go lekanela ka go hele ka moka a ka kgonago go nthibela go tsoga. Fao ga go selo felotsoko go lekanela se ka nthibela go tsoga. Ke na le tshepišo ya Modimo. Ke na le Moya wo Mokgethwa. Ke na le Zoe, Bophelo bjo Bosafeleng bja Modimo, bjo bo khutšitše ka mo. Setoto se sa kgale se tšwa kua, gomme Modimo o nkalametše go tšwa mobung. Gomme ge Yena Yo a nkalametšego go tšwa mobung. . .

273 Ge ke eba wa mahlalagading, bjale, nako le nako ke kwa tshipi ya kereke, Se sengwe se be se bolela le nna, mošemane yo monnyane wa nthathana. Morongwa o boletše go tšwa sethokgweng, a re, “O se ke wa tsoge wa nwa goba go kgoga. Ke na le mošomo wa gago go o dira. O se ke wa tšhilafatša mmele wa gago, goba go kitima go dikologa le basadi le dilo. Wena, Ke na le se sengwe gore wena o se dire ge o eba yo mogologolo.”

“O mang Wena? O mang Wena?”

274 “O tla tseba kudu ka seo moragorago.” Morago ga lebakana, šo Yena o a tla. Yena o be a lekeletše godimo kolobetšong. Yena o itaetše ka Boyena. Yena o ipolela ka Boyena. Yena o a araba. Ke Mmona a eme kua, felotsoko, go seatla se sengwe le se sengwe.

275 O ya go dira bjang, ge Yena a ntirile se ke lego sona, ntle le go ba le kgetho ye e itšego le gatee. . . ? Ga se ka tsoge ka ya morago kua gomme ka re, “Bjale, Charlie Branham, nyala Ella Harvey gomme le tliše nna go tšwa lefaseng.” Aowa, mohlomphegi. Ga se ka ke ka tsoge ka ba le kgetho yeo. Modimo o dirile seo.

Gomme ge Yena a ntirile se ke lego sona, ntle le kgetho; go kaakang go fetiša, ge Moya wola wo Mokgethwa o eya go alamela godimo ga ka, gomme ke re, “Ya, Morena, Wena o Mohlodi wa ka. Ke a Go rata, gomme ke Go amogela bjalo ka Mophološi wa ka!” O ya go ntshwara bjang ka leroleng lela? O no se kgone go e dira, ngwanešu. O no se kgone go e dira.

276 Modimo ga se a ke a tsoge a bopa seripa setee sa khalisiamo, goba poteše, goba eng kapa eng gape, seo se kilego sa—sa senyega. “Ka moka ba Tate a Mphilego bona, pele ga go thewa ga lefase, ba tla tla go Nna.” Wee! Ke ikwela o ka re nka goelela; ka nnete ke a dira. “Ka moka ba Tate a Mphilego bona ba tla go Nna, gomme ga go le o tee wa bona a tlogo go lahlela, eupša Ke tla se tsošetša godimo gape ka tsogong.” Ke kwele Yena a bitša, ge ke etla go Yena. Ba ka kgona bjang go ntshwara ka

leroleng la lefase? Fao ga go baboloki ba go lekana lefaseng go mpepetletša sefahlegong ka garafo, ba ka tsogego ba ntshwara ka leroleng la lefase. Ke tla tsoga letšatši le lengwe gomme ka ema ka go swaneng le Yena, ke hlatswitšwe ka Mading a Gagwe, ke tswetšwe ke Moya wa Gagwe! Haleluya! Ebang le ka moka dikereke tša maina le nyakago; ke tla tšea Jesu. Amene!

²⁷⁷ Monna wa inšorentshe o tllile go nna. Wilmer Snyder, mogwera yo mobotse wa ka. Yena o rile, “Billy, ke nyaka go go rekišetša pholisi ya inšorentshe.”

²⁷⁸ Ka re, “Ke šetše ke na le yona.” (Mosadi wa ka a lebelela go dikologa, mo o ka rego o re, “O bolelela eng maaka, mošemane?”)

A re, “O na le inšurentshe?”

Ka re, “Ee, mohlomphegi.”

A re, “E na le khamphani efe? Yona ke eng?”

²⁷⁹ Ka re, “Netefatšo ye e šegofetšego, Jesu ke wa ka, oo, a tatsopele ya letago le Lekgethwa! Mojabohwa wa phološo, serekwa ke Modimo, setswalwa ke Moya, sehlatswiwa ka Mading a Gagwe.”

²⁸⁰ Yena a re, “Ke ye botse, Billy, eupša e ka se go bee ka serapeng sa mabitla.”

²⁸¹ Ka re, “E tla ntšhetša ka ntle.” Haleluya! Ga ke tshwenyega ka go ya kua; ke go tšwela ka ntle.

²⁸² Ka fao, ke na le inšorentshe ye e mpotšago, “Ke tla tliša godimo. Ka moka ba Tate a Mphilego bona ke ba Ka.” Ga ke tshwenyega ka se papa wa ka a se dirilego, se mama wa ka se dirilego, se eng kapa eng e bego e le sona. “Ka moka ba Tate a Mphago ba tla tla go Nna, gomme ga go motho yo a ka kgonago go tla ntle le ge Tate wa Ka a mo goga.” Haleluya! Yena o be a ba gogela eng? “Ke ba tsebetše pele pele ga go thewa ga lefase. Ge Ke bolaya Kwana, ke mmolaile le Yena.” Amene. “Ke kgethetše pele Kereke.” Ke eng ye e nago le kgethelopele? Kereke. O tsena bjang ka Kerekeng? “Ka Moya o tee ka moka re kolobeletšwa ka Mmeleng wo motee.” Yena o tsebile, pele ga go thewa ga lefase, gore re be re tla ba fao. “Gomme bao Yena a ba tsebilego pele, Yena o ba biditše. Bao Yena a ba biditšego, Yena o ba lokafaditše. Bao Yena a ba lokafaditšego, Yena o šetše a ba tagafaditše.”

²⁸³ Ka go Dipuku tša Modimo, Yena o boletše gore Yena o tla kopana le nna thwi kua. Ga go bodiabolo ka moka go tšwa heleng ba ka tsogego ba ba thibela go tla thwi kua, ka gore Modimo o šetše a boletše bjalo, gomme seo se a e rarolla. Ge . . . Mengwaga ye bilione tše lekgolo pele lefase le ka be la bopša, dinaledi tša moso di opela mmogo gomme barwa ba Modimo ba goa ka lethabo, pele fao go eba go thewa ga lefase. Le a bona? Pele fao go eba go the- . . . Gomme bona Barongwa le se sengwe le se sengwe ba be ba thabile, ba goa ka yona, pele fao go eba go thewa ga

lefase. Diabolo o ya go ntshwara bjang ka leroleng la lefase? O no se kgone go e dira. O a rereša.

²⁸⁴ A re boneg, bjale. Ye ke nako ya botemokrata ke nago nayo, godimo mo. Ye ke metsotso ye masomepedi go fihla go lesometee. Yeo ke feela metsotso ye masomepedi go fihla go lesome. A yeo ke therešo, Ngwanešu Wood? Yeo ke therešo, metsotso ye masomepedi go fihla go lesome. A yo mongwe le yo mongwe o thabile?

Oo, ke ikwela go sepelela pele,
Ke ikwela go sepelela pele;
Legae la ka la Legodimo le phadima le botse,
Gomme ke ikwela go sepelela pele.

Oo, ke ikwela go sepelela pele,
Ke ikwela go sepelela pele;
Legae la ka la Legodimo le phadima le botse,
Gomme ke ikwela go sepelela pele.

²⁸⁵ Le rata tšona dikoša tša kgale ka mokgwa woo? Fao e be e fela e le e tee ya kgale re bego re tlwaetše go opela ka yona, “Mogau le kgaogelo di nkhweditše. Fao Naledi ya Moso e be e kganya.” Ke eng yeo, Kgaetšedi Gertie? A re boneng. Ka fao. . . Ke eng, Ngwanešu Neville? Le a bona, se sengwe, “Mogau le kgaogelo di nkhweditše. Fao Naledi ya go Phadima ya Moso e laetsa a Gagwe. . . ? . . . go ntikologa.” Uh-huh. Ya. “Ka sefapanong.” Re fe tšhune ka yeo, kgaetšedi, yeo, *Kgauswi Le Sefapano*. Etle godimo mo, Ngwanešu Neville. Oo, ke rata tše. Ke ba bakae ba ratago tšona tša kgale tša go šušumetšwa dikoša? Le ka kgona go ba le ka ka moka morethetho tlhaganelo wa go tabogela godimo le nyakago. Mphe ye, “Mo ke fao mogau le kgaogelo di nkhweditšego.” Yeo ke yona. Ka moka gabotse, ka bobose bjale.

Jesu, mpoloke kgauswi sefapanong,
Moo mothopo wa bohlokwa,
Mahala go ka moka, moela wa phodišo,
O ela go tšwa thabeng ya Khalibari.

Ka sefapanong, ka sefapano,
Eba letago la ka go ya go ile;
Go fihla soulo ya go hlatlošwa ya ka e tla
hwetša
Khutšo mošwa noka.

²⁸⁶ [Ngwanešu Branham o thoma go hama *Kgauswi Le Sefapano*—Mor.] Oo, a botse bjang! Nagana ka bjona! Go ka reng ge fao go be go se Mophološi? Go ka reng ge re be re se na le Lentšu le? Go ka reng ge Yena a be a se a go bitša? Go ka reng ge Yena a be se a go tsebelala pele, gomme o be o le ka ntle mo ka go lefase lohle bošego bjo? A le a Mo rata? Oo, nna! Le se ke la lebala ditirelo mosong wo, bjale, ka masometharo go tšwa go senyane.

Ka sefapanong, ka sefapanong,
 Ebe letago la ka go ya go ile;
 Go fihla soulo ya go hlatlošwa ya ka e tla
 hwetša
 Khutšo mošwa . . .

²⁸⁷ Bjale re fe tšhune ya *Sekgoba Ka Mothopong*. Koša ye botse ye ya kgale, “Go sekgoba Mothopong.” Ke ba bakae ba e tsebago? “Sekgoba, sekgoba, ee, go sekgoba, sekgoba Mothopong.” Ge le e dira bjale, ka go homola e no fihlelela godimo, ka thoko ga gago, gomme o šišinyang seatla le yola ngwanešu. Le a tseba, go sekgoba bjalo sa ka moka Mamethodist. Go sekgoba sa Mabapist. Go sekgoba sa Mapentecost. Go sekgoba sa rena ka moka bjale, Mothopong. Ke ba bakae ba tsebago koša ya kgale? Oo, nnete o a dira. Ba bangwe ba lena ba nako ya kgale bjale, ye ke ye botse, koša ya kgale ya Kentucky bjale.

Sekgoba, sekgoba (šišinyang diatla), ee, go
 sekgoba,
 Go sekgoba sa gago Mothopong;
 Sekgoba, sekgoba, ee, go sekgoba,
 Go sekgoba sa gago Mothopong.
 Oo, sekgoba, sekgoba, go sekgoba se sentši,
 Go sekgoba sa gago Mothopong;
 Oo, sekgoba, sekgoba, ee, go sekgoba,
 Go sekgoba sa gago Mothopong.

²⁸⁸ Bjale, ke le swaretše semaka se sennyane. Ka moka dithero tša moragorago, le dipuku, le se sengwe le se sengwe, di tla rekišwa ka mafelong a mangwe a kereke, beke ye e tlogo, ka dikopanong; ditheipi le se sengwe le se sengwe, le ka moka, ka sebopego se sebotse sa sengwalwa. Go tla ba le tafola morago kua ka morago, ka go e tee ya dikamora. Gomme sengwalwa, dithero tša moragorago, le tše dingwe tše botse dingwalwa tše di ilego setlogong, ka go dipuku tše mpsha, kgatišo ye mpsha, di tla bewa godimo, gomme ka—ka mafelong a moago, Laboraro le le tlogo le bošego.

Bjale re letetše ye—ye botse nako Moreneng. Etlang, le rapela, bjale. Bjale, bitšang balwetši le batlaišwa ba lena, ba ngwaleleng lengwalo. Ba tlišeng ka mo. Re tla no . . . Modimo o tla no sepela ka maatla. Gomme re a tseba gore Yena o tla e dira bjale.

²⁸⁹ Bjale ke ile go yo mongwe le yo mongwe ke tsebago ka yena, a nago le se sennyane. Ge fao go le se sengwe ka ntle ga tsela bjale, le a elelwa, ke le boditše nako ye telele ya go feta, re be re eya go se otlollela godimo. Gomme ke a tseba gore le tseba gore fao go moya wa go fapana mo go feta wo o bego o le kua. Le a bona? Le a bona? Le a bona? Yeo ke therešo. Bjale, le se o dumelele wa tloga gape. Ke le laela pele ga Jesu Kriste, le se o tlogele wa tloga. Dulang thwi mo le wona, le a bona, e nong go

swara se sengwe le se sengwe se šidiletšwe thwi tlase gomme le sepelele thwi pele. Ke lena baena. Ga e tsoge ya ba ngwaneno goba kgaetšedi yo a dirago eng kapa eng ya go fošagala; ke moya wola wa diabololo o tsena ka kua. Le a bona, o ya go dikologa. Gomme e no kwela bohloko ngwanešu goba kgaetšedi, gomme o tsebe gore ke Sathane a tsenego ka gare. Ge o na le maikutlo ka yona, ntšhetša ao ka ntle ga gago thwi ka potlako, le a bona, e tla go tsenya ka kankere. Ee, a tla dira. Kafao, eya kgole go tloga go wona. E nong go elelwa.

Go sekgoba, sekgoba, sekgoba se se ntši,

Fao go sekgoba sa Mamethodist, sekgoba sa Mabaptist, kamora ya Presbyterian. Go sekgoba sa ka moka.

Sekgoba, sekgoba, ee, go sekgoba,
Go sekgoba sa gago Mothopong.

²⁹⁰ Ke ba bakae ba elelwago koša ya rena ya kgale ya go šwalalana, gona?

Tšea Leina la Jesu le wena,
Ngwana wa bohloko le madimabe;
Le tla go fa thabo le khomotšo,
Le tšee gohle mo o yago.

Ke duma o ka re le ka kgona go dula le rena, Ngwanešu Jeffreys, wena le Kgaetšedi Jeffreys, le bašemane mo, le ka moka ga bona.

Gomme ka gona Leineng la Jesu go a khunagwa,
Go wa go ikala maotong a Gagwe; (Oo, nna!)
Kgoši ya dikgoši Legodimo re tla Mo rweša korone,
Ge leeto la rena le fedile.

Tšea Leina la Jesu le wena,
Le tšee bjalo ka Kotse lehono;
Oo, ge moleko o batamela kgauswi,
Hema Leina le Lekgethwa leo ka thapelo.

Oo, ke rata leo. A ga le dire? Leina lela la go makatša la Jesu! Bjale, a re emeng thwi bjale, ge re opela bjale. Ka moka gabotse.

Tšea Leina la Jesu le wena,
Ngwana wa bohloko le madimabe;
Le tla . . .

[Ngwanešu Branham o bolela le Ngwanešu Neville—Mor.]

O bose bjang!
Kholofelo ya lefase le thabo ya Legodimo;
Leina le bohlokwa (O Leina le bolokwa), O bose bjang!
Kholofelo ya lefase le thabo ya Legodimo.

²⁹¹ Ye ke phapano ye nnyane bjale. A re nong go inamiša dihlogo tša rena bjale, gomme, nnete ka go homola, a re emišeng seatla se tee. Re re:

Leineng la Jesu go a inangwa,
Go wa go ikala maotong a Gagwe,
Kgoši ya dikgoši Legodimo re tla Mo rweša
korone,

Ge leeto la rena le fedile.

Leina le bohlokwa, O bose bjang!
Kholofelo ya lefase le thabo ya Legodimo;
Ee, Leina le bohlokwa, O bose bjang!
Kholofelo ya lefase le thabo ya Legodimo.

²⁹² Ka dihlogo tša rena go tšwelapele di inamišitšwe, re re. . .
[Ngwanešu Branham o thoma go hama *Tšea Leina La Jesu Le Wena—Mor.*]



KA BAKA LA ENG RE SE KEREKE YA LEINA? NST58-0927

(Why Are We Not A Denomination?)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka Mokibelo manthapama, Setemere 27, 1958, mo Branham Tabarenekele ka Jeffersonville, Indiana, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho phetolelo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2017 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org